

Lihona



**Ang Iyang Katingalahan
nga Grasya, p. 10, 12**

**Nganong Kinahanglan ang
Seminary? p. 20, 46, 48**

**Mga Ginikanan, Gahini og Panahon
ang Pag-istoryahanay uban sa
Inyong mga Anak, p. 34**

**Mga Anak, Pakig-istorya uban sa
Inyong mga Ginikanan, p. 58**



SA MAAYONG KABUTON SA MINNEAPOLIS (MINNESOTA, USA) INSTITUTE OF ARTS, THE PUTNAM DANA MCILLAN FUND, DILI MAHIMONG PAKOPYAHAN

Ang Pagpanghimakak ni San Pedro, ni Gerrit van Honthorst

“Dihay usa ka babayeng sulugoon nga nakakita [kang Pedro] sa naglingkod siya nga nahayagan sa kalayo, . . . ug miingon, Kining tawhana usab uban [kang Jesus].

“Apan kini gipanghimakak niya, nga nag-ingon, Babaye, wala ako makaila kaniya.

“Taud-taod dihay lain nga nakakita kaniya, ug miingon, Ikaw usab kauban nila.

Ug si Pedro miingon, Oy tawo, dili baya ako.


“Ug . . . lain usab nga nanghimatuod sa hilabihan, nga nag-ingon,

Sa pagkatinuod kining tawhana usab uban kaniya. . . .

“Apan si Pedro mitubag, Tawo, ambut kon unsa kanang imong giingon.

Ug dihaduha . . . mitugaok ang manok. . . .

“Ug siya miguwa ug mihilak sa hilabihang kasakit” (Lucas 22:56–60, 62).



MGA MENSAHE

- 4 Mensahe sa Unang Kapanguluhan: “Siya Nabanhaw”—Pagpamatuod sa usa ka Propeta**
Ni Presidente Thomas S. Monson
- 7 Mensahe sa Visiting Teaching: Paghigugma, Pagbantay, ug Paglig-on**

LABING IMPORTANTING MGA ARTIKULO

- 12 Ang Pag-ula ug ang Panaw sa Pagka-mortal**
Ni Elder David A. Bednar
Sa unsang paagi ang Pag-ula naglig-on kanato aron mobuhat ug mahimong maayo ug moserbisyo lapas sa atong tinguha ug kapasidad.
- 20 Ang mga Panalangin sa Seminary**
Ni Brittany Beattie

- 26 Usa ka Calling alang sa usa ka Kinabig**
Ni Helena Hannonen
Ang akong pamilya ug ako kinahanglan nga magsakripisyo og daghan alang kanako aron matuman nako ang akong calling isip pianist sa branch, apan nalipay ko nga kini among nahimo.

- 30 Mga Ward Council nga Naglihok**
Ni LaRene Gaunt
Kinsa man ang apil sa ward council, ug unsay angay nilang buhaton?

MGA DEPARTAMENTO

- 8 Notebook alang sa Komperensya sa Abril: Pagkat-on og Dugang Gikan sa Kinatibuk-ang Komperensya**
Nila ni Michael Barber ug David Marsh

- 10 Kami Naghisgot kang Kristo: Katingalhan nga Grasya**
Ni Kristen Nicole Cardon
- 34 Atong mga Panimalay, Atong mga Pamilya: Ang Paggahin og Panahon sa Pag-istoryahanay ug Pagpaminaw**
Ni Rosemary M. Wixom

- 38 Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw**

- 74 Mga Balita sa Simbahan**

- 79 Mga Ideya sa Family Home Evening**

- 80 Hangtud Kita Magkita Pag-usab: Paglaum diha sa Pag-ula**
Ni Bishop Richard C. Edgley

NAA SA HAPIN

Atubangan: *Ayaw Ako Hikapa*, ni Minerva Teichert, sa maayong kabubut-on sa Brigham Young University Museum of Art. Luyo: Detalye gikan sa *Tan-awa ang Akong mga Kamot*, ni Jeff Ward.



42 Ang Tanan Nakaila kang Bleck

Ni Adam C. Olson

Ang gugma ni Bleck sa basketball usa ka pagsulay ug usa ka panalangin.



Tan-awa kon inyo bang makit-an ang Liahona nga gitago dinhi niini nga isyu. Timaan: Pilia ang eksakto nga pahina.

46 Mga Pangutana ug mga Tubag

Nganong kinahanglan ko nga motambong sa seminary nga mahimo ra man kong magtuon sa kasulatan nga ako-ako lang?

48 Nganong Seminary?

Pito ka propeta ang namulong kabahin sa mga panalangin sa seminary.

50 Seminary diha sa Kalasangan sa Ecuador

Ni Joshua J. Perkey

Sa unsang paagi ang seminary sa usa ka bag-ong branch nga kadaghanan bag-ong mga kinabig mipalambo sa pagpamatuod, kahibalo, ug hugot nga pagtuo sa mga kabatan-onan.

52 Unsa ang Sunod human sa Seminary?

Ni David A. Edwards

Ania ang inyong imbitasyon sa institute.

53 Pagtulun-an human sa usa ka Pagtulun-an: 2 Timoteo 3:16-17


54 Ayaw og Kahagsa

Ni Adam C. Olson

Ang gamay nga pag-amping ug pagpangandam karon makapugong sa dagkong problema nga moabut.

57 Poster: Pagpamalandong sa mga Kasulatan

48



58 Panahon sa Pag-istoryahanay

Ni Hilary Watkins Lemon

61 Iyang Gibugto ang mga Higot sa Kamatayon

Ni Elder Patrick Kearon

Ang Manluluwas namatay ug nabanhaw aron kita makapuyo og balik kauban sa atong Langitnong Amahan ug sa atong mga pamilya.

62 Pagdala sa Primary ngadto sa Panimalay: Si Jesukristo Nagtudlo Kanako sa Pagpili sa Matarung

64 Musika: Maninguha Kong Mahimong Mahisama Kang Jesus

Ni Janice Kapp Perry

66 Managsuon sa Pangalan ug Hugot nga Pagtuo

Ni Heather Wrigley

68 Linain nga Saksi: Unsay Akong Buhaton aron Makasunod sa Plano sa Langitnong Amahan alang Kanako?

Ni Elder Richard G. Scott

69 Ang Akong mga Sumbanan sa Ebanghelyo

70 Para sa Gagmayng mga Bata

81 Mga Tawo sa Kasulatan diha sa Basahon ni Mormon



Interasyong nagmagasin sa Simbahan ang isukristo sa mga santos sa Ulahing mga Adlaw nga gimpronta sa Cebuano

Ang Unang Kapangulohan: Thomas S. Monson,

Ang Unang Kapangulohan: Thomas S. Monson,

Korun sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

Korun sa Napulog Duha ka mga Apostoles: H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales,

Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, Robert D. Hales,

Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook,

Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook,

Editor: Paul B. Pieper

Mga Adviser: Keith R. Edwards, Christopher Golden Jr.,

Editor: Paul B. Pieper

Mga Ading Direktor: Edwards, Christopher Golden Jr.,

Direktor sa Editorial: Vincent A. Vaughn

Direktor sa Graniks: Allan R. Loyborg

Tigdumalang Direktor: David L. Frischknecht

Direktor sa Editorial: Vincent A. Vaughn

Mga Luyo-Luyo sa Tigdumalang Editor:

Jennifer L. Greenwood, Adam C. Olson

Kapangulohan sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Mga Luyo-Luyo sa Editorial: Paul B. Pieper

Anaa pay sa Internet Liahona.lds.org



PARA SA MGA HAMTONG

Pipila ka mga artikulo niini nga isyu nagtudlo ug nagpamatuod sa Manluwas. Pagkat-on og dugang mahitungod Kaniya diha sa JesusChrist.lds.org.

PARA SA MGA KABATAN-ONAN

Pipila ka mga artikulo niini nga isyu naghigot mahitungod sa isyu panalangin sa seminary (tan-awa sa mga pahina 20–25 ug sa 46–53). Sa pagkat-on og dugang, bisitaha ang seminary.lds.org.

PARA SA MGA BATA

Aron mabati ang kanta nga “Maninguha Kong Mahimong Mahisama kang Jesus” (tan-awa sa mga pahina 64–65), bisitaha ang liahona.lds.org.

MGA HILISGUTAN NIINI NGA ISYU

Mga numero nagrepresentar sa umang pahina sa artikulo.

- Basahon ni Mormon,** 38
- Calling sa Simbahan, mga,** 26, 30
- Council, mga,** 30
- Grasya,** 10, 12
- Institute,** 52
- Jesukristo,** 4, 10, 12, 61, 64, 70
- Kinatibuk-ang komperensya,** 8
- Komunikasyon,** 34, 58
- Misyonaryo nga buhat,** 42
- Musika,** 26, 64
- Pag-ampo,** 41
- Pagdasig,** 39, 40
- Pagkabanhaw,** 4, 61, 62, 70
- Pagkamasulundon,** 54
- Paglaum,** 80
- Pagpangandam,** 54
- Pagtuon sa kasulatan,** 53, 57, 68
- Pag-ula,** 4, 12, 61, 62, 80
- Pamilya,** 34, 42, 58, 66
- Seminary,** 20, 46, 48, 50
- Sumbanan, mga,** 69

SA INYONG PINULONGAN


Ang *Liahona* ug ubang mga materyal sa Simbahan anaa sa daghang pinulongan sa languages.lds.org.

For Readers in the United States and Canada:
 Ang mga artikulo sa *Liahona* sa mga hamtong ug kabatan-onan sa Estados Unidos ug Canada nagpapakita sa mga artikulo sa *Liahona* sa mga hamtong ug kabatan-onan sa Estados Unidos ug Canada. Ang mga artikulo sa *Liahona* sa mga hamtong ug kabatan-onan sa Estados Unidos ug Canada nagpapakita sa mga artikulo sa *Liahona* sa mga hamtong ug kabatan-onan sa Estados Unidos ug Canada.

For Readers in the United States and Canada:
 Ang mga artikulo sa *Liahona* sa mga hamtong ug kabatan-onan sa Estados Unidos ug Canada nagpapakita sa mga artikulo sa *Liahona* sa mga hamtong ug kabatan-onan sa Estados Unidos ug Canada. Ang mga artikulo sa *Liahona* sa mga hamtong ug kabatan-onan sa Estados Unidos ug Canada nagpapakita sa mga artikulo sa *Liahona* sa mga hamtong ug kabatan-onan sa Estados Unidos ug Canada.

For Readers in the United States and Canada:
 Ang mga artikulo sa *Liahona* sa mga hamtong ug kabatan-onan sa Estados Unidos ug Canada nagpapakita sa mga artikulo sa *Liahona* sa mga hamtong ug kabatan-onan sa Estados Unidos ug Canada. Ang mga artikulo sa *Liahona* sa mga hamtong ug kabatan-onan sa Estados Unidos ug Canada nagpapakita sa mga artikulo sa *Liahona* sa mga hamtong ug kabatan-onan sa Estados Unidos ug Canada.

Ni Presidente
Thomas S. Monson



“Siya Nabanhaw”

PAGPAMATUOD SA USA KA PROPETA

“**A**ng kusog nga tawag aron sa paglihok sa mga Kristiyano,” nga gipahayag ni Presidente Thomas S. Monson, mao nga si Jesus nga taga-Nazaret mibangon gikan sa pagkamatay. “Ang kamatuoran sa Pagkabanhaw naghatag sa tanan sa kalinaw nga lapaw sa panabut” (tan-awa sa Mga Taga-Filipos 4: 7).¹

Sa nagsunod nga mga tudling, gipakigbahin ni Presidente Monson ang iyang pagpamatuod ug pasalamat sa Pagkabanhaw sa Manluluwas ug nagpahayag nga tungod kay gibuntog sa Anak ang kamatayon, ang tanang anak sa Amahan nga moanhi sa yuta mabuhi pag-usab.

Kinabuhi lapas sa Pagka-mortal

“Ako nagtuo nga walay usa nato ang nakasabut sa hingpit sa kaimportante sa unsay gibuhay ni Kristo alang kanato didto sa Getsemani, apan ako mapasalamaton kada adlaw sa akong kinabuhi tungod sa Iyang maulaong sakripisyo alang kanato.

“Sa katapusang gutlo, mahimo unta Siyang motalikod. Apan wala Niya buhata. Giagian Niya ang tanang mga butang aron nga Siya makaluwas sa tanang mga butang. Sa pagbuhay sa ingon, Siya mihatag nato sa kinabuhi lapas niining mortal nga kinabuhi. Giluwas Niya kita gikan sa Pagkapukan ni Adan.

“Sa kahiladman sa akong kalag, ako mapasalamaton kaayo Kaniya. Siya mitudlo kanato unsaon sa pagpakabuhi. Siya mitudlo kanato unsaon sa pagpakamatay. Iyang gisiguro ang atong kaluwasan.”²

Pag-iway sa Kangitngit sa Kamatayon

“Sa piho nga mga sitwasyon, sama sa labihang pag-antus ug balatian, ang kamatayon moabut isip usa ka anghel sa kalooy. Apan sa kasagarang bahin, gituohan nato kini nga kaaway sa tawhanong kalipay.

“Ang kangitngit sa kamatayon maiway gayud pinaagi sa kahayag sa gipadayag nga kamatuoran. ‘Ako mao ang pagkabanhaw, ug ang kinabuhi,’ namulong ang Agalon.

‘Ug ang mosalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya: Ug ang tanan nga buhi ug nagsalig kanako dili na gayud mamatay.’

“Kini nga kapaniguroan—oo, gani balaan nga pang-himatuod—sa kinabuhi lapas sa lubnganan makahatag gayud sa kalinaw nga gisaad sa Manluluwas dihang mipaniguro Siya sa Iyang mga disipulo: ‘Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw: dili sama sa hinatagan sa kalibutan, Kinahanglan nga dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw.’”³

Wala Siya Dinhi

“Ang atong Manluluwas nabuhi pag-usab. Ang labing mahimayaon, mahupayon, ug mapasaligon sa tanang mga panghitabo sa kasaysayan nahitabo—ang kadaugan batok sa kamatayon. Ang kasakit ug paghingutas didto sa Getsemani ug Kalbaryo nahanaw. Ang kaluwasan sa katawhan nasiguro. Ang Pagkapukan ni Adan natubos.

“Ang wala nay sulod nga lubnganan nianang unang buntag sa Pasko sa Pagkabanhaw mao ang tubag sa pangutana ni Job, ‘Kon ang tawo mamatay, mabuhi ba siya pag-usab?’ “Sa tanan nga makadungog sa akong tingog, akong ipahayag nga ‘Kon ang tawo mamatay, mabuhi siya pag-usab. Kita nasayud, kay kita adunay kahayag sa gipadayag nga kamatuoran. . . .

“Akong minahal nga mga kaigsoonan, sa atong hilabihan nga kaguol, atong madawat ang tulukibon nga kalinaw gikan sa mga pulong sa anghel nianang unang buntag sa Pasko sa Pagkabanhaw: ‘Siya wala dinhi: kay siya nabanhaw.’”⁴

Ang Tanan Mabuhi Pag-usab

“Kita mokatawa, kita mohilak, kita motrabaho, kita modula, kita mohigugma, kita mabuhi. Ug unya kita mamatay. . . .

“Ug magpabilin kita nga patay kon wala pa ang usa ka Tawo ug ang Iyang misyon, nga mao si Jesus sa Nazaret. . . .



“Uban sa tanan nakong kasingkasing ug tumang pagbati sa akong kalag, mangusog ako sa akong tingog agig pagpamatuod isip usa ka linain nga saksi ug mamahayag nga ang Dios tinuod gayud nga buhi. Si Jesus Iyang Anak, ang Bugtong Anak sa Amahan sa unod. Siya ang atong Manunubos, Siya ang atong Tigpataliwala sa Amahan. Siya kadto ang namatay sa krus aron sa pagtubos sa atong mga kasal-anan. Nahimo Siya nga unang mga bunga sa Pagkabanhaw. Tungod kay Siya namatay, ang tanan gayud mabuhi pag-usab.”⁵

Usa ka Personal nga Pagsaksi

“Akong ipahayag ang akong personal nga pagsaksi nga ang kamatayon nabuntog na, ang kadaugan batok sa kamatayon naangkon. Unta ang mga pulong nga gihimo nga sagrado Niya kinsa mituman niini mahimong aktwal nga kahibalo sa tanan. Hinumdumi kini. Mahala kini. Pasidunggi kini. *Siya Nabanhaw*”⁶ ■

MUBO NGA MGA SULAT

1. “Siya Nabanhaw,” *Liahona*, Abr. 2003, 2–7.
2. “Sa Pagpanamilit,” *Liahona*, Mayo 2011, 114.
3. “Now Is the Time,” *Liahona*, Ene. 2002, 68; tan-awa usab sa Juan 11:25–26; 14:27.
4. “Siya Nabanhaw,” *Liahona*, Mayo 2010, 89, 90; tan-awa usab sa Job 14:14; Mateo 28:6.
5. “Ako Nasayud nga ang Akong Manunubos Buhi!” *Liahona*, Mayo 2007, 25.
6. *Liahona*, Abr. 2003, 7.

PAGTUDLO GIKAN NIINI NGA MENSAHE

Human mapakigbahin ang mga kinutlo gikan sa mga mensahe ni Presidente Monson, timan-i ang pagpamatuod nga iyang gihatag kabahin sa tinuod nga kahulugan sa Pasko sa Pagkabanhaw. Mapangutana ninyo ang mga sakop sa pamilya sa mosunod nga mga pangutana: “Unsay kahulugan niini diha ninyo nga ang buhing propeta mipamatuod niini nga mga kamatuoran karon? Unsaon man ninyo sa paggamit niini diha sa inyong kinabuhi?” Ikonsiderar ang pagdugang sa inyong pagpamatuod.

MGA KABATAN-ONAN

Siya Akong Makita Pag-usab

Ni Morgan Webecke

Si Papa mihimo kanamong matag usa ka bata nga espesyal. Nagpangga siya kanamo ug dali nga mopasaylo. Gibuhat niya ang tanan sa pagsiguro nga ang matag usa kanamo nalipay, ug giklaro niya nga ang iyang tinguha mao ang pinakamaayo alang sa matag usa kanamo. Siya pinangga ko kaayo.

Sa naa ko sa grade six, namatay ang akong papa sa aksidente sa sakyanan. Ang akong pamilya ug ako hilabihan kasubo. Dihay dakong pagkahaw-ang sa among pamilya. Si Papa maoy akong dangpanan, ang tawo nga akong kaadtoan kon duna koy mga problema. Imbis mangita og tabang, akong gitugutan nga magpabilin kanako ang kapungot ug kasakit. Sa katapusan mihukom ko nga sayop kadto sa Dios. Mihunong ko sa pagbasa sa mga kasulatan ug sa pag-ampo. Misimba lang ko tungod kay gusto man ni Mama. Gusto kong magpalayo gikan sa akong Langitnong Amahan.

Dayon miapil ko sa kamping sa Young Women sa unang higayon. Ganahan kong makighimamat og bag-ong mga higala, apan wala gihapon ko magbasa sa akong mga kasulatan. Sa katapusan nga gabii, duna kami miting sa pagpamatuod. Duna koy pagbati nga wala nako batia dugay na: ang Espiritu. Nakadayeg ko sa mga babaye nga mibarug sa paghatag sa ilang mga pagpamatuod, apan pabilin kong naglingkod tungod kay sa akong hunahuna ako walay pagpamatuod. Sa kalit lang akong gibati nga kinahanglan kong mobarug. Akong gibuka ang akong ba-ba, naglibug unsay isulti. Busa miingon ko nga nalipay ko sa kamping sa Young Women. Dayon namatngunan na lang nako nga miingon ko nga nahibalo kong si Jesukristo namatay alang kanako ug ang akong Langitnong Amahan nagpangga kanako ug ang Simbahan tinuod.

Napuno ko sa talagsaon nga kalinaw. Salamat kay tungod niini nga kasinatian makaingon ko nga nahibalo ko nga akong makita pag-usab ang akong papa tungod sa Pag-ula ug Pagkabanhaw sa Manluluwas.

MGA BATA

Siya Buhi!

Gitudlo ni Presidente Monson nga tungod kay si Jesukristo namatay ug nabanhaw, kitang tanan mabuhi pag-usab, Tan-awa ang mga litrato sa ubos. Sulati og numero ang matag kahon aron mapakita ang sunod-sunod nga pagkahitabo niini.

Tungod kay si Jesukristo buhi, ang mga pamilya magkauban sa kahangturan. Pag-drawing og litrato sa inyong pamilya diha sa kahon sa ubos.



Tun-i kini nga materyal sa mainampoon nga paagi ug, kon angay, hisguti kini uban sa mga sister nga inyong bisitahan. Gamita ang mga pangutana sa pagtabang kaninyo sa paglig-on sa inyong mga sister ug sa paghimo sa Relief Society nga aktibong bahin sa inyong kaugalingong kinabuhi.

Paghigugma, Pagbantay, ug Paglig-on

Sama sa Manluluwas, ang mga visiting teacher nangalagad sa tagsa-tagsa (tan-awa sa 3 Nephi 11:15). Kita masayud nga kita nagmalampuson sa atong pagpangalagad isip mga visiting teacher kon ang atong mga sister makaingon: (1) ang akong visiting teacher nagtabang kanako nga molambo sa espirituhanong paagi; (2) Ako nasayud nga ang akong visiting teacher nagpakabana og maayo kanako ug sa akong pamilya; ug (3) kon ako adunay mga problema, ako nahibalo nga ang akong visiting teacher molihok nga dili maghulat og hangyoon.¹

Unsaon nato isip mga visiting teacher sa paghigugma, pagbantay, ug paglig-on sa usa ka sister? Ang mosunod mao ang siyam ka mga sugyot nga anaa sa Kapitulo 7 sa *Anak nga mga Babaye sa Akong Gingharian: Ang Kasaysayan ug Buhat sa Relief Society* nga makatabang sa mga visiting teacher sa pagpangalagad sa ilang mga sister:

- Pag-ampo kanunay alang kaniya ug sa iyang pamilya.
- Tinguhaa ang inspirasyon nga makaila kaniya ug sa iyang pamilya.
- Bisitahi siya kanunay sa pagpangumusta ug sa paghupay ug paglig-on kaniya.
- Kanunaya ang pakigkita pinaagi sa pagbisita, pagpanawag, pagsulat, e-mail, pag-text, ug ginagmayng buhat sa kamabination.
- Timbayaha siya sa mga miting sa Simbahan.
- Tabangi siya panahon sa mga emerhensya, sakit, o ubang dinaliang panginahanglan.
- Itudlo kaniya ang ebanghelyo gikan sa mga kasulatan ug sa mga mensahe sa visiting teaching.
- Dasiga siya pinaagi sa pagpakita og maayong ehemplo.



- I-report ngadto sa lider sa Relief Society ang gibuhat nilang serbisyo ug ang espirituhanon ug temporal nga kaayohan sa sister.

Gikan sa mga Kasulatan

Lucas 10:38–39; 3 Nephi 11:23–26; 27:21

MUBO NGA MGA SULAT

1. Tan-awa sa Julie B. Beck, “Unsay Akong Gipanghinaut nga Masabtan sa Akong mga Apo nga mga Babaye (ug Apo nga mga Lalaki) Mahitungod sa Relief Society,” *Liahona*, Nob. 2011, 113.
2. *Anak nga mga Babaye sa Akong Gingharian: Ang Kasaysayan ug ang Buhat sa Relief Society* (2011), 133.
3. *Anak nga mga Babaye sa Akong Gingharian*, 143.
4. Brigham Young, “Remarks,” *Deseret News*, Okt. 15, 1856, 252.
5. Tan-awa sa *Anak nga mga Babaye sa Akong Gingharian*, 44–45.

Unsa Ang Akong Mahimo?

1. Unsaon man nako sa pagkahibalo sa gikinahanglan sa akong mga sister?
2. Unsaon man sa pagkahibalo sa akong mga sister nga naghunahuna gayud ako kanila?

Hugot nga Pagtuo,
Pamilya,
Kahupayan

Gikan sa Atong Kasaysayan

“Ang visiting teaching nahimo nga pamaagi sa mga Santos sa Ulahing Adlaw nga mga babaye sa tibuok kalibutan sa paghigugma, pag-alima, ug pagserbisyo—sa “paglihok sumala sa mga pagbati nga gitisok sa Dios dinhi sa [atong] mga dughan,’ sigon sa gitudlo ni Joseph Smith.”²

Usa ka sister nga bag-o lang nabiyuda miingon kabahin sa iyang mga visiting teacher: “Sila naminaw. Sila mihupay kanako. Sila mibakho uban kanako. Ug sila migakos kanako. . . [Sila] mipagawas kanako gikan sa kawalay paglaum ug kasubo sa unang mga bulan sa pag-inusara.”³

Ang pagtabang sa temporal nga mga buluhaton usa usab ka matang sa pagpangalagad. Sa Oktubre 1856 nga kinatibuk-an komperensya, si Presidente Brigham Young mipahibalo nga ang nanagkariton nga mga pioneer natanggong sa lawom nga snow 270–370 ka milya (435–595 km) ang gilay-on. Iyang gitawag ang mga Santos sa Ulahing Adlaw nga naa sa Siyudad sa Salt Lake sa pagluwas kanila ug sa “tinuoray nga pagtabang niadtong mga butang nga atong gitawag og temporal.”⁴

Si Lucy Meserve Smith mirekord nga ang mga kababayan-an mihubo sa ilang pampainit nga mga sapaw ug mga medyas didto gayud sa tabernakulo ug gipahimutang ngadto sa karwahe aron ipadala ngadto sa nag-antus sa kabugnaw nga mga pioneer. Dayon ilang gipundok ang mga panghapin sa higdaanan ug mga sinina alang sa mga moabut nga diyutay ra og mga gamit. Dihang nangabut na ang mga nanagkariton nga pundok, ang usa ka building sa lungsod “puno sa mga suplay alang kanila.”⁵

Alang sa dugang nga impormasyon, adto sa reliefsociety.lds.org.

Notebook alang sa **Komperensya sa Abril**

“Unsa nga Ako ang Ginoo namulong, Ako namulong; . . . bisan pinaagi sa akong kaugalingon nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon, kini managsama ra” (D&P 1:38).

Pagkat-on og Dugang Gikan sa Kinatibuk-ang Komperensya

Nila ni Michael Barber ug David Marsh
Departamento sa Kurikulum

Bisan og moingon kita og “amen” sa paghuman sa katapusan nga sesyon sa kinatibuk-ang komperensya, ang espirituhanon nga pagbusog wala matapos didto. Mahimo kining magpadayon samtang magtuon kita ug mogamit sa mga pagtulun-an gikan niana nga komperensya. Sulod sa mga katuigan, ang mga propeta miawhag kanato sa paghimo niana. Sama pananglit, niadtong 1946, si Presidente Harold B. Lee (1899–1973) miawhag sa mga miyembro nga ang mga pakigpulong sa komperensya himoon nga “giya sa ilang inadlaw nga buluhaton ug pagpakig-istorya atol sa sunod nga unom ka bulan.” Mipasabut siya, “Importante kining mga butanga nga nakita sa Ginoo nga haum nga ipadayag sa mga katawhan niining panahona.”¹

Niadtong 1988, si Presidente

Ezra Taft Benson (1899–1994) misubli sa tambag dihang gitudlo niya nga, “Sa mosunod nga unom ka bulan, ang inyong komperensya nga edisyon sa *Ensign* angay nga ibutang tapad sa inyong sumbanan nga mga basahon ug gamiton kanunay.”²

Sa pagtapos sa Oktubre 2008 nga kinatibuk-ang komperensya, si Presidente Thomas S. Monson misubli sa kaimportante sa pagtuon sa mga pakigpulong sa komperensya. Miingon siya: “Unta kanunay natong mahinumduman ang atong mga nadungog atol niining kinatibuk-ang komperensya. Ang mga mensahe nga gihatag maimprinta sa sunod bulan sa *Ensign* ug sa *Liahona* nga mga magasin. Ako moawhag kaninyo sa pagtuon ug sa pagpamalandong sa mga pagtulun-an niini.”³



Samtang magtuon ug mamalandong kamo sa mga mensahe sa komperensya, unsa may inyong buhaton sa paghimo niini nga mas makahuluganon sa inyong kinabuhi? Aniyay pipila ka sugyot nga makatabang sa inyong pagpangandam, pagdawat, ug paglihok pinasikad sa dinasig nga mga pulong:

Pangandami ang pagdawat og inspirasyon.

Magtan-aw man kamo, maminaw, o magbasa sa mga pakigpulong sa komperensya, kinahanglan nga inyong ablihan ang inyong kasingkasing ug hunahuna sa balaan nga inspirasyon. Si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo nga bisan unsa pa ka epektibo ang pagtudlo sa usa ka mamumulong, “ang sulod sa usa ka mensahe ug ang saksi sa Espiritu Santo mosulod lamang ngadto sa kasingkasing kon ang nagdawat motugot niini nga masulod.” Siya mipasabut nga ang pagdawat og inspirasyon “nagkinahanglan sa espirituhanon, mental ug pisikal nga pagpaningkamot ug dili lamang lumalabay nga pagbati.”⁴

Ang mosunod nga mga ideya makatabang kaninyo sa pag-andam nga matudloan sa Espiritu:

1. Gahini og panahon ug paghimo og usa ka palibut nga walay makabalda diin kamo makadawat og espirituhanon nga pagdasig.
2. Tinguhaa ang balaanong giya pinaagi sa pag-ampo.
3. Ilista ang personal nga mga pangutana o kahingawa diin kamo nangita og mga tubag.

Sabta ang mga mensahe. Ang buhing mga propeta ug mga apostoles nagtudlo, nagpasabut, nagawhag, nagpasidaan, ug nagpamatuod. Ang pagsusi gayud sa ilang mga pakigpulong makatabang sa inyong hingpit nga pagsabut sa ilang mga mensahe. Aniyay pipila ka epektibo nga mga pamaagi sa pagtuon:

- *Mangutana.* Sama pananglit: Unsay gusto sa Ginoo nga akong makat-unan gikan niini nga mensahe? Sa unsang paagi kini nga pakigpulong makapalambo sa akong panabut sa baruganan sa ebanghelyo o sa bersikulo sa kasulatan? Unsa nga mga istorya ang gigamit sa paghulagway sa mga baruganan sa ebanghelyo, ug unsay akong makat-unan gikan niini?
- *Pagsulat og usa ka outline.* Hunahunaa og maayo kon unsa kaha ang gi-outline



ISULAT OG PAMALANDUNGI KINI

“Gikan sa tanan natong nadungog, tingali dunay hugpong sa mga pulong o usa ka paragraph nga madungog ug makakuha sa atong atensyon. Kon mahitabo man kini, manghinaut ko nga kini atong isulat ug pamalandungan hangtud atong matagamtam ang kinahiladman nga kahulugan niini ug mahimo kini nga bahin sa atong kinabuhi.”

Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008), “An Humble and a Contrite Heart,” *Liahona*, Ene. 2001, 103.

Buhata unsay inyong nakat-unan. Kon magmainampoon kamo sa pagtuon sa mga pakigpulong, inyong makita kon sa unsang paagi ang mga mensahe magamit sa inyong kinabuhi. Inyong mahibaloan kon unsaon sa paghimo og makahuluganon nga kausaban pinaagi sa pagpangutana og sama sa Unsay gusto sa Ginoo nga akong buhaton gikan sa akong nakat-unan nga makatabang kanako sa akong pamilya, trabaho, o calling sa Simbahan? Isulat ang mga impresyon aron dili ninyo kini makalimtan. Sa inyong paghimo niini, madasig kamo sa pagsunod sa mga pagtulun-an ug inyong madawat ang gisaad nga mga panalangin.

Ang kinatibuk-ang komperensya mao ang panahon nga ang Ginoo mopadayag sa Iyang kabubut-on nganha kaninyo pinaagi sa Iyang mga sulugoon. Si Presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) mitudlo kabahin sa kinatibuk-ang komperensya, “Walay basahan gawas sa mga sumbanan sa Simbahan ang nanginahanglan og importante nga dapit sa inyong librarya—dili tungod sa kamaayo o sa kamadanihon sa pagkasulat niini, apan tungod sa mga konsepto nga nagpunting sa dalan padulong sa kinabuhing dayon.”⁵ ■

MUBO NGA MGA SULAT

1. Harold B. Lee, sa Conference Report, Abr. 1946, 68.
2. Ezra Taft Benson, “Come unto Christ, and Be Perfected in Him,” *Ensign*, Mayo 1988, 84.
3. Thomas S. Monson, “Hangtud sa Sunod Nato nga Panagkita,” *Liahona*, Nob. 2008, 106.
4. David A. Bednar, “Paningkamot sa Pagkat-on pinaagi sa Hugot nga Pagtuo,” *Liahona*, Sept. 2007, 17, 20.
5. Spencer W. Kimball, *In the World but Not of It*, Brigham Young University Speeches of the Year (Mayo 14, 1968), 3.

sa mamumulong. Bahina ang pakigpulong ngadto sa mga seksyon ug paghimo og summary nga magpasabut sa pinaka-ideya nga gipresentar sa matag seksyon.

- *Ilha ang nagkalain-lain mga elemento sa pakigpulong.* Timan-i ang mga butang sama sa mga doktrina, mga kasulatan, mga istorya, mga pahimangno, mga lista, mga pagpamatuod, mga pagdapat sa pagbuhay, ug mga panalangin nga gisaad sa pagsunod sa tambag.
- *Tun-i ang pakigpulong sobra sa kausa.* Gikinahanglan ang pagtuon sa mga kamatuoran sa ebanghelyo kapin sa kausa aron makuha ang tibuok nga gipasabut ug kahulugan. Sa matag higayon nga kamo magtuon, paghimo og lista sa bag-ong mga panabut nga inyong nadawat.



Sa pagbasa, pagtan-aw, og pagpaminaw sa pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya, bisitaha ang conference.lds.org.





SA KALIG-ON SA GINOO

“Uban sa hugot nga pagtuo kang Ginoong Jesukristo ug pagsunod sa iyang ebanghelyo, usa ka lakang sa usa ka higayon nga naglambo samtang nagpadayon, nangamuyo og kalig-on, nagpalambo sa atong mga kinaiya ug atong mga ambisyon, malampuson natong makaplagan ang atong kaugalingon diha sa panon sa Maayong Tigbalantay. Nanginahanglan kana og disiplina ug pagbansay ug paningkamot ug kalig-on. Apan sigon sa giingon ni Apostol Pablo, ‘Mahimo ko ang tanang butang pinaagi kaniya nga nagapalig-on kanako.’ (Mga Taga-Filipos 4:13).”

Presidente Howard W. Hunter (1907–95), “Developing Spirituality,” *Ensign*, Mayo 1979, 26.

GKATINGALAHAN NGA Grasya

Ni Kristen Nicole Cardon

Nagsalig ko sa grasya ni Jesukristo matag adlaw.

“**S**a among mga miting sa Simbahan, dili kami kanunay maghisgot mahitungod sa grasya,” miingon ang akong magtutudlo sa relihiyon sa Brigham Young University, “apan kami, isip mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mituo, *gayud* sa grasya.”

Sa pagkatinuod, wala koy mahinum-duman nga mga leksyon sa Young Women o Sunday School kabahin sa grasya, apan ang akong mga hunahuna namalik sa paghandom sa choir sa akong pagka-high school ug nanganta og “Amazing Grace.”

Amazing grace! (pagkatam-is nga huni!)

Nga miluwas sa alaot sama kanako! Kaniadto nahisalaag, apan karon dili na;

Kaniadto buta, apan karon makakita na.¹

“Ang grasya mao ang gahum sa Dios gumikan sa Pag-ula ni Jesukristo,” mipasabut ang akong magtutudlo. “Akong gibahin ang grasya ngadto sa upat ka bahin: pagkabanhaw, pagtubos, pagayo, ug paglig-on.” Gipadayon niya ang pagpasabut sa matag gahum, apan ang akong hunahuna namalik na usab ngadto sa akong mga panumduman.

Mao gihapon kadto nga choir sa high school ang mibiyahi sa California, USA, aron mosangka sa usa ka kompetisyon sa musika. Nagkasakit ko sa hapit na ang paglarga, ug ang sakit nakong tutunlan nagpasabut nga dili ko mahimong mokanta uban sa akong choir ngadto sa kompetisyon—o kon mokanta man ko, dili maayo ang akong tingog, inubanan sa kasakit. Mihangyo ko og panalangin sa priesthood sa akong amahan ug ang sunod nga adlaw akong gigahin sa pagampo aron maayo.

Tingali adtong panahona dili hingpit ang akong pagkasabut, samtang mikanta ko sa “Amazing Grace” gamit ang hingpit nga naayo nga tutunlan didto sa festival, nga ako nagkanta kabahin sa mao gayud nga gahum nga miayo kanako sa miagi lang gayud nga adlaw. Ang Pag-ula sa Manluwas mipanalangin kanako nianang adlaw; Ang iyang grasya mao ang tinubdan sa akong pagkaayo.

“Ug siya magpadayon, mag-antus sa mga sakit ug mga kasakit ug mga pagtintal sa matag matang; ug kini aron ang pulong matuman nga nag-ingon nga siya modala diha kaniya sa mga sakit ug mga balatian sa iyang mga katawhan” (Alma 7:11).

Human sa high school, sama sa daghang mga freshmen, nabug-atan ko sa



akong kurso ug sa mga hagit sa dungan-dungan nga pagkalayo sa panimalay apan may kauban usab nga lima sa kwarto.

Niini nga panahon nakakat-on ko sa pagsabut sa makalig-on ug makaabag nga gahum sa grasya ni Kristo. Akong gigahin ang akong mga adlaw sa pagtrabaho ug pagtuon, apan ako misalig sa inadlaw nga mga pag-ampo diin nangamuyo ko sa Langitnong Amahan alang sa kasarang sa paghuman sa gikinahanglan nga mga tahas. Samtang nagpadayon ang tuig nga ting-eskwela, akong nadiskubrihan sa akong kalipay nga uban sa makalig-on ug makaabag nga gahum sa Pag-ula ni Kristo, dili lamang kay makalihok ko og maayo apan usab sa walay kalisud.

“Mahimo ko ang tanang butang pinaagi kaniya nga nagapalig-on kanako” (Mga Taga-Filipos 4:13).

Bisan og gikinahanglan pa nakong mosinati sa duha pa ka aspeto sa Iyang grasya—sa pagkabanhaw ug sa kahingpitan sa pagtubos—sa giha-pon misalig ako sa Pag-ula ni Jesukristo sa matag adlaw. Ang grasya, ang gahum sa Dios gikan sa Pag-ula ni Jesukristo, miayo kanako ug milig-on kanako. Samtang naningkamot ko nga makasunod sa mga sugo sa Dios ug makatuman sa Iyang kabubut-on, nakadawat ko og langitnong panabang nga lapaw kaayo sa kaugalingon nakong kasarang.

“Pinaagi sa grasya kami maluwas, human sa tanan nga atong mabuhay” (2 Nephi 25:23). ■

MUBO NGA SULAT

1. John Newton, “Amazing Grace,” *Olney Hymns* (1779), nu. 41.

SA UNSANG PAAGI ANG GRASYA SA GINOO MAKAAPEKTO SA ATONG KINABUHI?

Si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitabang sa pagtubag niini nga pangutana didto sa “Ang Pag-ula ug ang Panaw sa Pagka-mortal” niini nga isyu nga naa sa pahina 12:

- “Ang Ginoo nagtinguha, pinaagi sa Iyang Pag-ula ug pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, sa *pagpakig-uban* kanato—dili lamang sa pagtudlo kanato apan sa paghatag usab kanato og gahum.”
- “Ang lig-ong determinasyon sa indibiwal, kaugalingong determinasyon ug pagdasig, epektibo nga pagplano ug paghimo og mga tumong gikinahanglan apan sa katapusan dili igo sa atong madaugon nga pagkompleto niining mortal nga panaw. Sa pagkatinuod, kinahanglan nga mosalig kita ‘sa mga maayo nga buhat, kalooy, ug grasya sa Balaang Mesiyas’ (2 Nephi 2:8).”
- “Ang makaabag nga gahum sa Pag-ula molig-on kanato sa pagbuhay ug sa paghimong maayo ug sa pagserbisyo nga lapas sa indibidwal natong tinguha ug sa natural nga abilidad.”

Ikonsiderar ang pagsulat sa inyong journal ug ang pagpakigbahin sa inyong pamilya mahitungod sa mga panahon dihang gibati ninyo ang grasya sa Ginoo nga nag-ayo, nagtabang, o naglig-on kaninyo.



Ni Elder
David A. Bednar

Sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles

Ang Pag-ula

UG ANG PANAW SA PAGKA-MORTAL

*Ang makaabag nga
gahum sa Pag-ula
molig-on kanato
sa pagbuhat ug sa
pagkamaayo ug
sa pagserbisyo nga
lapas sa indibid-
wal natong tinguha
ug natural nga
kapasidad.*

Ang pinakadakang katuyoan sa ebanghelyo sa Manluluwas gimubo sa pagsummarize ni Presidente David O.

McKay (1873–1970): “Ang katuyoan gayud sa ebanghelyo mao . . . ang paghimo sa dautang mga tawo nga maayo ug maayong mga tawo nga mas maayo, ug sa pag-usab sa kinaiyahan sa tawo.”¹ Sa ingon, ang panaw sa pagkamortal mao ang paglambo gikan sa dautan ngadto sa pagkamaayo ngadto sa pagka mas maayo ug sa pagsinati sa dako nga kausaban sa

kasingkasing—aron mausab ang napukan nga kinaiyahan sa tawo (tan-awa sa Mosiah 5:2).

Ang Basahon ni Mormon mao ang atong tamdanan nga basahon sa mga panudlo samtang magsubay kita sa dalan gikan sa pagkadautan ngadto sa pagkamaayo ngadto sa pagka mas maayo ug maningkamot nga mausab ang atong kasingkasing. Si Haring Benjamin nagtudlo mahitungod sa panaw sa pagka-mortal ug sa tahas sa Pag-ula sa mahitungod sa malampuson nga pagpadayon niana nga panaw: “Kay ang kinaiyanhon nga tawo mao ang usa ka kaaway sa Dios, ug sa gihapon gikan pa sa pagkapukan ni Adan, ug mahimo, hangtud sa kahangturan, gawas kon siya motugyan ngadto sa mga pagdani sa Balaang Espiritu, *ug isalikway ang iyang kinaiyanhon nga pagkatawo ug mahimo nga usa ka santos* pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo” (Mosiah 3:19; empasis gidugang).

Akong dad-on ang inyong atensyon ngadto sa duha ka piho nga hugpong sa mga pulong. Una—“isalikway ang iyang kinaiyanhon nga pagkatawo.” Ang panaw gikan sa pagkadautan ngadto sa pagkamaayo mao ang proseso sa pagsalikway sa kinaiyanhon nga pagkatawo sa matag usa kanato. Sa pagka-mortal kitang tanan tintalon sa mga kaibog sa unod. Ang mga elemento mismo diin gimugna ang atong mga lawas sa kinaiyanhon napukan ug kanunayng madutlan sa pagpakasala, pagkadunot, ug pagkamatay. Apan atong mapalambo ang



atong kapasidad sa pagbuntog sa mga tinguha sa unod ug mga tintasyon “pinaagi sa pag-ula ni Kristo.” Kon masayop kita, samtang kita nakalapas ug nakasala, makahinulsol kita ug malimpyohan pinaagi sa matubsanon nga gahum sa Pag-ula ni Jesukristo.

Ikaduha—“mahimo nga usa ka santos.” Kini nga hugpong sa pulong naghulagway sa sumpay ug ikaduhang ang-ang sa panaw sa kinabuhi sa paghimo sa “maayong mga tawo nga mas maayo” o, sa laing pagkasulti, sa pagkahimong sama sa usa ka santos. Kini nga ikaduhang bahin sa panaw, kini nga proseso sa paghimo sa pagkamaayo ngadto sa pagka mas maayo, usa ka hilisgutan nga wala nato tun-i o wala kaayo nato itudlo kanunay o igo ang pagkasabut.

Nagduda ko nga daghan sa mga miyembro sa Simbahan ang mas pamilyar sa kinaiyahan sa makatubos ug makalimpyo nga gahum sa Pag-ula kay sa makalig-on ug makaabag nga gahum. Usa ka maayong butang ang pagkasayud nga si Jesukristo mianhi sa yuta aron *mamatay* alang kanato—kana usa ka mahinungdanon ug pasiunang mga baruganan sa doktrina ni Kristo. Apan kita nagkinahanglan usab nga mopasalamat nga ang Ginoo nagtinguha, pinaagi sa Iyang Pag-ula ug sa gahum sa Espiritu Santo, sa *pagpakig-uban* kanato—dili lamang sa pagtudlo kanato apan sa paghatag usab kanato og gahum.

Kadaghanan kanato nahibalo nga kon mahimo kita og mga sayop, atong gikinahanglan ang tabang sa pagbuntog sa mga epekto sa sala sa atong kinabuhi. Ang Manluluwas mibayad sa kantidad ug mihimong posible nga kita malimpyohan pinaagi sa Iyang matubsanon nga gahum. Kadaghanan nato klaro nga nakasabut nga alang sa mga makasasala ang Pag-ula. Dili kaayo ko sigurado, hinoon, nga kita nahibalo ug nakasabut nga alang usab diay sa mga santos ang Pag-ula—alang sa maayong mga lalaki ug mga babaye nga mga masulundon, takus, ug mainampingon ug naningkamot nga mahimong mas maayo ug mas matinud-anon nga nagserbisyo. Posibling masayop kita sa pagtuo nga kinahanglan nga ang atong panaw gikan sa maayo ngadto sa mas maayo ug mamahimong santos pinaagi lamang sa atong kaugalingon, pinaagi sa tumang kaisug, lig-on nga determinasyon, ug disiplina, ug dayag lang sa limitado natong mga abilidad.

Ang ebanghelyo sa Manluluwas dili lamang kay mahitungod sa paglikay sa kadautan sa atong kinabuhi; mahitungod usab kini sa

kamahinungdanon sa pagbuhat ug pagkahimong maayo. Ug ang Pag-ula naghatag og tabang kanato sa pagbuntog ug paglikay sa dautan ug sa pagbuhat ug pagkahimong maayo. Ang panabang gikan sa Manluluwas maanaa alang sa tibuok nga panaw sa pagka-mortal—gikan sa pagkadautan ngadto sa pagkamaayo ngadto sa pagka mas maayo ug sa pag-usab sa atong pinakakinaiyahan.

Wala ako mag-ingon nga ang matubsanon ug makaabag nga mga gahum sa Pag-ula magkabulag ug magkalahi. Hinoon, kining duha ka dimensyon sa Pag-ula konektado ug naghimong mas maayo sa usag usa; kining duha nagkinahanglan nga maglihok sa tanang ang-ang sa panaw sa kinabuhi. Ug mahangturon ang kaimportante niini alang kanatong tanan ang pag-ila nga *kining duha* ka mahinungdanong mga elemento sa panaw atol sa pagka-mortal—pagsalikway sa kinaiyanhon nga pagkatawo ug pagkahimong usa ka santos, kining duha nga pagbuntog sa pagkadautan ug pagkahimong maayo—matuman pinaagi sa gahum sa Pag-ula. Ang lig-on nga determinasyon sa indibidwal, personal nga determinasyon ug pagdasig, epektibo nga pagplano ug paghimo og mga tumong gikinahanglan apan sa katapusan dili igo sa atong madaugon nga pagkompleto niining mortal nga panaw. Sa pagkatinuod, kinahanglan nga mosalig kita “sa mga maayo nga buhat, kalooy, ug grasya sa Balaang Mesiyas” (2 Nephi 2:8).

Ang Grasya ug ang Makaabag nga Gahum sa Pag-ula

Sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan atong nakat-unan nga ang pulong nga *grasya* gigamit kanunay sa mga kasulatan nga nagpasabut sa makaabag nga gahum:

Ang “[*grasya* ma] ang pulong nga gibalik-balik kanunay diha sa Bag-ong Tugon, ilabi diha sa mga sinulat ni Pablo. Ang pinaka-ideya sa pulong ma] ang *balaan nga himan sa pagtabang o paglig-on*, gihatag pinaagi sa naghingapin nga kalooy ug gugma ni Jesukristo.

“Pinaagi sa grasya ni Ginoong Jesus, nga nahimong posible pinaagi sa iyang maulaon nga sakripisyo, nga ang tawo mabuhi ngadto sa pagka-imortal, matag tawo makadawat sa iyang lawas gikan sa lubnganan sa usa ka kahimtang sa walay katapusan nga kinabuhi. *Pinaagi usab sa grasya sa Ginoo nga ang mga indibidwal*, pinaagi sa hugot nga pagtuo sa pag-ula ni Jesukristo ug paghinulsol sa ilang mga sala, *makadawat og kalig-on ug tabang sa paghimo og maayong mga buhat nga*

dili nila padayong maangkon kon pasagdan lamang sa kaugalingon nilang abilidad. Kini nga gahum mao ang makaabag nga gahum nga nagtugot sa mga lalaki ug mga babaye nga makaangkon og kinabuhing dayon ug kahimayaan human nila mahimo ang pinakamaayo nilang paningkamot.”²

Ang grasya mao ang balaan nga tabang o langitnong tabang nga gikinahanglan kaayo sa matag usa kanato aron mahimong sarang

nga atong makit-an ang pulong nga *grasya* diha sa mga kasulatan.

Mga Paghulagway ug mga Implikasyon

Ang panaw sa pagka-mortal mao ang paglakaw gikan sa kadautan ngadto sa kamaayo ngadto sa pagka mas maayo ug mausab ang atong pagkatawo. Ang Basahon ni Mormon puno sa mga ehemplo sa mga disipulo ug mga propeta kinsa nahibalo, nasayud, ug

nausab pinaagi sa makaabag nga gahum sa Pag-ula sa paghimoniana nga panaw. Samtang maganam kita og kasabut niini nga sagradong gahum, ang atong panglantaw sa ebanghelyo motubo sa hilabihan ug molambo. Ang ingon nga panglantaw mosab kanato sa talagsaong mga paagi.

Si Nephi maoy usa ka ehemplo sa usa ka tawo nga nahibalo, nakasabut, ug nagsalig sa makaabag nga gahum sa Manluluwas. Hinumdumi nga ang mga anak ni Lehi mibalik sa Jerusalem aron agnihon si Ishmael ug ang iyang pamilya ngadto sa ilang kawsa. Si Laman ug ang uban pang kaubanan sa pundok nga nagbiyahe kauban ni Nephi gikan sa Jerusalem balik sa kamingawan misupak, ug si Nephi miawhag sa iyang mga igsoon sa pagbaton og hugot nga pagtuo sa Ginoo. Mao nga niadtong higayuna sa

ilang panaw ang mga igsoon ni Nephi migapos kaniya ug giplanohan ang iyang kamatayon. Palihug timan-i ang pag-ampo ni Nephi: “O Ginoo, sumala sa akong hugot nga pagtuo diha kanimo, luwasa ako gikan sa mga kamot sa akong igsoon nga mga lalaki; oo, gani *hatagan mo ako sa kusog nga ako makabugto niini nga mga pisi* diin ako gigapos” (1 Nephi 7:17; empasis gidugang).

Nahibalo ba kamo kon unsay gusto nangkong iampo kon ako gapuson sa akong mga igsoon? “Palihug luwasa ako niini nga sitwasyon KARON!” Makaikag kaayo ngari kanako nga si Nephi wala mag-ampo nga mausab ang iyang kahintang. Hinoon, iyang giampo ang kalig-on aron mausab ang iyang kahintang. Ug sa akong pagtuo nag-ampo siya sa



Si Nephi wala mag-ampo nga ang iyang mga kahintang mausab. Hinoon, nag-ampo siya alang sa kalig-on sa pag-usab sa iyang mga kahintang.

sa celestial nga gingharian. Sa ingon, ang makaabag nga gahum sa Pag-ula naglig-on kanato sa pagbuhat ug sa pagkahimong maayo ug sa pagserbisyo nga lapas sa indibidwal natong tinguha ug natural nga kapasidad.

Sa akong personal nga pagtuon sa kasulatan, sagad nakong iapil ang termino nga “makaabag nga gahum” sa matag higayon nga masugatan nako ang pulong nga *grasya*. Ikonsiderar, pananglit, kini nga bersikulo nga pamilyar natong tanan: “Kami nasayud nga pinaagi sa grasya kami maluwas, human sa tanan nga atong mabuhar” (2 Nephi 25:23). Sa akong pagtuo makakat-on kita og daghan mahitungod niining importante nga aspeto sa Pag-ula kon atong iapil ang “makaabag ug makalig-on nga gahum” sa matag higayon

ingon niini nga paagi tungod kay siya gayud nahibalo, nakasabut, ug nakasinati sa makaabag nga gahum sa Pag-ula.

Wala ko magtuo nga ang mga higot nga gigapos kang Nephi daw madyik lang nga nangabadbad sa iyang mga kamot. Hinoon, nagtuo ko nga gipanalanginan siya og determinasyon ug personal nga kusog lapas sa natural niyang kapasidad, nga siya “diha sa gahum sa Ginoo” (Mosiah 9:17) mibuhat ug milubag ug mibira sa mga pisi, ug sa katapusan ug sa tinuoray naka-himo sa pagbugto sa mga gapos.

Ang implikasyon niini nga hitabo alang sa matag usa kanato klaro kaayo. Samtang kamo ug ako makasabut ug mogamit sa makaabag nga gahum sa Pag-ula sa personal natong kinabuhi, mag-ampo kita ug magtinguha sa kalig-on sa pag-usab sa atong mga kahimtang kay sa mag-ampo nga mausab ang atong mga kahimtang. Mamahimo kita nga mga instrumento kinsa molihok kay sa mga butang nga aghaton sa paglihok (tan-awa sa 2 Nephi 2:14).

Ikonsiderar ang ehemplo sa Basahon ni Mormon samtang si Alma ug ang iyang katawhan gipanggukod ni Amulon. Ang tingog sa Ginoo miabut niini nga maayong mga tawo panahon sa ilang kasakit ug mipasabut:

“Ako usab mopagaan sa mga alantuson diin anaa gitungtong diha sa inyong mga abaga. . . .

“Ug karon nahinabo nga ang mga alantuson diin gibutang diha kang Alma ug sa iyang mga kaisogon gihimo nga magaan; oo, *ang Ginoo mipalig-on kanila* nga sila makadaug sa ilang mga alantuson uban sa kasayon, ug sila mitugyan sa maayo nga buot ug uban sa pailub ngadto sa tanan nga kabubut-on sa Ginoo” (Mosiah 24:14–15; empasis gidugang).

Unsa man ang nausab dinhi niini nga sitwasyon? Dili ang palas-anon maoy nausab; ang mga hagit ug mga kalisdanan sa pagpanggukod wala wagtanga diha-diha atubangan sa katawhan. Apan si Alma ug ang iyang mga sumusunod gilig-on, ug ang ilang

nagkadugang nga kapasidad ug kalig-on mipagaan sa palas-anon nga ilang gipas-an. Kining maayo nga mga tawo gihatagan sa gahum pinaagi sa Pag-ula sa *paglihok* isip mga instrumento ug *tiglihok* sa ilang mga kahimtang. Ug sa “kalig-on sa Ginoo” si Alma ug ang iyang katawhan gigiyahan ngadto sa luwas nga dapit sa Zarahemla.

Kamo may katarungan tingali nga maghuhuna, “Unsay naghimo niini nga hitabo ni



Alma ug sa iyang katawhan nga ehemplo sa makaabag nga gahum sa Pag-ula?” Ang tubag makita sa pagkumpara sa Mosiah 3:19 ug sa Mosiah 24:15.

“Ug isalikway ang iyang kinaiyanhon nga pagkatawo ug mahimo nga usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo, ug *mahimo nga ingon sa usa ka bata, manunuton, maaghup, mapainubsanon, mapailubon, puno sa gugma, mauyunon sa pagdawat sa tanan nga mga butang diin ang Ginoo* makakita nga angay ipahamtang nganha kaniya, bisan ingon sa usa ka bata nga motugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang amahan” (Mosiah 3:19; empasis gidugang).

Samtang naglambo kita sa atong panaw sa pagka-mortal gikan sa kadautan ngadto

Ang tingog sa Ginoo miabut kang Alma ug sa iyang katawhan panahon sa ilang kasakit ug miingon: “Ako usab mopagaan sa mga alantuson diin anaa gitungtong sa inyong mga abaga, gani kamo dili makabati kanila diha sa inyong mga buko-buko.”

sa pagkamaayo ngadto sa pagka mas maayo, samtang atong isalikway ang kinaiyanhon nga pagkatawo sa matag usa kanato, ug samtang maningkamot kita nga mahimong mga santos ug mausab gayud ang atong kinaiyanhon, ni-ana nga paagi ang mga hiyas nga gidetalye niini nga bersikulo kinahanglan nga maghulagway sa matang sa tawo nga kamo ug ako nagkaanam pagkahimo. Mas mahisama kita sa usa ka bata, mas manunoton, mas mapailubon, ug mas andam nga motugyan.

Karon ikumpara kini nga mga kinaiya diha sa Mosiah 3:19 ngadto sa gigamit sa paghulagway kang Alma ug sa iyang katawhan: “Ug sila *mitugyan* sa maayo nga buot ug *uban sa pailub ngadto sa tanan nga kabubut-on sa Ginoo*” (Mosiah 24:15; empasis gidugang).

Akong nakita ang pagkaparehas tali sa mga hiyas nga gihulagway niini nga mga bersikulo nga dayag kaayo ug usa ka indikasyon nga ang maayong mga tawo ni Alma nagkaanam og kamaayo pinaagi sa makaabag nga gahum sa Pag-ula ni Kristo nga Ginoo.

Hinumdumi ang istorya ni Alma ug ni Amulek diha sa Alma 14. Niini nga hitabo daghan sa matitud-anong mga Santos ang gipamatay pinaagi sa pagsunog, ug kining duha ka sulugoon sa Ginoo gipriso ug gibunal-bunalan. Ikonsiderar kini nga pangamuyo ni Alma samtang nag-ampo siya sa prisohan: “O Ginoo, *hatagi kami og kalig-on* sumala sa among hugot nga pagtuo nga anaa kang Kristo, gani ngadto sa kaluwasan” (Alma 14:26; empasis gidugang).

Dinhi atong makita pag-usab ang panabut ug kamasaligon ni Alma kabahin sa makaabag nga gahum sa Pag-ula nga makita diha sa iyang hangyo. Ug timan-i ang resulta niini nga pag-ampo:

“Ug sila [si Alma ug Amulek] mibugto sa mga pisi nga naggapos kanila; ug sa diha nga ang mga katawhan nakakita niini, sila misugod sa paglasyas, kay ang kahadlok sa kalaglagan miabut diha kanila. . . .

“Ug si Alma ug si Amulek migawas sa bilangoan, ug sila wala maunsa; kay *ang Ginoo mihatag ngadto kanila og gahum*, sumala sa ilang hugot nga pagtuo nga anaa diha ni Kristo” (Alma 14:26, 28; empasis gidugang).

Sa makausa ang makaabag nga gahum tataw kaayo samtang ang maayong mga tawo nakibatok sa dautan ug naningkamot nga mahimong mas maayo ug nagserbisyo sa mas epektibo nga paagi “sa kalig-on sa Ginoo.”

Laing ehemplo gikan sa Basahon ni Mormon ang makatabang. Sa Alma 31, si Alma nagdumala og usa ka misyon sa pagpabalik sa miapostasiya nga mga Zoramite ngadto sa Simbahan, kinsa, human matukod ang ilang Rameumptom [balaan nga tinduganan], naghalad og sinag-ulo nga mapahitas-ong pag-ampo.

Timan-i ang paghangyo alang sa kalig-on diha sa personal nga pag-ampo ni Alma: “O Ginoo, ikaw mohatag ba ngari kanako *nga ako mahimo nga makaangkon og kusog*, aron ako makaantus uban ang pailub niini nga mga kasakit nga moabut ngari kanako, tungod sa pagkadautan niini nga mga katawhan” (Alma 31:31; empasis gidugang).

Si Alma nag-ampo usab nga ang iyang misyonaryo nga mga kompanyon makadawat og susama nga panalangin: “Ikaw mohatag ba ngadto kanila *nga sila mahimo nga makaangkon og kusog*, aron sila makasagubang sa ilang mga kasakit diin moabut diha kanila tungod sa kadautan niini nga mga katawhan” (Alma 31:33; empasis gidugang).

Wala mag-ampo si Alma nga mawala ang iyang mga kasakit. Nahibalo siya nga siya instrumento sa Ginoo, ug nag-ampo siya alang sa gahum aron makalihok ug makausab sa sitwasyon.

Ang mahinungdanon nga punto niini nga ehemplo anaa sa katapusang bersikulo sa Alma 31: “[Ang Ginoo] mihatag usab ngadto kanila og kusog, nga sila dili mag-antus sa bisan unsa nga matang sa mga kasakit, *kay kini mabuntog diha sa hingpit nga kalipay ni Kristo*. Karon kini sumala sa pag-ampo ni Alma; ug kini tungod kay siya nag-ampo diha sa hugot nga pagtuo” (bersikulo 38; empasis gidugang).

Ang mga kasakit wala mawagtang. Apan si Alma ug ang iyang mga kompanyon gilig-on ug gipanalanginan pinaagi sa makaabag nga gahum sa Pag-ula nga “sila dili mag-antus sa bisan unsa nga matang sa mga kasakit, kay kini mabuntog diha sa hingpit nga kalipay ni Kristo.” Pagkatalagsaon nga panalangin. Ug pagkatalagsaon nga leksyon nga angay kat-unan natong tanan.

Ang mga ehemplo sa makaabag nga gahum dili lamang makita diha sa mga kasulatan. Si Daniel W. Jones natawo niadtong 1830 sa Missouri, ug mipasakop siya sa Simbahan didto sa California niadtong 1851. Niadtong 1856 miapil siya sa pagluwas sa nagkariton nga mga pundok nga natanggong sa Wyoming tungod sa grabe nga bagyo nga nagdala og yelo. Dihang nakit-an sa tigluwas ang pundok sa nag-antus nga mga

Santos, pagdala sa mga masakiton ug nanagluya ngadto sa Siyudad sa Salt Lake, si Daniel ug ang pipila ka mga batan-ong lalaki miboluntaryo nga magpabilin ug magbantay sa mga butang sa pundok. Ang pagkaon ug mga suplay nga gibilin kang Daniel ug sa iyang mga kaubanan diyutay ra ug daling nahurot. Ang mosunod nga kinutlo gikan sa personal nga journal ni Daniel Jones naghulagway sa misunod nga mga panghitabo.

“Ang mga hayop diyutay na lang kaayo nga kami wala nay makuha. Tanan kami nangaon og dili maayo nga karne; inig kaon gutumon na hinoon. Sa katapusan wala nay nahibilin, wala nay lain gawas sa panit. Among gisulayan ang pagkaon niini. Daghan ang giluto ug gikaon nga walay gitimpla ug nangasakit ang tibuok pundok. . . .

“Ingon og wala nay paglaum ang tanan, kay wala nay nahibilin gawas sa hilaw nga panit nga gikan sa mga mananap nga nangamatay sa kagutom. Mihangyo kami nga tudloan sa Ginoo unsay buhaton. Ang mga kaigsoonan wala magbagulbol, apan mibati nga mosalig sa Dios. . . . Sa katapusan may impresyon ako nga pundukon ang mga panit ug gitambagan ang pundok, gisultihan sila unsaon sa pagluto niini, unsaon nila sa pagsunog ug pagbagnos aron matangtang ang mga balhibo; may kalagmitan kini nga mapatay ug mawala ang ngil-ad nga baho nga mahimo pinaagi sa paglapwa niini. Human og kiskis sa pagtang-tang sa mga balhibo, pabukalan og daghang tubig sulod sa usa ka oras, ilabay ang tubig nga maoy nakatangtang sa tanang mga pilit, dayon hugasan ug bagnusan og maayo ang panit, hugasan sa bugnawng tubig, dayon pabukalan kini hangtud nga molatok ug pabugnawon, ug dayon kaunon nga may gamayng kamay. Dako-dako gyud kini nga buluhaton, apan mao ra kini ang among mahimo ug mas maayo na lang kini kay sa mangamatay sa kagutom.

“Mihangyo kami sa Ginoo nga panalanginan ang among mga tiyan ug *kini makadawat niini nga pagkaon*. . . . Sa pagpangaon ang tanan ingon og nalingaw sa usa ka piyesta. Tulo ka adlaw kami nga walay pagkaon sa wala pa himoa kining ikaduha nga pagsulay. Among gitagamtam kining lamian nga pagkaon sulod sa unom ka semana.”

Niadto nga mga kahimtang tingali moampo siguro ko og lain lang nga makaon: “Langitnong Amahan, palihug padalhi ako og buntog o baka.” Dili siguro ko makahunahuna sa pag-ampo nga ang akong tiyan malig-on ug makauyon sa among

pagkaon. Unsay nahibaloan ni Daniel W. Jones? Nahibalo siya sa makaabag nga gahum sa Pag-ula ni Jesukristo. Wala siya mag-ampo nga mausab ang iyang mga kahimtang. Nag-ampo siya nga unta malig-on siya sa pag-atubang sa iyang mga kahimtang. Sama nga si Alma ug ang iyang katawhan, si Amulek, ug Nephi gilig-on, si Daniel W. Jones adunay espirituhang panabut kon unsay pangayoon niana nga pag-ampo.

Ang makaabag nga gahum sa Pag-ula ni Kristo maglig-on kanato sa paghimo og mga butang nga dili gayud nato mabuhat sa atong kaugalingon. Usahay maghunahuna ko kon sa atong ulahing adlaw nga kalibutan sa kahamugaway—sa atong kalibutan nga adunay mga microwave oven ug mga cell phone ug air-condition nga mga sakyanan ug komportable nga mga panimalay—nakakat-on ba kita sa pag-ila sa atong inadlaw nga panginahanglan sa makaabag nga gahum sa Pag-ula.

Si Sister Bednar matitud-anon kaayo ug maalamon nga babaye, ug nakakat-on ko og importanting mga leksyon mahitungod sa makalig-on nga gahum pinaagi sa nindot niya nga mga ehemplo. Akong nabantayan ang iyang pagkamapadayunon bisan sa grabe ug kada buntag nga sakit sa babaye nga nagmabdos—masakitong gayud sa tibuok adlaw matag adlaw sulod sa walo ka bulan—sa matag panahon sa iyang pagmabdos sa tulo ka higayon. Nag-ampo kaming duha nga mapanalanginan siya, apan kana nga hagit wala gayud mawala. Hinoon, giabagan siya aron makahimo sa pisikal ang unsay dili niya mahimo sa kaugalingon niyang gahum. Sulod sa katuigan nabantayan usab nako kon giunsa siya sa paglig-on aron madawat ang mga pamugal-bugal ug pamiaybiay gikan sa kalibutanong katilingban kon ang usa ka babaye nga Santos sa Ulahing mga Adlaw mopatalinghug sa mapanagnaong tambag ug mohimo sa pamilya ug pag-atiman sa mga bata nga maoy pinakauna nga prayoridad. Akong gipasalamatan ug gipasidunggan si Susan sa pagtabang kanako nga makakat-on sa ingon kabilihon nga mga leksyon.

Ang Manluluwas Nahibalo ug Nakasabut

Sa Alma kapitulo 7 nakakat-on kita kon unsaon ug nganong ang Manluluwas makahatag kanato sa makaabag nga gahum:

“Ug siya magpadayon, mag-antus sa *mga sakit ug mga kasakit ug mga pagtintal* sa matag matang, ug kini aron ang pulong matuman

nga nag-ingon nga siya modala diha kaniya sa *mga sakit* ug *mga balatian* sa iyang mga katawhan.

“Ug siya modala diha kaniya sa kamatayon, nga siya mahimo nga mobadbad sa mga higot sa kamatayon diin naghigot sa iyang mga katawhan; ug siya modala diha kaniya sa ilang *mga kahuyang*, nga ang iyang kasingkasing mahimo nga mapuno uban sa kalooy, sumala sa unod, nga siya mahimo



Walay pisikal nga kasakit, walay tumang kaguol sa kalag, walay pag-antus sa espiritu, walay sakit o kahuyang nga inyo ug akong masinati panahon sa atong mortal nga panaw nga wala masinati og una sa Manluluwas.

nga masayud sumala sa unod unsaon pagtabang ang iyang mga katawhan sumala sa ilang mga kahuyang” (Alma 7:11–12; *empasis gidugang*).

Ang Manluluwas nag-antus dili lamang alang sa atong mga sala apan usab sa walay kaangayan, dili patas, sa kasakit, sa tumang kaguol, ug sa emosyonal nga mga pag-antus nga sa kanunay naghasol kanato. Walay pisikal nga kasakit, walay tumang kaguol sa kalag, walay pag-antus sa espiritu, walay sakit o kahuyang nga inyo ug akong masinati panahon sa atong mortal nga panaw nga wala masinati og una sa Manluluwas. Kamo ug ako sa panahon sa kahuyang makatuaw, “Walay nakasabut. Walay nakahibalo.” Walay tawhanong binuhat, tingali, ang nahibalo.

Apan ang Anak sa Dios hingpit nga nahibalo ug nakasabut, kay Siya mibati ug mipas-an sa atong mga palas-anon una pa kay kanato. Ug tungod kay Iyang gibayaran ang hingpit nga kantidad ug mipas-an sa palas-anon, Siya makasabut kanato sa hingpit ug ikatunol ngari kanato ang Iyang mga bukton sa kalooy sa daghang yugto sa atong kinabuhi. Siya makatunol, makahikap, makatabang—sa tinuoray makapaduol kanato—ug makalig-on kanato

nga mahimong mas maayo kutob sa atong mahimo ug motabang kanato sa paghimo sa butang nga dili nato mahimo kon mag-salig lamang kita sa atong kaugalingong gahum.

“Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo.

“Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug pagtuon kamo gikan kanako; kay ako maaghup ug mapaubsanon sa kasingkasing: ug makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag.

“Kay masayon ang akong yugo, ug magaan ang akong luwan” (Mateo 11:28–30).

Akong ipahayag ang akong pagsaksi ug pasalamat sa walay kinutuban ug mahangturong sakripisyo sa Ginoo nga si Jesukristo. Nahibalo ko nga buhi ang Manluluwas. Akong nasinati ang Iyang matubsanon nga

gahum ug ang Iyang makaabag nga gahum, ug akong ipamatuod nga kining mga gahum tinuod ug maanaa alang sa matag usa kanato. Sa pagkatinuod, “sa kalig-on sa Ginoo” makahimo kita ug makabuntog sa tanang butang samtang magpadayon kita sa atong panaw sa pagka-mortal. ■

Gikan sa usa ka debosyonal nga pakigpulong didto sa Brigham Young University pagka Oktubre 23, 2001. Alang sa kompleto nga teksto sa Iningles, bisitaha ang speeches .byu.edu.

MUBO NGA MGA SULAT

1. Tan-awa sa Franklin D. Richards, sa Conference Report, Okt. 1965, 136–37; tan-awa usab sa David O. McKay, sa Conference Report, Abr. 1954, 26.
2. Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Grasya”; *empasis gidugang*.
3. Daniel W. Jones, *Forty Years among the Indians* (n. d.), 57–58.

Sa tibuok kalibutan, ang seminary nagdala sa mga kabatan-onan sama kaninyo paduol kang Jesukristo.



MÉXICO

Ang mga Panalangin sa SEMINARY

Ni Brittany Beattie

Mga Magasin sa Simbahan

Wala kamo mag-inusara sa inyong desisyon sa pagtambong og seminary. Sa tibuok kalibutan, gatusan ka libo sa mga kabatan-onan naghimo sa seminary nga usa ka bahin sa ilang kinabuhi, moadto sa ilang mga klasrom sakay sa bus, balsa, bisikleta, ug uban pa. Ang ubang kabatan-onan mosayo sa pagmata ug mobiyahe og layo aron makaabut sa eksakto nga oras, ang uban mobiyahe sa gabii, ug sa gihapon ang uban magtuon sa panimalay sulod sa pipila ka adlaw sa semana.

Ang pagtambong og seminary nagkinahanglan og sakripisyo, apan ang mga kabatan-onan sa tibuok kalibutan nakakita nga ang pag-apil sa seminary takus sa matag paningkamot. Ug kadtong miapil adunay butang nga komon kanila: ang ilang kasinatian sa seminary nagdala kanila paduol sa Manlu-luwas ug sa atong Langitnong Amahan.

Pagdawat sa Gisaad nga mga Panalangin

Ngano nga ang seminary importante man kaayo kaninyo? Pipila ka mga rason naglakip niini nga mga saad gikan sa ulahing adlaw nga mga propeta ug mga apostoles:

- Kini nahimo nga panalangin gikan sa Dios alang sa kaluwasan sa modernong Israel sa labihan ka malisud nga panahon sa kalibutan.”¹
- Kini “motudlo kaninyo sa pagpresentar sa mensahe sa gipahiuli nga ebanghelyo ngadto sa inyong ikahimamat.”²
- Kini makatabang kaninyo “nga makaangkon og mahinungdanon nga panabut sa kamatuoran.”³
- Ang seminary “naghatag og maanindot nga mga oportunidad sa pagkat-on sa mga doktrina nga makahimo kaninyong

malipayon. Naghatag kini og maanindot nga mga oportunidad sa pagpakig-uban sa mga tawo nga sama kaninyo og tinuohan.”⁴

- “Ang inyong kahibalo sa ebanghelyo molambo. Ang inyong pagtuo malig-on. Makapalambo kamo og talagsaong mga pakig-uban ug pakighigala.”⁵
- “Kini mosangput sa . . . espirituhanong kabuhong, moral nga kalig-on sa pagbatok sa dautan nga nagpalibut kanato, ingon man sa paspas nga paglambo sa kahibalo sa ebanghelyo.”⁶
- Kini “usa sa pinakamaayong preparasyon alang sa misyon.”⁷

Pagpangita og Paagi nga Makatambong

Ang pag-adto sa seminary sa kasagaran nagpasabut nga kinahanglan nimong biyaan ang bisan unsa nga inyong gikalingawan nga buhaton aron makahigayon sa pagtambong. Apan usa kani ka sakripisyo nga angayang himoon. Si Elijah Bugayong nga taga-Pilipinas mipili niana nga desisyon sa katapusang tuig sa iyang pagka-high school. Sa Iyang pagka-high school, kanunay siyang ikaduha sa iyang klase. Determinado siya nga mahimong una sa iyang katapusang tuig sa high school ug gani iyang gikonsiderar nga dili mo-enrol sa seminary, nga iyang natambungan sa milabay nga mga tuig, aron makab-ot ang iyang tumong.

Apan usa ka adlaw nausab ang iyang hunahuna. “Akong [gitan-aw] ang akong lamesa nga tun-anan,” miingon siya. “Akong nakita ang tipun-og sa mga libro duol niini, ang akong quadruple combination kauban sa akong notebook sa seminary ug manwal. Sa kinahiladman nangutana ko sa kaugalingon, ‘Asa ang pinakaimportante?’”



USA KA PANALANGIN NGA ADUNAY TIBUOK KINABUHI NGA MGA EPEKTO

“Daghang tuig na ang milabay duna koy pribilehiyo nga makatudlo sa sayo sa buntag nga seminary. Ang klase gihimo sa 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa buntag sa matag adlaw. Sulod sa duha ka tuig akong nabantayan ang nanagduka pa nga mga estudyante nga mosulod sa klase, naghagit sa ilang magtutudlo sa pagpamata kanila. Human mahatag ang pag-ampo ug ang inspirasyonal nga panultihon, akong nabantayan ang utokan nga mga panghunahuna nga nalagsik aron sa pagpalambo sa ilang kahibalo sa mga kasulatan. Ang pinakalisud nga bahin sa klase mao ang pagtapos sa panaghisgot sa eksaktong oras aron paadtoon sila sa regular nila nga mga klase. Samtang nagpadayon ang tuig nga ting-eskwela, akong nabantayan ang matag estudyante nga nakaangkon og mas dakong pagsalig, mas suod nga relasyon, ug nagtubo nga pagpamatuod sa ebanghelyo.

“Pipila ka tuig na ang milabay didto ko sa grocery store sa usa ka siyudad dili layo gikan dinhi dihang nakadungog ko nga may mitawag sa akong ngalan. Miilingi ko sa pagtimbaya sa duha sa akong kanhi estudyante sa seminary. Managtiayon na sila karon. Ilang gipaila kanako ang upat nila ka matahum nga mga anak. Sa among panag-istorya natingala ko sa gidaghanon sa ilang mga kklase sa seminary nga makontak gihapon nila human sa daghang katuigan. Usa kadto ka ebidensya sa espesyal nga panagsuod nga nahitabo niadtong sayo sa buntag nga klase sa seminary.”

Elder L. Tom Perry sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, “Receive Truth,” *Ensign*, Nob. 1997, 62.

Nakita ni Elijah ang tubag alang kaniya diha sa Mateo 6:33: “Apan maoy unaha ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarung gikan sa Dios, ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo.” Nakahukom siya nga magmatinudanon sa pagtambong sa seminary ug mangitag laing paagi sa pagbalanse sa iyang oras aron trabahoon ang iyang mga akademik. Sa katapusan sa tuig, nahimo siyang valedictorian ug gani nahimong eskolar sa usa ka unibersidad.

Si Spencer Douglas nga taga-Alabama, USA, nakahukom nga ihunong ang pipila ka sosyal nga mga kalihokan aron makuha niya ang pinakanindot sa seminary. Sa iyang unang duha ka tuig sa seminary, momata siya sa alas 4:00 sa buntag sa pagtambong, ug sa katapusang duha ka tuig momata siya sa alas 5:00 sa buntag. Miingon siya, “Dili ko makaapil sa daghang panggabii nga mga kalihokan uban sa akong mga higala tungod kay gikinahanglan kong matulog og sayo. Kay kon dili, dili ko makaapil og tarung ug makakat-on inig ka ugma.” Alang kang Spencer, dili lamang kini usa ka pagtungha sa klase, mahitungod usab kini sa pagmata ug pagkaandam nga makakat-on.

Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo: “Nga tungod lamang kay ang usa ka butang maayo kini dili igo nga rason sa pagbuhat niini. Ang gidaghanon sa maayong mga butang nga atong mahimo misubra kaayo sa panahon nga magamit sa pagbuhat niini. Ang pipila sa mga butang mas maayo kay sa maayo, ug kini mao ang mga butang nga kinahanglan nga unang hatagan og pagtagad sa atong mga kinabuhi.”⁸ Kana usa ka tambag nga importanting hinumduman samtang modesisyon kamo nga himoong prayoridad ang seminary sa inyong iskedyul.

Pagapangandam alang sa mga Misyon

Ang seminary nagsilbi usab nga usa ka talagsaong pagpangandam alang sa misyonaryo nga buhat nga inyong buhaton—isip miyembro nga misyonaryo karon ug ingon man kon kamo magserbisyo isip full-time nga mga misyonaryo sa umaabut. Si Franco Huamán Curinuqui nga taga-Peru nahibalo nga ang iyang pagtuon sa kasulatan sa seminary nakatabang sa iyang pagpangandam sa misyon.

Miingon siya nga kini nga pagpangandam takus alang sa pagbangon kada alas 4:00 sa buntag, nga mosakay og mga balsa kon ang mga bulan nga tingbaha moigo sa dapit, ug dayon moubog agi sa lapok aron makaabut sa klase. Miingon siya, “gusto nakong humanon ang seminary ug sugdan ang mga klase sa institute aron maandam alang sa misyon. Padayon ako nga maglambo sa Simbahan.” Ang seminary importante alang kaniya tungod kay nakakat-on siya mahitungod sa mga kasulatan ug nakamemorya og importanting mga bersikulo, nga makatabang kaniya sa pagkahimong mas maayong misyonaryo.

Napanalanginan sa Tanang Aspeto sa Kinabuhi

Samtang ang mga kabatan-onan sa tibuok kalibutan naningkamot sa pagtambong sa seminary, nakadawat sila og kalig-on labaw pa kay sa pagtuon sa kasulatan. Si Cameron Lisney nga taga-England nakakita nga napanalanginan siya sa tanang aspeto sa iyang kinabuhi. “Ang seminary wala lamang makatabang sa espirituhanon nga habig sa mga butang, apan nakatabang usab kini sa pag-eskwela ug sa edukasyon,” miingon si Cameron.

Miingon siya nga “ang sayo nga pagsugod sa adlaw makapasugod sa inyong utok sa paglihok. Pipila sa

akong mga higala miingon nga busy ra kaayo sila aron makatambong—nan, dili man siguro ka magribyu ug math sa alas 6:00 sa buntag, di ba?” Samtang magtuon kamo, “ang Ginoo motabang kaninyo sa inyong mga eksamin, ug kon moadto kamo sa seminary, Siya mas motabang kaninyo,” miingon si Cameron.

Dayag lang, ang seminary nakatabang usab kang Cameron nga malig-on ang iyang pagpamatuod. Miingon siya, “Ang sinugdanan sa akong pagpamatuod naggikan sa programa sa seminary. Sa batan-ong edad nga 14, naglisud gayud ako sa ebanghelyo. Wala ko malingaw sa simbahan, ug mibuhat sa mga butang nga dili nako angayang buhaton. Mga pipila na lamang kadto ka bulan sa dili pa mahingpit ang akong paghunong.” Apan dihang ang usa ka higala midapit kang Cameron sa pagtambong sa seminary, mihukom siya nga mokuyog kaniya. Dayon ang mga panalangin sa tinuod nagsugod sa pagpangabut.

“Misugod na usab ako nga mobati sa Espiritu,” miingon si Cameron. “Misugod ko sa paghatag og atensyon sa simbahan ug mitambong sa akong Sunday School ug mga leksyon sa priesthood. Mas nagkasayon kini, ug misugod ako sa pagkamalipayon. Sa katapusan nakabaton ako og pagpamatuod sa ebanghelyo alang sa akong kaugalingon.” Human sa duha ka bulan sa seminary, si Cameron nakigkita sa iyang bishop ug gi-orden nga teacher sa Aaronic Priesthood.

Si Cameron nahibalo nga ang seminary nakatabang kaniya nga mobarug nga lig-on batok sa mga tintasyon sa kalibutan. “Samtang

nagpadayon ang seminary,” miingon siya, “Akong nakita nga mas sayon ang pag-atubang sa mga hagit nga gihatag sa kalibutan. Ingon og lisud ang pagkabatan-on sa kalibutan nga atong gipuy-an—ang sala anaa nagpalibut kanato sa matag dapit. Akong ipamatuod kaninyo nga kon motambong kamo og seminary, inyong makaplagan ang kalig-on sa pagpanalipod sa inyong kaugalingon batok niini. Ang seminary nagmugna og espirituhanon nga panagang nga mopanalipod kaninyo. Daghang managlahi nga pagsulay ug mga tintasyon ang miabut sa akong dalan, ug ang seminary dako kaayo nga tabang aron ako anaa kanunay sa higpit ug pig-ot nga dalan.”

Paglig-on sa Usag usa

Ang seminary nagtugot usab kaninyo nga makauban ang mga batan-on kinsa susama ninyo og mga gituohan. Si Vika Chelyshkova nga taga-Russia miingon, “nadasig ako sa managsama og hunahuna nga mga tawo kinsa naghupot og

susama nga moral nga mga sumbanan ug kinsa susama nako nga nagatuo sa Dios.” Midugang siya, “Kon duna man koy mga pangutana, makahisgot ako niini uban sa akong magtutudlo sa seminary ug ubang mga estudyante. Akong ikapakigbahin ang akong mga hunahuna ug pagpamatuod ngadto sa uban sa paglig-on sa kaugalingon nakong pagtuo ug sa pagtuo sa uban. Pinaagi sa among pagbasa sa mga kasulatan ug pagpamalandong sa espirituhanong mga sulod niini, mas naduol kami sa Dios ug sa usag usa.”

Si Ksenia Goncharova nga taga-Ukraine nakakita og susama nga mga resulta. Miingon siya, “Kon among ipakigbahin ang among mga kasinatian sa usag usa, mas malig-on kami ug mas makasabut sa mga kasulatan. Kon maghisgot man kami mahitungod sa mga ehemplo gikan sa among kinabuhi atol sa mga leksyon, akong makita kon giunsa sa paglihok sa ebanghelyo dinhi sa akong kinabuhi ug sa kinabuhi sa uban.”





ANG SEMINARY MIIMPLUWEN-SYA SA KINABUHI NI PRESIDENTE HENRY B. EYRING

Si Mildred Bennion usa sa unang mga estudyante sa klase sa seminary sa Granite Seminary niadtong 1912. Sa wala madugay nahimo siyang mama ni Presidente Henry B. Eyring, Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan.

Iyang nasabtan ang kaimportante sa seminary sa iyang kinabuhi, ug gusto niya nga ang iyang mga anak makadawat sa samang mga panalangin nga iyang gibati gikan sa seminary, busa ang iyang pamilya mihimo og dakong desisyon: “Mibalhin kami sa Utah bisan pa sa dakong sakripisyo sa pinansyal aron ang among anak nga mga lalaki makatambong sa Seminary ug Institute ug makakaplag og mga higala tali sa kaugalingon namong mga katawhan. Kana makatubag sa pangutana kabahin sa akong mga pagbati mahitungod sa ingon niana nga mga butang” (gikutlo sa C. Coleman, *History of Granite Seminary*, 142).

Ang kaimportante sa edukasyon sa Simbahan nagpadayon sa pamilyang Eyring samtang si Presidente Henry B. Eyring niadtong 1971 nahimong presidente sa Ricks College (karon BYU–Idaho), usa ka kolehiyo nga gipanag-iya sa Simbahan, ug miserbisyo isip Commissioner sa Edukasyon sa Simbahan gikan 1980 hangtud sa 1985 ug usab gikan sa 1992 hangtud sa 2005.

Pagkaila sa Langitnong Amahan ug kang Jesukristo

Usa ka pundok sa kabatan-onan bag-ohay lang nga gipangutana kon sa unsang paagi ang seminary mipanalangin kanila. Ang ilang mga tubag nagpadayag og mahinungdanon nga tema—nga ang seminary naghimo kanilang maduol sa Langitnong Amahan ug sa Manluluwas. Si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo: “Ang tanang hilisgutan nga inyong gitun-an sa seminary mga importante. Sa matag tuig samtang mag-focus sa usa sa mga volume sa kasulatan, ang pinakasentro nga tumong mao ang Ginoo nga si Jesukristo.”⁹

Ania ang gipangsulti sa pipila ka mga batan-on kon sa unsang paagi ang seminary midala kanila paduol kang Jesukristo.

- “Akong nakat-unan kon unsa ang gihimo sa Manluluwas alang kanako, gumikan sa pagbasa sa tanan niini nga mga asoy gikan sa daghang mga propeta ug sa pagkahibalo kon unsa ako kaimportante ngadto Kaniya. Akong naamguhan nga hilabihan ang Iyang paghigugma kanako nga magpakamatay ug mag-antus alang sa akong kasakit.”
- “Ang seminary mao ang maayo kaayong paagi sa pagsugod sa akong adlaw. Bisin unsa ako kakapoy, akong mabatyagan ang Espiritu ug mobati nga nalig-on mao nga kon ang lisud nga mga butang moabut sa akong adlaw, nahibalo ako sa walay pagduha-duha nga ang Manluluwas nahigugma kanako, ug mas masaligon ako nga mobarug sa unsay husto.”
- “Usa ako ka kinabig sa Simbahan. Nagsugod ako sa pagkuha og seminary bisan sa wala pa ko mabunyagi. Kon wala ang seminary,

ambot lang kon mabunyagan ba kaha ko. Kon wala ang seminary, wala ang Manluluwas sa akong kinabuhi karon o dili ko mahibalo nga ako mapasaylo sa akong mga sala. Wala gayud sa akong kinabuhi ang Langitnong Amahan o si Jesukristo. Ang seminary nakatabang kanako nga makakaplag Kanila ug naghimo Kanila nga mahangturong bahin sa akong kinabuhi ug sa kinabuhi sa umaabut nakong mga anak.”

- “Ang pag-adto sa seminary matag adlaw nakatabang nga ako maduol sa akong Ginoo ug Manluluwas, nga si Jesukristo, pinaagi sa pagkat-on mahitungod sa Iyang mga pagtulun-an, sa Iyang dakong gugma kanako, ug kon unsaon nga makabalik ko sa pagpuyo uban Kaniya.”
- “Kon anaa ko sa seminary, akong makita ang mas lawom nga kahulugan sa mga kasulatan. Nakatabang kini nga mapahinumduman ako sa matag buntag sa pagkahimong sama kang Kristo sa inadlaw nakong mga buhat.”
- “Ang seminary nagtudlo kanako kon unsaon sa pagbasa sa mga kasulatan ug dili lamang aron malingaw niini apan usab sa paggamit sa akong nabasahan diha sa akong kinabuhi. Nakakat-on ako og mga doktrina ug mga baruganan nga nakatabang sa paglig-on sa akong pagpamatuod sa usa ka mahigugmaon nga Langitnong Amahan ug kang Jesukristo, diin kini akong pagadalhon hangtud sa katapusan sa akong kinabuhi.”

Uban sa daghan kaayong panalangin nga miabut gumikan sa pagtambong og seminary, dali rang makita nganong ang mga batan-on sa tibuok kalibutan naghimo niini nga prayoridad sa ilang mga iskedyul. ■

MUBO NGA MGA SULAT

1. Boyd K. Packer, *Teach the Scriptures* (gipamulong ngadto sa mga magtutudlo sa Church Educational System, Okt. 14, 1977), 3.
2. L. Tom Perry, "Pagpataas sa Sumbanan," *Liahona*, Nob. 2007, 48.
3. Richard G. Scott, "Kab-uta ang Inyong Hingpit nga Potensyal," *Liahona*, Nob. 2003, 42.
4. Gordon B. Hinckley, "Stand True and Faithful," *Ensign*, Mayo 1996, 93.
5. Gordon B. Hinckley, "The Miracle Made Possible by Faith," *Ensign*, Mayo 1984, 47.
6. Gordon B. Hinckley, "The State of the Church," *Ensign*, Mayo 1991, 52.
7. Ezra Taft Benson, "Our Responsibility to Share the Gospel," *Ensign*, Mayo 1985, 7.
8. Dallin H. Oaks, "Maayo, Mas Maayo, Labing Maayo," *Liahona*, Nob. 2007, 104.
9. David A. Bednar, "Conclusion and Testimony," *Welcome to Seminary 2010–2011*, seminary.lds.org/welcome.

ANG KASAYSAYAN SA SEMINARY

Ania ang pagtan-aw kon sa unsang paagi milambo ang seminary sulod sa mga katuigan.

- 1888: Si Presidente Wilford Woodruff midumala sa pagporma sa Church Board of Education sa pagdumala sa pang-edukasyon nga mga paningkamot sa Simbahan, lakip sa mga klase sa relihiyon matag human sa klase sa eskwelahan.
- 1912: Pag-organisar sa unang daily released-time nga mga pagklase sa seminary, misumada og 70 ka mga estudyante kinsa mobiya sa high school sa usa ka klasehan aron sa pagtambong og seminary. Ang mga klase gitudlo atbang sa Granite High School sa Siyudad sa Salt Lake, Utah, USA.
- 1925: Ang nag-enrol miabut og 10,000 ka mga estudyante.
- 1948: Naa na sa Canada, ang unang nasud sa gawas sa Estados Unidos nga dunay seminary.
- 1950: Pag-organisar sa mga klase sa daily seminary (kaniadto gitawag og "early-morning nga seminary") sa California, diin ang mga estudyante magklase sa mga meeting-house sa Simbahan sa dili pa magklase sa eskwelahan.
- 1958: Ang nag-enrol miabut og 50,000 ka mga estudyante.
- 1958: Naa na sa Central America, unang gipaila sa Mexico.
- 1962: Naa na sa Europe, unang gipaila sa Finland ug Germany.
- 1963: Naa na sa Asia, unang gipaila sa Japan.
- 1965: Ang nag-enrol miabut og 100,000 ka mga estudyante.
- 1967: Pagsugod sa home-study nga seminary sa lagyo nga mga komunidad, diin ang mga estudyante magtuon diha ra sa panimalay upat ka adlaw sa usa ka semana ug magkita kausa sa matag semana.
- 1968: Naa na sa Australia.
- 1969: Naa na sa South America, unang gipaila sa Brazil.
- 1972: Naa na sa Africa, unang gipaila sa South Africa.
- 1983: Ang nag-enrol miabut og 200,000 ka mga estudyante.
- 1991: Ang nag-enrol miabut og 300,000 ka mga estudyante.
- 2012: Naa na sa 134 ka mga nasud ug mga teritoryo sa tibuok kalibutan, nga adunay mga 370,000 ka mga estudyante nga nag-enrol.



USA KA CALLING ALANG SA USA KA KINABIG




Ni Helena Hannonen

Wala madugay human sa akong bunyag sa edad nga 10 sa Lappeenranta, Finland, nakadawat ko sa akong una nga calling. Kadto 1960, ug ang among gamay nga branch nagkinahanglan gayud og tawo nga makatukar sa mga himno alang sa mga miting sa sakrament. Gihangyo ako sa paghimo niini nga buluhaton.

Samtang ang akong mama kanunay nga midasig kanako ug sa akong igsoon sa pagtinguha og artistic nga mga talento, dili ko kahibalo nga motukar og piano, ug kami walay piano. Apan gusto kong motuman sa akong calling, busa mihimo kami og plano.

Sa family home evening, among gihisgutan kon unsay ipasabut niini nga calling nganha kanamong tanan. Hinoon, tungod kay biyuda man ang among mama nga may duha ka batan-ong



*Usa ako ka kina-
big ug walay
kahanas sa pag-
piano. Apan
kadako sa akong
kalipay sa ma-
kausab sa kina-
buhi nga calling
isip branch
accompanist.*

anak, nahibalo kami nga dako nga hagit alang kanamo ang pagpalit og piano ug pagbayad sa magtudlo. Nakahukom kami nga kaming tanan andam nga mohimo sa gikinahanglan nga mga pagsakripisyo.

Ang unang sakripisyo nga gihimo sa among pamilya mao ang pinansyal. Mihukom kami nga sugod sa tingpamulak hangtud sa tinglarag magbisiklita lang mi kay sa magsakay og bus. Ang akong igsoong lalaki, si Martti, may kaisug ug nahimong maayo kaayong mobisiklita—bisan sa snow ug sa ice. Wala na ko mamalit og mga sinina ug nagkat-on sa pagtahi. Nagkat-on usab kami sa madaginuton nga pagpuyo. Nagsugod kami sa pag-garden sa lungsod duol sa balay sa akong mga apohan ug mipreserbar og mga pagkaon alang sa tingtugnaw. Ang among mga “pagbakasyon” nahimo na lang nga biyahe kauban ni mama ngadto sa templo sa Switzerland o mga piknik ug mga kamping nga duol ra sa balay.

Ang ikaduhang sakripisyo nga gibuhat sa akong pamilya mao ang oras. Among gibahin ang mga buluhaton ug giusab ang iskedyl sa uban namong mga kalihokan ug homework aron duna koy igong panahon sa pagpraktis og piano. Tungod sa among mga sakripisyo ug tinuoray nga pagtrabaho, si Mama sagad nga moingon nga kami walay libre nga panahon nga maapil sa mga kasamok sama sa uban nga among kaedad. Sa pagkatinuod, ang akong calling nahimo nga usa ka family calling sa dugayng panahon sa wala pa ko motukar og nota.

Akong gisugdan ang pagkuha og mga leksyon sa usa ka magtutudlo sa musika sa lokal nga eskwelahan. Nagpraktis ko gamit ang usa ka papel nga keyboard ug sa piano sa simbahan. Sa dihang mibalhin ang akong magtutudlo sa piano, among gipalit ang iyang piano, ug gidawat ako nga magtuon ngadto sa inila nga magtutudlo og piano sa maong dapit.

Akong nakat-unan sa kaugalingon ang mga himno ug nagsigi og praktis uban sa music director sa branch. Ang tanan midasig kanako—bisan kon ang “sayop” nga nota ang matulpok. Ang akong magtutudlo nakulbaan dihang nahibaloan niya nga mipatukar na ko atubangan sa mga tawo nga dili pa gayud ako kaayo makamao ug wala pa makamemorya sa mga piyesa. Apan ang pagtukar gamit ang

usa lang ka kamot mas maayo na lang kay sa walay duyog.

Nagbisiklita ko padulong sa akong mga leksyon, ug kon moabut ang tingtugnaw, maningkamot ko sa paglakaw o pag-ski kon mahimo. Sa matag Domingo mag-inusara kong maglakaw ngadto sa mga miting aron makaabut ko usa ka oras sa di pa magsugod aron makapraktis. Mosakay lang ko og bus kon tugnaw na kaayo nga ang temperatura ubos na sa -15°C (5°F). Ang ulan ug ang snow dili nako igsapayan; ang panahon dali ra kaayo samtang naglakaw ko kay daghan kaayong matahum nga mga himno nga nagkuyog kanako. Samtang naglakaw ko, mitabok ako sa mga kapatagan uban sa mga pioneer (tan-awa sa “Dali, Dali, Kamo mga Santos,” *Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata*, nu. 30), nagbaktas sa tumoy sa mga kabukiran sa Zion (tan-awa sa “Taas sa Tumoy sa Bungtod,” *Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata*, nu. 5), ug nagbarug uban sa mga kabatan-onan kinsa dili gayud maluya (tan-awa sa “True to the Faith,” *Hymns*, nu. 254). Dili gayud ako maluya uban niana nga suporta—bisan og ang akong pamilya mao lamang ang Santos sa Ulahing mga Adlaw sa among komunidad sa sidlakan sa Finland, nga duol ra sa utlanan sa Russia.

Paglabay sa mga tuig mas maayo na kong motukar ug makatukar na og musika kay sa yano lang nga pagtukar sa mga nota. Akong nakat-unan ang pagkamainampoon sa pagpili og musika aron ang Espiritu maanaa sa miting. Ug ang labing importante, ang akong pagpamatuod sa ebanghelyo miabut kanako pinaagi sa musika. Mahinumduman ra dayon nako ang mga pagbati, mga pulong, ug ang mga mensahe sa mga himno kon duna koy pangutana. Nahibalo ko nga ang mga baruganan sa ebanghelyo ug mga ordinansa matuod, kay kini akong nakat-unan pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an ug nota human sa usa ka nota.

Akong nahinumduman ang usa ka partikular nga adlaw dihang gisulayan ang akong panaad niadto nga mga baruganan. 14 anyos ko niadto; ganahan kong molangoy ug nangandoy nga makaapil sa Olympics. Wala ko makigsangka sa mga adlaw nga Domingo, apan milambo gihapon ko. Sa katapusan, sa nagkaduol ang Olympics sa Siyudad sa Mexico, usa ka coach midapit kanako sa pag-apil sa usa ka espesyal nga pagbansay.



Ang pagbansay, hinoon, himoon matag Dominggo sa buntag atol sa Sunday School. Nangatarungan ko nga mahimo ra kong mo-adto sa praktis ug dili katambong og Sunday School tungod kay mobalik ko sa simbahan inig kagabii sa oras sa miting sa sakrament. Nagtigom ko og pamilete sa bus ug giplano ang tanan. Pagka Sabado sa wala pa ang unang pagbansay, akong gisultihan ang akong mama sa akong plano.

Akong nakita ang kasubo ug kasagmuyo sa iyang mga mata, apan ang bugtong niya nga tubag mao nga ang pagdesisyon akoga ug ako natudloan na sa unsay matarung. Nianang gabhiona dili mawala sa akong hunahuna ang mga pulong nga “Choose the Right” (*Hymns*, nu. 239). Ang mga pulong milanog sa akong ulo sama sa guba nga plaka.

Pagka Dominggo sa buntag, naggunit na ko sa bag nga panglangoy ug ang akong bag nga pangmusika sa laing kamot, nanghinaut nga motuo ang akong mama nga moadto gyud ko sa simbahan. Migawas ko ngadto sa hunungan sa bus. Nahitabo nga ang hunungan sa bus padulong sa languyanan naa sa akong dapit ug ang padulong sa chapel anaa sa pikas. Samtang naghulat ko, gisapot ko. Ang akong mga dalunggan nakabati sa musika nga “Have I Done Any Good?” (*Hymns*, nu. 223) —ang himno nga giplano alang sa Sunday School nianang adlaw. Nahibalo ko gumikan sa kasinatian nga, uban sa lisud nga kumpas, lisud nga mga pulong, ug taas nga mga nota, kini nga himno lisud gayud kon walay maayo nga tukar.

Usa ka bus modala kanako ngadto sa akong calling sa Simbahan, ug ang lain ngadto sa akong gipangandoy sukad sa pagkabata nga world-class nga paglangoy. Ang hugpong sa mga pulong sa mga himno nga akong natukar sa daghang higayon mihatag sa tubag ngari kanako.

Samtang naghunahuna ko, ang duha ka bus nagpadulong. Ang bus nga padulong sa languyanan mihunong alang nako, ug ang driver sa bus padulong sa simbahan mihunong ug mitan-aw kanako, naglibug tungod kay nahibalo siya nga kanunay kong mosakay sa iyang bus, Tanan kami nagtinan-away sulod sa mga segundo. Unsay akong gihulat? Akong gipili ang Ginoo (tan-awa sa “Who’s on the Lord’s Side?” *Hymns*, nu. 260). Nakapanaad na ko nga moadto kon asa ang gusto niya nga akong adtoan (tan-awa sa “Ako Moadto Asa Ikaw Buot Kanako nga Moadto,” *Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata*, nu. 46). Ang akong desisyon nga mosunod sa mga sugo nahimo na kaniadto pa (tan-awa sa “Sunda ang Kasugao,” *Songbook sa mga Bata*, nu. 68).

Sa wala pa mauyon ang akong hunahuna ngadto sa akong tinguha, milihok na ko. Midagan ko tabok sa karsada ug giwara-warahan ang driver sa laing bus. Mihatag ko sa plete ug miadto sa luyo sa bus nga padulong sa simbahan, napanan-awan ang akong mga pangandoy sa paglangoy nga nagkalayo sa lahi nga direksyon.

Ang tanan nagtuo nga mihilak ko nianang adlaw tungod kay akong gibati ang Espiritu. Apan sa tinuod mihilak ko tungod kay ang akong gipangandoy sukad sa pagkabata mao pa lang gayud ang pagkahanaw ug tungod kay naulaw ko nga akong giabi-abi ang ideya sa paglangoy atol sa Adlawng Igpapahulay. Apan niana nga Dominggo, sama sa nangagi ug sa pagkahuman, akong natuman ang akong calling.

Sa dihang andam na kong moadto sa kolehiyo, nakabansay na ko og ubay-ubay nga mga miyembro sa branch nga mangulo sa musika ug motukar sa piano. Sa kolehiyo padayon ang akong pagtukar og piano ug mikuha og mga leksyon sa organ. Nagtuo ko nga ang akong kahigayunan nga makaadto sa Latin America wala na sa hangtud sa dihang wala na nako ipadayon ang akong pagpagsangka sa langoy, apan dihang nahuman nako ang akong master's degree sa Brigham Young University, nagmisyon ko sa Colombia. Samtang naa ko sa misyon, nagtudlo ko og piano. Gusto ko nga inig biya nako niadto nga mga Santos sila duna nay gasa sa musika. Ang mga bata ug mga kabatan-onan sa Colombia layo ang gilakaw ubos sa init nga adlaw aron makaangkon sa oportunidad nga makakat-on sa pagtukar og piano. Sila usab nagsugod sa pagtukar nga usa ka kamot hangtud nga milambo sila nga makatukar gamit ang duha ka kamot. Ug mihimo sila ug mas dako pa nga mga sakripisyo kay sa akong gihimo sa ilang tinguha nga makakat-on sa pagtukar sa piano.


Kapin na sa mga 50 ka tuig sukad ko nabunyagan. Mibiyahé ko og lagyo gikan sa akong balay sa Finland, apan dili igsapayan kon asa ko maabut, kanunay nga adunay panginahanglan nga makatukar sa mga himno. Ang tibuok kalibutan nga pinulongan sa musika nahimo nga taytayan sa panabut ug gugma sa daghang dapit.

Karon ang akong mga kamot hinay na ug gi-arthritis. Daghan nang makamao nga mga musicians ang mipuli sa akong dapit. Ang akong mama sagad nga mobati og kasubo samtang maghanduraw siya sa una nakong mga tuig sa Simbahan ug sa mga sakripisyo nga akong gihimo, sa mga milya nga akong gibaktas, ug sa mga butang nga akong gisakripisyo. Nabalaka siya nga basin ang kabugnaw nakadugang sa akong arthritis. Bisan pa, akong gikalipay, kining, "makita nga mga panumduman" sa akong

Sa akong pagmisyon sa Colombia, nagtudlo ko og piano. Ang mga bata ug mga kabatan-onan mibaktas og layo ubos sa kainit sa adlaw aron sa pagkat-on, naghimo og dagkong mga pagsakripisyo aron makaangkon sa gasa sa musika.

pagsakripisyo. Akong gipahinungod ang akong mga kalipay ug mga kasubo ngadto sa musika. Nakakat-on ko sa pagkatawa ug paghilak pinaagi sa akong mga tudlo.

Ang akong kasingkasing mokanta sa pasalamat kon akong mahunahuna nga ang Langitnong Amahan ug akong mga lider naghunahuna gayud sa paghangyo sa usa ka batang babaye sa pagtuman sa ingon ka mahagitong nga buluhaton. Kadto nga calling nakatabang kanako nga makaangkon og lig-on nga panabut sa ebanghelyo ug mitugot kanako nga makatabang sa uban nga mobati sa Espiritu pinaagi sa musika. Ako ang buhing kamatuoran nga ang bag-ong mga kinabig nagkinahanglan og calling—bisan ang batang mga babaye nga walay kahanas sa pag-piano. Tungod sa akong una nga calling, akong nadiskubrihan nga sa Dios walay imposible ug Siya adunay plano ug katuyoan alang sa matag usa sa Iyang mga anak. Ug tungod sa musika, nakabaton ako og dili matarug nga pagpamatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo. ■



Mga Ward Council

NGA NAGLIHOK

Ni LaRene Gaunt

Mga Magasin sa Simbahan

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw naggamitan sa mga ward ug sa branch council sa pagpanalangin sa mga nanginahanglan.



Sa pagkagabii niadtong Mayo 22, 2011, taliwala sa kusog nga ugong sa mga siren, usa ka dako kaayong buhawi ang milandig sa kinatung-an sa Joplin, Missouri, USA, nga miguba sa kabalayan ug mga kinabuhi. Ang Joplin First Ward naigo gayud sa buhawi, apan diha-diha dayon si Bishop Chris Hoffman ug ang ward council misugod sa pag-ihap sa mga miyembro sa ward.

“Duna kami plano nga gihan-ay sa pagtubag niini tungod kay nahisgtuan na namo kini nga mga pagpa-ngandam atol sa ward council sa wala pa kini mahitabo,” miingon siya. “Misalig usab kami sa Espiritu aron mahibalo unsay buhaton. Ang mga linya sa kuryente nangahagsa. Ang mga cell phone dili makakontak. Nag-ampo kami ug naminaw alang sa mga tubag, ug miabut kini—kanunay kining moabut. Makalipay kaayo ngari kanako isip bishop ang pagkadungog sa mga miyembro nga miingon, ‘Mao kini ang akong nahimo,’ imbis, ‘Unsay gusto nimong akong buhaton?’”

Ang gibuhat sa Joplin nagpakita sa gahum sa nagkahi-usa nga ward council. “Ang miting sa ward council mao ang usa sa pinakaimportante nga mga miting sa Simbahan,” misulat si Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, “tungod kay ang mga korum sa priesthood ug mga lider sa auxiliary makahisgot man ug makaplano uban sa bishopric. . . . Sa tanan nga council ug mga komite sa Simbahan, nagtuo ko nga ang ward council makahimo og dakong epekto sa pagtabang sa mga anak sa atong Langitnong Amahan.”¹



Nagkahiisa sa Gugma ug Hugot nga Pagtuo

Didto sa Puerto Francisco de Orellana, usa ka hilit nga balangay sa kalasangan sa Ecuador, ang mga miyembro dunay lig-on nga higot sa paghigugmaay ug hugot nga pagtuo. Ang binulan nga branch council nagpakita sa ilang pag-amumahay. Ilang giuna sa pag-focus ang mga indibidwal ug mga pamilya, dayon kon sa unsang paagi ang programa makatabang. Nagsunod ra ang mga pagdasig.

Daghang miyembro ang nanginahanglan og tabang sa pagpangita og trabaho. Ang branch council nakakita nga ang mga hagit sa mga miyembro sa kasagaran masulbad diha sa lokal nga lebel. Samtang ang council naghigot sa panginahanglan sa nag-inusara nga inahan uban sa batan-ong anak nga babaye nga may problema sa panglawas, ang presidente sa Relief Society may nahibaloan nga usa ka trabaho diin ang inahan makatrabaho ug sa gihapon duol ra sa iyang anak.

Ang branch council migamit usab sa mga kapanguhaan sa Simbahan, sama sa mga materyal sa career workshop sa LDS Employment Services.² Nag-establisar sila og klase nga miyembro sa branch ang nagtudlo, nga mitabang sa laing miyembro sa branch nga makakita og mas maayong trabaho.

Si Ramiro Reyes, unang magtatambag sa kapangulo- han sa branch, miingon kabahin sa branch council: “Mga instrumento kita sa kamot sa Ginoo. Makab-ot Niya ang Iyang mga tumong pinaagi sa atong mga buhat.”



MGA KINAHANGLANON ALANG SA EPEKTIBO NGA MGA COUNCIL

Sa iyang libro *Counseling with Our Councils*, si Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mihatag sa

mosunod nga mga sugyot:

“Una, mag-focus sa mga sukaranan.” Sunda ang mga sumbanan sa *Handbook 2: Administering the Church*, chapter 4, nga makita sa internet sa seksyon sa *Serving in the Church* sa LDS.org.

“Ikaduha, mag-focus sa mga tawo, dili sa mga programa.” Paningkamuti “ang pagpaapil sa bag-ong mga miyembro diha sa ward, pagpaaktibo sa dili kaayo mga aktibo, pagpakabana sa mga kabatan-onan, sa ekonomikanhong mga kalisud sa matag miyembro, ug sa mga panginahanglan sa nag-inusarang mga inahan ug mga biyuda.”

“Ikatulo, ang mga council mao ang alang sa pagtinambagay ug pagbinayloay sa mga hunahuna, dili lamang sa mga report ug mga pagtudlo. Pag-establisar og usa ka sitwasyon diin mapaminaw ang tanang opinyon, diin ang tanang tawo ug grupo importante ug ang matag opinyon bililhon.” Ang mga indibidwal magkalahi og panglantaw ug mga kasinatian, mao nga ang matag usa makatampo og mapuslanong panglantaw sa pagsabot sa mga panginahanglan sa mga miyembro.

Tan-awa sa Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, *Counseling with Our Councils* (1997), 106, 109, 112.



Usa ka Agianan Padulong sa Templo

Sa Liverpool, New York, USA, samtang ang presidente sa Primary si Melissa Fisk mitambong sa miting sa ward council, nakaangkon siya og panabut sa gahum niini. Dihang gikuot niya ang iyang bag sa pagkuha og notebook, nakita niya ang litrato sa 28 ka mga bata sa Primary sa hagdanan sa Templo sa Palmyra New York. Ang tanan puno sa pinaakan sa lampinig. Sa mubong higayon, ang litrato nakakuha sa iyang atensyon gikan sa miting, ug mihinumdom siya sa makadiyot niadtong adlaw diin ang Primary sa ward nangadto sa Palmyra aron matagamtam ang sagradong pagbati sa mga nataran sa templo. Subo lang, dihang ang mga bata mibukhad sa ilang mga habol, aksidente nilang natandog ang balay sa mga alampinig.

Dihang naatiman na ang tanan, gidapit sila sa mga lider sa paghikap sa templo. Mibalibad ang mga bata kay nangahadlok sila basin naa pay daghang alampinig. Mao nga ang mga ginikanan ug mga lider namarug nga naglinya ug mihimo og agianan padulong sa templo. Naghatag kini og kaisug sa mga bata sa pagpadayon.

Dihang gipaling ni Melisa ang iyang atensyon ngadto sa miting sa ward council, naghunahuna siya, “Kon ang tanan mapalibutan lamang unta sa ingon ka mapinanggaong mga higala ug mga lider samtang maglambo sila padulong sa templo.”

Nabalda ang iyang paghunahuna dihang nadungog niya ang presidente sa Relief Society nga mikomentaryo sa

KINSA MAN ANG APIL SA WARD O BRANCH COUNCIL?

Ang mosunod nga mga lider sa priesthood ug auxiliary motambong sa council uban sa duha ka mga katuyoan: (1) isip mga sakop sa ward council kinsa motabang sa bishop nga makakita og mga solusyon sa mga panginahanglan ug mga problema sa ward ug (2) isip mga representante sa ilang

Bishopric

Ang bishopric maoy responsable sa tanang miyembro sa ward, mga organisasyon, ug mga kalihokan. Ang bishop mao ang mag-preside sa ward council, apan makahimo siya og mas maayong mga desisyon human sa mga diskusyon uban sa iyang mga magtatambag ug sa ward council, kon gikinahanglan.

(Tan-awa sa *Handbook 2: Administering the Church*, 4.1; 4.2.)

Ward Clerk

“Ang ward clerk mag-tipig og rekord sa mga buluhaton ug mga desisyon nga gihimo atol sa mga miting sa ward council. . . . Makahatag usab siya og importanting mga estatistikal nga mga impormasyon gikan sa record-keeping software sa Simbahan.”

(*Handbook 2*, 4.6.4.)

Executive Secretary

“Ang executive secretary ang mag-andam og mga agenda alang sa miting sa ward council. . . . Ang bishop mohangyo usab kaniya sa pagtabang nga ma-follow up ang mga buluhaton sa mga sakop sa ward council. . . . [Siya] makahatag usab og panagdugtong tali sa ward council ug sa priesthood executive committee.”

(*Handbook 2*, 4.6.5.)

Mga Lider sa Melchizedek Priesthood

Ang high priests group leader ug ang presidente sa elders quorum maoy responsable sa espirituhanon ug temporal nga kaayohan sa mga kalalakin-an nga naa ubos sa ilang pagdumala. Ang bishop makadelegar ngadto sa mga lider sa korum ug sa grupo sa pipila sa iyang mga buluhaton ngadto sa mga pamilya.

(Tan-awa sa *Handbook 2*, 7.)

Ward Mission Leader

Ang ward mission leader makig-koordinar sa mga paningkamot sa ward sa paghimo sa misyonaryo nga buhat. Makigtambayayong siya sa mga full-time ug mga ward missionary. Ang bishop mohangyo kaniya sa pagdumala sa mga diskusyon kabahin sa misyonaryo nga buhat atol sa mga miting sa ward council.

(Tan-awa sa *Handbook 2*, 5.1.3.)

panginahanglan sa sister: “Wala siya sa simbahan adtong miaging Dominggo. Akong siguroon nga ang iyang mga visiting teacher makapahibalo kaniya mahitungod sa uma-abut nga temple trip.”

“Aduna silay gisagubang nga mga kalisud karon,” midugang ang presidente sa elders quorum. “Akong pakigsultihan ang ilang mga home teacher ug tan-awon kon aduna ba kitay mahimo.”

“Ang mga young women makatabang sa pagbantay sa bata,” miingon ang presidente sa Young Women.

Samtang mitan-aw si Melissa sa mga nawong sa mga sakop sa ward council, iyang nakita ang tinuoray nga pagbati ug paghunahuna. Mipahiyom siya og dako. “Ang Ginoo miandam og mga paagi alang sa Iyang mga anak

aron mapanalipdan ug mahigugma,” naghunahuna siya. “Ang ward council!”

Sama ra sa Joplin, Puerto Francisco de Orellana, ug Liverpool, ang mga lider sa Simbahan sa tibuok kalibutan nagpadayon sa pagkaplag sa mga panalangin pinaagi sa mga ward ug branch council. Samtang buhaton nila kini, ilang maangkon ang talagsaong gahum niini nga mga council sa pagtabang sa Ginoo nga mopanalangin sa Iyang mga anak ug molampus sa Iyang buhat. ■

MUBO NGA MGA SULAT

1. M. Russell Ballard, *Counseling with Our Councils: Learning to Minister Together in the Church and in the Family* (1997), 102.
2. *The Career Workshop Participant's Workbook* (item nu. 35163) anaa sa store.lds.org, Distribution Services, o sa mga Church employment resource center.

mga organisasyon. Magtinabangay sila diha sa gugma sa pagserbisyo ug paglig-on sa mga indibidwal ug mga pamilya diha sa ward o branch. (Ang mga pulong nga ward ug bishopric nagpasabut usab sa mga branch ug mga kapangulohan sa branch.)

Presidente sa Relief Society

Ang presidente sa Relief Society nagrepresentar sa mga kababayan-an sa ward nga nanag-edad og labaw sa 18. Buhaton niya ang tanan niyang mahimo sa pagtabang sa mga kababayan-an nga molambo ang ilang pagtuo ug personal nga pagkamatatung, paglig-on sa mga pamilya ug mga panimalay, ug pagtabang sa mga nanginahanglan.

(Tan-awa sa *Handbook 2*, 9.)

Presidente sa Young Men

Ang presidente sa Young Men magtinguha sa paglig-on sa mga young men sa ward nga nanag-edad og 12 ngadto sa 18. Inabagan sa iyang mga magtatambag, tabangan niya ang kapangulohan sa Aaronic Priesthood (bishopric) ug magdumala sa programa sa Scouting kon duna man kini.

(Tan-awa sa *Handbook 2*, 8.3.4.)

Presidente sa Young Women

Ang presidente sa Young Women magtinguha sa paglig-on sa young women nga nanag-edad og 12 ngadto sa 18. Responsable siya sa “pagtabang sa batanong mga babaye nga mahimong takus sa paghimo ug paghupot og sagradong mga pakigsaad ug pagdawat sa mga ordinansa sa templo.”

(*Handbook 2*, 10.1.1.)

Presidente sa Primary


Ang presidente sa Primary nagrepresentar sa mga bata sa ward nga nanag-edad og 18 ka bulan ngadto sa 11 ang panuigon. Ang iyang mga panglantaw makatabang kaayo kon ang ward council naghunahuna og usa ka butang nga makaapekto sa mga bata sa ward.

(Tan-awa sa *Handbook 2*, 11.)

Presidente sa Sunday School

Ang presidente sa Sunday School maoy responsable sa tanang mga instruksyon sa ebanghelyo panahon sa Sunday School. “Moadto siya sa miting sa ward council nga andam sa pagsugyot og mga paagi diin ang mga miyembro makapalambo sa pagkat-on ug pagpanudlo sa simbahan ug sa ilang mga panimalay.”

(*Handbook 2*, 12.2.2.)



Ni Rosemary M. Wixom

Kinatibuk-ang
Presidente sa Primary

Ang Paggahin og Panahon sa Pag-istoryahanay ug Pagpaminaw

Ang atong tinuyo nga paningkamot sa mas maayo nga pag-istoryahanay karon makapanalangin sa atong mga pamilya sa kahangturan.

Sa usa ka perpekto nga kalibutan ang matag bata mopauli gayud sa balay gikan sa eskwelahan aron masugat og usa ka bag-ong linuto nga chocolate chip cookies, taas nga baso sa bugnawng gatas, ug sa usa ka inahan nga andam nga mogahin og panahon sa pag-istoryahanay ug pagpaminaw sa bata mahitungod nianang adlaw. Wala kita magpuyo sa usa ka perpekto nga kalibutan, mao nga mahimo ra nga wala ang cookies ug ang gatas, kon inyong gusto, apan ayaw wagtanga ang “paggahin og panahon sa pag-istoryahanay ug pagpaminaw.”

Bayente nuwebe ka tuig nang milabay, si Presidente James E. Faust (1920–2007), Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan, subo nga mipahayag nga ang mga pamilya gamay ra kaayog panahon sa panagpundok. Hunahunaa kana—29 ka tuig na—iyang gisulti sa kinatibuk-ang komperensya: “Usa sa pinakadako nga problema sa mga pamilya karon mao nga nagkagamay ang panahon nga atong gigahin sa panagpundok. . . . Ang panagpundok usa ka bililhon nga panahon—panahon nga gikinhanglan sa pag-istoryahanay, sa pagpaminaw, sa pagdasig, ug sa pagpakita kon unsaon sa paghimo ang mga butang.”¹

Samtang mogahin kita og panahon sa panagpundok ug pakigsultihanay sa atong mga anak, makaila kita kanila ug makaila sila kanato. Ang atong mga prayoridad, ang tinuod nga mga pagbati sa atong kasingkasing, mamahimo nga bahin sa atong pagpakigsulti sa matag bata.

Unsa man ang pinakauna nga mensahe gikan sa inyong kasingkasing nga pilion

ninyong ipakigbahin ngadto sa inyong anak?

Si propeta Moises mitudlo kanato sa Deuteronomio:

“Higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasingkasing, ug sa bug-os mong kalag, ug sa bug-os mong gahum.

“Ug kining mga pulonga, nga gisugo ko niining adlaw, magapaibabaw sa imong kasingkasing:

“Ug igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak, ug *magasulti* ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay, ug sa magalakaw ikaw sa dalan, ug sa imong paghigda ug sa imong pagbangon” (Deuteronomio 6:5–7; empasis gidugang).

Ug modugang pa ko og usa: “Ug kon kamo magdungan na sa pagpangaon.”

Kon tinguha man nato nga magkauban sa kahangturan ang atong pamilya, atong sugdan ang proseso karon. Ang paggahin og panahon sa pag-istoryahanay sa atong mga anak usa ka puhunan sa atong mahangturon nga pamilya samtang maglakaw kita sa dalan padulong sa kinabuhing dayon.

Usa ka inahan nga taga-Illinois, USA, mipakigbahin kon giunsa niya sa paggahin og panahon aron makig-istoryahanay uban sa iyang mga anak:

“Sa gagmay pa ang among mga anak, duna koy kinaiya nga motan-aw sa paborito nakong programa sa telebisyon. . . . Walay swerte, kay ang programa nadungan sa oras sa pagpakatulog sa mga bata.

“ . . . Sa usa ka higayon akong naamguhan nga akong giuna sa akong mga prayoridad



LITRATO NI SISTER WINOM © BUSATH PHOTOGRAPHY; PAGHULAGWAY SA LITRATO PINAAGI NI BRADLEY SLADE

ang maong programa ug ang akong mga anak naulahi na. Sa mubong panahon akong gisulayan ang pagbasa sa pangkatulog nga mga istorya samtang nagtan-aw sa TV, apan nahibalo ko sulod sa akong kasingkasing nga dili kadto ang pinakamaayong paagi. Samtang namalandong ko mahitungod sa mga adlaw ug mga semana nga nasayang tungod sa akong kinaiya sa pagtan-aw og TV, dili maayo ang akong gibati ug nakahukom nga mag-usab. Taud-taud gayud ang pagkombinsi sa akong kaugalingon nga mapalong ra gayud nako ang TV.

“Human sa mga duha ka semana nga walay telebisyon, akong gibati nga ingon og ang kabug-at natangtang. Akong naamguhan nga mas maayo ang akong gibati, ingon og mas limpyo, ug nahibalo ko nga akong nahimo ang husto nga pagpili.”²

Ang panahon sa tingkatulog mao ang perpektong panahon sa pag-istoryahanay.

Si Helaman misulti kabahin sa batan-ong

mga manggugubat, “Ug sila misaysay pagbalik ngari kanako sa mga pulong sa ilang mga inahan, nga nag-ingon: Kami wala magduhaduha nga ang among mga inahan nasayud niini” (Alma 56:48).

Ang “mga pulong sa ilang mga inahan” mao ang nakatudlo kanila. Samtang nakig-istorya sa ilang mga anak, kadto nga mga inahan mitudlo sa pulong sa Dios.

Pagpreserbar sa Personal nga Komunikasyon

Daghang maayo ang moabut pinaagi sa pag-istoryahanay, ug ang kaaway nahibalo sa gahum sa pulong nga gipamulong. Siya ganahan gayud nga maminusan ang espiritu nga moabut nganha sa atong mga panimalay samtang mag-istoryahanay kita, maminaw, magdasig sa usag usa, ug mobuhat sa mga butang nga magkauban.

Si Satanas pakyas sa paningkamot nga mapugngan ang Pagpahiuli sa ebanghelyo



ni Jesukristo niini nga dispensasyon dihang gisulayan niya sa pagpugong ang importante kaayong pagsultihanay tali ni Joseph Smith ug sa Dios nga Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo.

Sa mga pulong ni Joseph, “sa kalit lamang ako gipugngan sa usa ka gahum nga sa hingpit mibuntog kanako ug adunay kahibulongan nga gahum ibabaw kanako nga mao ang mipugong sa akong dila aron ako dili makasulti” (Joseph Smith—Kasaysayan 1:15).

Ang kaaway ganahan nga mohigot sa atong mga dila—bisan unsa aron sa pagpugong kanato sa pagsulti sa mga pagbati sa atong mga kasingkasing nga mag-atubangay gayud. Iyang ikahimuot ang pagkalagyoay ug pagkasamok; iyang ikahimuot ang kalangas; iyang ikahimuot ang walay klaro nga komunikasyon—bisan unsa nga magpugong kanato sa maayong pag-istoryahanay ug sa personal nga mga pagbati nga moabut pinaagi sa atubangay nga pag-istoryahanay.

Pagpaminaw sa mga Kasingkasing sa Atong mga Anak

Ang pagpaminaw sama ra ka importante sa pagsulti. Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles miingon: “Kon maminaw kita uban sa paghigugma, dili na kita maghunahuna pa kon

unsay isulti. Ihatag ra kini kanato . . . pinaagi sa Espiritu.”³

Kon kita maminaw, atong masabtan ang mga pagbati sa mga kasingkasing niadtong anaa sa atong palibut. Ang Langitnong Amahan adunay plano alang sa matag usa sa Iyang mga anak. Hunahunaa nga makita nato sa daklit ang indibidwal nga plano alang sa matag usa sa atong mga anak. Unsa kaha kon kita makamao kon unsaon sa pagpalambo sa ilang espirituhanong mga gasa? Unsa kaha kon kita makamao kon unsaon sa pagdasig ang usa ka bata aron makab-ot ang iyang potensyal? Unsa kaha kon kita makamao unsaon sa pagtabang sa matag bata sa transisyon gikan sa pangbata nga pagtuo ngadto sa pagpamatuod?

Unsaon man nato sa pagkahibalo?

Masugdan nato sa pagkahibalo pinaagi sa pagpaminaw.

Usa ka Santos sa Ulahing Adlaw nga Amahan miingon: “Mas daghang maayo ang akong mabuhat kon maminaw ko sa akong mga anak kay sa ako ang moistorya kanila. . . . Anam-anam nakong nakat-unan nga dili gusto sa akong mga anak ang akong hinimo nang daan, nahibaloan na, ug maalamong mga tubag. . . . Alang kanila, ang higayon nga makapangutana ug ang pagsulti mahitungod sa ilang mga problema mas importante kay sa makadawat sa akong mga tubag. Sa kasagaran, kon mahuman na sila sa pag-istorya, kon maminaw man gayud ako, wala na nila kinahanglana ang akong tubag. Ila nang nakit-an ang tubag.”⁴

Nagkinahanglan og panahon ang pag-focus sa mga butang nga importante kaayo. Ang pag-istoryahanay, pagpaminaw, ug pagdasigay dili dali nga mahitabo. Dili kini madali-dali o ma-iskedyul—manghitabo lang kini samtang magdagan ang panahon. Mahitabo kini kon kita magtinabangay sa *pagbuhat* sa mga butang: dungan sa pagtrabaho, sa paghimo, sa pagdula. Mahitabo kini kon atong palungon ang TV, mopalayo sa kalibutanong mga kasamok, ug mag-focus sa matag usa.

Karon, usa kana ka butang nga lisud buhaton. Kon mohunong kita ug palungon ang tanan, kinahanglan nga andam kita kon unsay sunod nga mahitabo. Sa sinugdanan tingali ang kahilum may pagkalaay; ang kahawang sa pagbati motumaw. Pagmapailubon, paghulat og pipila lamang ka segundos, ug dayon paglingaw. Ihatag ang tibuok ninyong atensyon sa anaa sa inyong palibut pinaagi sa pagpangutana mahitungod kanila ug dayon sugdi ang pagpaminaw. Mga ginikanan,

higuti ang mahitungod sa interes sa inyong anak. Mangatawa mahitungod sa nangagi—ug mangandoy sa umaabut. Ang walay unod nga pag-istoryahanay gani mausab ngadto sa makahuluganon nga panaghigot.

Paghimo nga Prayoridad sa Mahangturon Natong mga Katuyoan

Sa miaging tingpamulak, samtang mibisita ko sa usa ka klase sa young women, ang magtutudlo mihangyo sa klase sa pagsulat sa among 10 ka mga prayoridad. Gisugdan dayon nako sa pagsulat. Moangkon ko nga, ang una nakong hunahuna nagsugod sa “Numero 1: limpyohan ang hunos sa lapis nga naa sa kusina.” Sa nakompleto na ang mga lista, ang lider sa Young Women mihangyo nga among ipakigbahin ang among gisulat. Si Abby, kinsa bag-ohay lang nga nag-edad og 12, naglingkod tapad nako. Mao kini ang lista ni Abby:

1. Moeskwela sa kolehiyo.
2. Mamahimo nga interior designer.
3. Moadto og misyon sa India.
4. Magminyo sa templo sa usa ka returned missionary.
5. Dunay lima ka anak ug dunay balay.
6. Mopadala sa akong mga anak ngadto sa misyon ug sa kolehiyo.
7. Mamahimong usa ka “manggihatagon og cookie” nga lola.
8. I-spoil ang mga apo.
9. Magkat-on og dugang mahitungod sa ebanghelyo ug maglingaw sa kinabuhi.
10. Mobalik sa pagpuyo kauban sa Langitnong Amahan.

Miingon ko, “Salamat, Abby. Imo kong gitudloan mahitungod sa pagbaton og panan-awon sa plano nga gihimo sa Langitnong Amahan alang kanato. Kon mahibalo kamo nga kamo nagsubay sa agianan, bisan unsa pa kaliko-liko ang mahitabo, OK ra kamo. Kon ang inyong agianan naka-focus sa katapusan ninyong tumong—nga mao ang kahimayaan ug pagbalik ngadto sa Langitnong Amahan, kamo makabalik didto.”

Diin man makakuha si Abby niini nga pagbati sa mahangturon nga katuyoan? Nagsugod kini sa atong mga panimalay. Nagsugod kini sa atong mga pamilya. Nangutana ko niya, “Unsa man ang gihimo ninyo sa inyong pamilya nga nahimo man kana nga mga prayoridad?”

Kini ang iyang tubag: “Gawas sa pagbasa sa mga kasulatan, nagtuon kami sa *Isangyaw ang Akong Ebanghelyo*.” Dayon midugang

siya, “Magsigi kami og istoryahanay—sa family home evening, sa panihapon, ug sulod sa sakyanan kon magbiyahe mi.”

Si Nephi misulat: “Kami naghigot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo.” Ngano? “Nga ang among mga anak mahimo nga masayud sa unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala” (2 Nephi 25:26).

Ang pag-istoryahanay, pagpaminaw, pagdinisigay sa usag usa, ug ang pagtambayong sa pamilya mas makapaduol kanato ngadto sa atong Manluluwas, kinsa nahigugma kanato. Ang atong tinuyo nga paningkamot sa mas maayo nga pag-istoryahanay karon—niining adlaw gayud—mopanalangin sa atong mga pamilya sa kahangturan. Akong ipamatuod nga kon kita maghigot mahitungod kang Kristo, maglipay usab kita kang Kristo ug sa gasa sa Pag-ula. Ang atong mga anak masayud “unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala.” ■

Gikan sa usa ka satellite nga sibya sa pakigpulong sa kompetensya sa stake sa Siyudad sa Salt Lake nga gihatag niadtong Oktubre 24, 2010.

MUBO NGA MGA SULAT

1. James E. Faust, “Enriching Family Life,” *Ensign*, Mayo 1983, 41.
2. Susan Heaton, “Talk Time Instead of TV Time,” *Ensign*, Okt. 1998, 73.
3. Jeffrey R. Holland, “Witnesses unto Me,” *Liahona*, Hulyo 2001, 16.
4. George D. Durrant, “Pointers for Parents: Take Time to Talk,” *Ensign*, Abr. 1973, 24.



MGA BLUEBERRIES UG ANG BASAHON NI MORMON

Pipila ka tuig na ang milabay ang among pamilya namalhin gikan sa usa ka busy kaayo, puno sa tawo nga dapit ngadto sa gamay, layo nga luna sa gawas sa usa ka hilum ug gamay nga balangay. Sa duol mao ang biniyaan nga umahan sa blueberry, ug pinaagi sa mga higala sa tag-iya, gitugutan kami nga makapamupu sa tanang blueberries kutob sa among gusto.

Pipila ka buntag matag semana

niana nga ting-init manakay kami sa sakyanan dala ang mga balde ug mga bag ug migahin og makalipay, makalingaw nga oras sa pagpamupu og mga blueberries. Usa ka buntag ang among kamanghuran nga anak nga lalaki, si Hyrum, daw walay ganang mokyog kanamo. Sigurado siya nga napupu na namo ang tanang blueberry ug usik na lang sa oras ang pag-adto og balik. Dako ang iyang katingala sa pagkakita nga daghan

gihapon kaayo ang mga blueberries. Dunay mga pundok-pundok nga iyang nasayloan, ug ang pipila sa pinakatam-is nga mga berry nagkadagko diha sa mga sanga diin sigurado siya nga iya na kadtong nasuhid sa una.

Niini nga panahon, ang mga lider sa kabatan-onan sa ward mihagit sa mga batan-on sa pagbasa sa tibuok Basahon ni Mormon sa dili pa mag-sugod ang ting-eskwela niana nga Agosto. Ang among mga anak midala niini nga hagit ngadto sa panimalay, ug ang among pamilya misaad nga moapil sa ilang mga paningkamot.

Bag-o pa lang namong nahuman

Sigurado siya nga napupu na namo ang tanang blueberry ug usik na lang sa oras ang pag-adto og balik.



ang Basahon ni Mormon dihang ang among Agosto 2005 nga *Ensign* miabut, nga may hagit ni Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) sa pagbasa sa tibuok Basahon ni Mormon kutob sa katapusan sa tuig. Si Hyrum ug ang iyang igsoon nga si Joseph nalipay—sa paghunahuna nga kami nakasunod na sa propeta! Dayon ang mas magulang nilang mga igsoon, sila si Seth ug Bethany, mipahinundom kanila nga mihangyo si Presidente Hinckley kanato sa pagbasa niini og usab, bisan kon kapila na nato kini nahimo.

“Apan ngano man?” nangutana ang mga lalaki. “Nabasa na nato ang matag pulong, ug unsa pay naa diha nga kat-unan gawas sa nabasa na nato?”

Human sa pipila ka gutlo nga kahilum, dunay mihisgot kabahin sa mga blueberries. “Nahinundom mo dihang nagtuo ta nga atong nahurot og pupu ang mga blueberry? Apan sa dihang namalik ta, kanunay nga dunay daghang blueberries—! Bisan kapila man ta mobalik, bisan kon unsa ka bag-o lang, kanunay dunay mga blueberries nga nagpungpong.”

Dali namong namatikdan ang koneksyon. Sama sa duol nga umahan ug sa abunda nga suplay niini sa lamian nga mga blueberries, ang Basahon ni Mormon usa ka padayon nga tinubdan sa espirituhanong pagkaon nga may bag-ong mga kamatuoran nga madiskubrihan. Mao nga sa makausa among gisugdan pag-usab og basa ang Basahon ni Mormon.

Samtang akong gidawat ang hagit sa propeta, akong nabasa ang mga butang sa Basahon ni Mormon nga nabasa na nako sa daghang higayon kaniadto, apan kini akong nakita sa lahi nga paagi o nasabtan kini samtang kini nagamit sa bag-ong kahimtang og mga hagit. Nahibalo ko nga sa matag higayon nga tinuoray natong gibasa ang Basahon ni Mormon, makadawat kita og bag-ong mga panabut ug mas magkaduol sa Manluluwas. ■

Suellen S. Weiler, Georgia, USA

AKONG GIBATI NGA KINAHANGLAN KONG MOADTO

Duha og tunga ka tuig human sa akong bunyag didto sa Buenos Aires, Argentina, ang mga pulong sa usa ka mga elder nga mitudlo kanako sa gihapon akong madungog: “Nahibalo ko nga ikaw usa ka misyonaryo.” Usab akong nahinumduman ang puno sa gahum nga tubag nga akong nadawat dihang nag-ampo ko kon ang pagbati nga mitisok sa akong kasingkasing tinuod ba gayud. Sa edad nga 20, nahibalo ko nga kinahanglan kong mangandam alang sa misyon.

Apan unsaon man nako sa pagkahimong misyonaryo? Dili ako sama sa daw anghel nga batan-ong mga lalaki kinsa mitudlo kanako sa ebanghelyo. Ug unsaon man nako pagbiya ang akong trabaho? Asa man ko puyo inig pauli nako? Lisud kaayo ang pagpangita sa dapit nga akong gipuy-an, bisan tuod og gamay ra kini nga kwarto luyo sa laing balay.

Sa akong pagpauli usa ka gabii, kini nga mga pagbati ug mga pagduhaduha naa na sab sa akong hunahuna. Dihang miabut ko, akong gisulayan ang paghimo og desisyon. Mihukom ko nga moluhod ug mohalad sa pag-ampo alang sa tabang. Sa akong pagbuhat niini, duna koy kusog nga impresyon nga kinahanglan kong makigkita ni Leandro, usa ka higala nga naghatag nakog kalig-on sa mga panahon sa kasubo.

Apan ang pagpamata kaniya sa tungang gabii mipugong sa akong hunahuna. Nahibalo ko nga momata siya og sayo aron motrabaho, ug dili ko mosulay sa pagpanuktok sa pul-tahan nianang orasa. Nanlimbasug ko batok niana nga hunahuna apan padayon ang pagbati sa impresyon sa pakigkita kaniya. Sa gihapon, gipili nakong ibaliwala kini.

Hinoon, mihukom kong maglakaw-lakaw sa eskina alang sa preskong hangin. Dihang akong nahinumduman



Sa akong pagsulod, akong nakita si Leandro nga naglingkod sa akong kwarto. Ang Espiritu mikunsad kanako, ug daw dili ko kaginhawa.

nga nabiyaaan nakong abli ang pul-tahan, milakaw ko pauli. Sa akong pagsulod, akong nakita si Leandro nga naglingkod sa akong kwarto. Ang Espiritu mikunsad kanako, ug daw dili ko kaginhawa. Uban sa tingog nga daw natuk-an tungod sa emosyon, nangutana ko niya, “Unsay imong gibuhath dinhi?”

“Wala ko kahibalo,” miingon siya. “Gibati lamang nako nga kinahanglan kong makigkita nimo.”

Gisultihan nako siya mahitungod sa akong mga pagduha-duha mahitungod sa pagmisyon. Mihatag siya sa iyang pagpamatuod ngari kanako ug miawhag kanako. Dayon gitabangan ko niya sa pagkompleto sa akong mga papeles sa misyon, nga akong gihatag sa akong bishop sa pagkasunod nga adlaw. Duha ka bulan human nidadto akong nadawat ang akong tawag ngadto sa Argentina Salta Mission.

Nahibalo ko nga ang akong higala mao ang instrumento sa mga kamot sa Ginoo nianang gabhiona, ug sa tibuok nakong kasingkasing nahibalo ko nga ang Langitnong Amahan maminaw ug motubag sa mga pag-ampo nga gipamulong uban sa sinsero nga kasingkasing ug sa tinuoray nga katuyoan. ■ Aldo Fabio Moracca, Nevada, USA

MAMATAY NA KO!

Isip nurse sa usa ka busy nga post-surgical recovery unit, nakadawat ko og tawag usa ka adlaw kabahin sa usa ka pasyente nga ginganlan og Bill nga bag-ohay lang nga naoperahan. Adto unta siya sa usa ka critical care nga unit apan diri kanako nadala tungod kay puno na ang maong unit.

Ang pasyente miabut wala madugay uban sa iyang pamilya. Nahupay ko dihang nakita nga abtik siya, makaila, ug dili makita nga naglisud.

Human makuha ang importanting mga timailhan sa iyang kahimtang ug sa pagpahibalo kaniya ug sa iyang pamilya kabahin sa iyang kwarto, miadto ko sa hawanan sa paghimo og mubong sulat sa akong chart. Sa

dihang midapat sa papel ang tumoy sa akong ballpen, nakabati ko og tingog nga nag-ingon, “Balik sa kwarto.” Mihunong ko sa pagsulat ug milingi sa akong luyo. Walay tawo. Nagtuo kong hunahuna ra nako ang tingog, dihang kalit nadungog ko kini sa ikaduhang higayon—mas kusog kini.

Midagan kog balik sa kwarto ni Bill nga nakita nga midoble ang gidak-on sa iyang liog, ug naglisud siya sa pagginhawa. Nagtuo nga ang ugat sa iyang liog nabuslot, akong gipugngan ang iyang liog sa tuo nakong kamot samtang gigamit ang wala nakong kamot sa pagtawag sa neuroradiologist kinsa mihimo sa pag-opera. Miingon ang doktor nga magpadala dayon siya og mga tawo nga mokuha ni Bill diha dayon. “Ug ayaw tangtanga ang imong kamot!” miingon siya.

Miingon ang doktor nga magpadala dayon siya og mga tawo nga mokuha ni Bill diha dayon. “Ug ayaw tangtanga ang imong kamot!” miingon siya.

Samtang akong gipadayon ang pagpugong, nakabantay ko og pamilyar nga libro duol sa higdaanan ni Bill. “Miyembro ka sa Simbahan?” nangutana ko.

Miyango siya ug miingon nga ordinance worker siya sa Templo sa Atlanta Georgia. Dayon mikipat siya aron mapugngan ang luha ug miingon, “Mamatay na ko!”

Miingon ko niya nga dili siya mamatay, determinado nga miingon, “Kaslon ko ngadto sa Templo sa Atlanta sa sunod bulan, ug kinahanglang tua ka didto.” Ang pundok sa mananambal nangabut ug midala dayon kang Bill.

Sa kahinam sa mga plano sa akong kasal nga kapin na lang sa usa ka bulan, hapit ko makalimot kang Bill, kinsa nahitabo nga aduna diay reaksyon sa gitambal. Sa dihang gidala ko sa matron ngadto sa sealing room sa adlaw sa akong kasal, nakabantay ko og pamilyar nga nawong: Ang asawa ni Bill, si Georgia. Dihang misulti ko niya nga kaslon na ko, iyang gipangita si Bill. Pipila ka gutlo sa wala pa magsugod ang seremonya, miabli ang pultahan ug misulod siya. Human sa mga semana nga sakit ang ulo, pagsukasuka, ug kaluya, si Bill mibati nga naarang-arang nianang adlaw aron mobiyahe sa templo, wala mahibalo nga adlaw kadto sa akong kasal.

Duha ka tuig human niadto ang akong bana ug ako gitawag nga mga ordinance worker sa Templo sa Nashville Tennessee. Sa among pag-abut sa templo aron i-set apart, usa ka tawo miabli sa pultahan alang kanako ug miingon, “Welcome sa Templo sa Nashville!” Si Brother Bill kadto.

Dungan kaming nagserbisyo sulod sa tulo ka tuig. Gisultihan ni Bill ang tanan nga akong giluwang ang iyang kinabuhi, apan nahibalo ko nga ang Ginoo ang miluwang kaniya. Sa proseso, Siya mitudlo kanako sa kaimportante sa pagpatalinghug sa mga pag-aghat sa Espiritu. ■

Ramona Ross, Tennessee, USA




TINGALI KINAHANGLAN KITANG MAG-AMPO

Sa tingpamulak niadtong 1975 ang akong pamilya ug ako nagpuyo sa matahum nga green nga mga umahan sa Rheinland-Pfalz nga dapit sa West Germany. Usa ka Dominggo nag-ulan sa among pagpamauli gikan sa Simbahan sakay sa sakyanan, mihunong kami aron motan-aw sa usa ka kotse nga nalimbuwad ngadto sa daplin sa basa nga bahin sa tampi sa kakahoyan. Ilawom sa kakahoyan ngitngit na tungod sa baga nga landong sa mga kahoy ug sa nagsingabut nga kagabhion.

Human og tan-aw sa naguba nga sakyanan, namalik mi sa among sakyanan ug nakita nga miungot kini sa lapok. Dili ko makaatras, apan mahimo ra kong moabante—ngadto sa kakahoyan. Nakaagi na kami kaniadto ilawom sa kakahoyan ug nakita nga may daghang sumpay-sumpay nga karsada ug sa kadugayan makagawas ra kami, mao nga mihukom kong moabante ngadto sa kangitngit.

Nakaamgo dayon ko nga sayop ang akong desisyon. Ang pig-ot, basa nga dalan puno diay sa lawom nga lapok agi sa ligid ug nagpadayon kini pasulod ngadto sa kangitngit nga kakahoyan. Akong gipaningkamutan nga kusog pirmi ang among dagan, nahadlok nga kon mohunong mi, malubong na mi sa lapok. Nakakita ko og dili lapok sa unahan nga ingon og igo nga makasustenir sa gibug-aton sa sakyanan. Ang akong plano mao ang pagpalingkawas sa sakyanan gikan sa lapok aron may higayon ko sa paghunahuna. Nakaabut gyud ang sakyanan ug nakalingkawas sa lapok.

Akong gipatay ang makina ug migawas. Kay wala magsiga ang suga, wala koy makita. Akong gipasiga og balik ang suga, gikuha ang among



Akong gipasiga og balik ang suga, gikuha ang among flashlight, ug human sa pagsusi sa among sakyanan, mihukom nga ang pinakamaayong buhaton mao ang pag-atras diha sa kakahoyan.

flashlight, ug human sa pagsusi sa among sakyanan, mihukom nga ang pinakamaayong buhaton mao ang pag-atras gikan sa kakahoyan ug dayon mopas-pas gayud og gawas subay sa among giagian.

Miatras kog balik ngadto sa kakahoyan kutob sa mahimo, gipakusgan og gamay ang makina, mibalik sa karsada, ug nalubong og maayo sa lapok. Karon naa na gyud mi sa tinuoray nga problema. Sa gawas sa sakyanan mao ang hingpit nga kangitngit ug kahilom. Sulod sa sakyanan ang akong asawa ug ako naglingkod uban sa tulo ka nanga-hadlok nga mga bata.

Nangayo ko sa akong asawa og bisan unsang ideya. Diha dayon miingon siya, “Tingali kinahanglan tang mag-ampo.” Ang mga bata mikalma diha-diha dayon. Mihalad ko og mapaubsanon apan mabalak-on nga pag-ampo alang sa tabang. Samtang nag-ampo ko, usa ka hunahuna ang

tin-aw nga miabut kanako: “Itaod ang mga kadena sa ligid.”

Nagbarug sa 10 ka pulgada (25 cm) nga lapok sa iyang pang-Dominggo nga sinina, gigunitan sa akong pinalangga nga asawa ang flashlight samtang akong gilimpyohan ang mga ligid sa luyo gamit ang akong mga kamot ug gitaod ang mga kadena. Uban sa hugot nga pagtuo ug kamasaligon, nag-ampo kami pag-usab ug gipaandar ang makina. Hinay-hinay mipadagan kami latas sa lapok ug sa katapusan nakabalik ngadto sa semento.

Sa kahinam nga naluwag gikan sa lapok ug sa kangitngit, hapit ko makalimot kinsa ang mitabang kanamo nga makagawas gikan sa kakahoyan. Ang among lima ka tuig nga anak nga babaye mipahinumdom kanako dihang siya miingon, “Daddy, ang Langitnong Amahan motubag gayud sa mga pag-ampo, dili ba?” ■
Scott Edgar, Utah, USA

Ang Tanan Nakaila kang Bleck

Ni Adam C. Olson

Mga Magasin sa Simbahan

Alang kang Honoura “Bleck” Bonnet, ang basketball maoy pinakaimportante kaniya. Sa edad nga 15, si Bleck bag-ong misikat sa French Polynesia—usa sa pinakamaayong magdudula sa usa sa pinakamaayo nga mga team sa top adult division sa maong nasud. Bisan og ang iyang angga usa ka sayop nga pagka-spelling sa Iningles nga *black*, walay pagkasayop sa iyang talento.

Apan may daghan pa siyang ganahan. Gusto siyang modula nga propesyunal ngadto sa Europe. Ug labaw sa tanan, gusto siyang makadaug og gold medal sa South Pacific Games.

Si Honoura “Bleck” ug Myranda Bonnet dugay na nga apil sa basketball sa Tahiti.

Ang bugtong babag nga maingon og anaa sa iyang agianan mao ang Simbahan.

Usa ka Tawo nga Naa sa Misyon

Bisan og ang team nga gidulaan ni Bleck nianang panahona gi-sponsor sa Simbahan, si Bleck wala kaayoy interes sa Simbahan o sa tawag sa propeta alang sa matag takus ug mahahimo nga batan-ong lalaki sa pagserbisyo og misyon.

Iya nang giingnan ang iyang bishop nga dili siya magmisyon. Wala siya mahibalo kon unsaon niya sa pagdula isip usa ka propesyunal kon moundang siya sulod sa duha ka tuig.

Labaw pa, ang South Pacific Games—nga himoon matag upat ka tuig—mahitabo samtang naa siya sa misyon, ug ang Tahiti Basketball Federation interesado nga modula siya sa nasyonal nga team. Siya sa katapusan makabaton na sa usa ka oportunidad nga mahunong na ang gipamulong sa iyang papa sa matag higayon nga si Bleck magsugod sa pagpanghambog: Ang tanan nakaila kang Bleck, apan siya walay gold medal.”

Ang papa ni Bleck, si Jean-Baptiste, mipasabut niini sa maayo nga paagi. Apan nakapapungot kini kang Bleck. Makapahinumdom kini nga bisan og ang mga fans sa basketball sa tibuok Tahiti nakaila kaniya, wala man siyay medal gikan sa mga dula. Ang iyang papa nakadaug og gold medal sa men’s team atol sa unang South Pacific Games.

Ang misyon ni Bleck mao ang pagprubar nga sayop kining mga pulonga. Siya walay panahon alang sa bisan unsang lain nga misyon.





Ang gugma ni Bleck sa basketball nahimong usa ka pagsulay ug usa ka panalangin.



“Ang kalipay moabut sa pagsunod sa paagi nga gusto sa Ginoo nga inyong sundon.”

Presidente Thomas S. Monson, “Pagpangandam Nagdala og Panalangin,”
Liahona, Mayo 2010, 67.

Usa ka Kausaban sa Hunahuna, usa ka Kausaban sa Kasingkasing

Bisan sa iyang mga pagbati mahitungod sa pagmisyon, si Bleck sa gihapon miapil sa mga kalihokan sa Simbahan. Sa usa ka sayaw sa Simbahan dihang ang edad niya 16, si Bleck nakaangkon og kaisug sa paghangyo kang Myranda Mariteragi nga manayaw. Si Myranda usa usab ka maayong magdudula og basketball—uban sa pangandoy nga makadaog og kaugalingon niyang gold medal. Ang iyang papa anaa usab niadtong orihinal nga team nga nakadaog og medal.

Mga segundo human si Bleck mihangyo kaniya, nahuman ang tukar. Mao nga nanayaw sila sa pagkasunod nga kanta, nga mao ang katapusan nianang gabhiona. Nianang panahona dili gusto ni Bleck nga mahuman ang sayaw.

Si Bleck wala magplano nga maminyo sa templo o bisan gani sa pagpakigminyo og usa ka miyembro. Apan nagsugod kana sa pagkausab dihang mas nailhan niya si Myranda sa misunod nga duha ka tuig. Sa balay ni Myranda usa ka adlaw, may butang nga iyang gihimo sa Young Women nga nakakuha sa atensyon ni Bleck. Mabasa kini, “Magminyo ko sa templo.”

Ang interes ni Bleck kang Myranda ug ang lig-on nga pasalig ni Myranda nga maminyo sa templo igo na sa pagpahunahuna og usab sa iyang mga plano. Iyang gisugdan ang pagseryuso sa Simbahan. Ang iyang mga desisyon miresulta sa mga buhat nga nagtungog sa Espiritu Santo nga molihok sa iyang kinabuhi.

Ang Desisyon

Usa sa mga desisyon mao ang pagpangandam nga makadawat sa patriarchal nga panalangin sa edad nga 18. Dihang ang patriarch misulti sa panalangin nga si Bleck moserbisyo og misyon ug maminyo sa templo, iyang gibati ang Espiritu. “Nahibalo ko nga mao kana ang gusto sa Dios nga akong buhaton,” miingon siya.

Bisan og ang nasyonal nga team maingon og adunay tsansa nga maka-medal, si Bleck mihukom uban sa suporta sa iyang pamilya nga iyang buhaton unsa ang gusto sa Dios labaw kay sa gusto niyang buhaton. Ang pagdesisyon dili sayon. Ang pang-agni sa pagdula hilabihan. Ug iya dayong nahibaloan nga ang iyang desisyon sa pagtugyan ngadto sa kabubut-on sa Dios pagasulayan dili lang kausa.

Sa dihang siya nakaserbisyo isip misyonaryo sa Tahiti sulod sa usa ka tuig, ang basketball federation mihangyo kon makabalik ba siya sa team sulod lang sa usa ka bulan aron moapil sa mga dula.

Ang presidente sa misyon ni Bleck, naghunahuna mahitungod sa epekto unya sa maong kasinatian diha sa kasarang ni Bleck sa pagbalik ug moserbisyo, nadasig sa pag-ingon kaniya, “Mahimo kang mobiya kon gusto nimo, apan dili ka na mahimong mobalik.”

Si Bleck gusto niana nga medal, apan dili na niya kini gusto labaw kay sa uban pang butang. Ang iyang misyon talagsaon kaayo. Dili niya undangon ang iyang katapusang tuig, bisan pa og alang sa basketball.

Nagpabilin si Bleck.

Ang team nakadaog og gold.

Magkalahi nga Kahimtang, Parehas nga Desisyon


Human si Bleck dungganon nga nakahuman sa iyang misyon, nakigminyo siya kang Myranda sa Templo sa Papeete Tahiti, ug nagsugod sila og usa ka pamilya. Mibalik na usab siya sa pagdula alang sa nasyonal nga team.

Si Myranda nagdula isip point guard sa nasyonal nga team sa mga babaye ug nangandam sa iyang kaugalingon alang sa South Pacific Games.

Hinoon, samtang nagkaduol ang mga dula, ang magtiayon may kusog nga pagbati nga kinahanglan nila ang ikaduhang anak.

Tungod kay duol na ang pagsugod sa mga dula nga wala na lang kaabut og usa ka tuig, sayon ra unta nga dili usa manganak aron makadula si Myranda. Ang team sa mga babaye dunay dakong tsansa nga makadaog og medal.

Apan ang magtiayon nakakat-on gumikan





sa kasinatian nga ang pagtugyan sa ilang kabubut-on ngadto sa Dios nagdala og dagkong panalangin kay sa bisan unsa nga ilang gipangandoy gikan sa pagsunod sa kaugalingon nilang mga tinguha. Human sa mainampingon nga pagtuon ug pag-ampo, ilang nahukman nga unahon sa pagpundar ang ilang pamilya.

Niadtong 1999, samtang si Myranda walo ka bulan nga mabdos, ang team sa mga babaye nakadaog og gold.

Ang tanan nakaila kang Bleck

Si Bleck ug Myranda nakadula na og basketball sa pinakataas nga ang-ang sa French Polynesia sobra sa milabayng dekada—nakadaog og mga kampionato sa nasyonal nga liga ug mga tournament cups ug nakadula alang sa nasyonal nga team atol sa 2003 ug 2007 nga mga dula.

Sa 2011 nga mga dula, silang duha miapil, apan niining panahona si Bleck didto aron sa pag-coach sa team sa mga lalaki. Samtang si Myranda ug ang team sa mga babaye nakadaog og medal, ang team sa mga lalaki nakadaog og bronze, pakyas na usab sa pagandoy ni Bleck nga makadaog og gold.

Si Bleck usahay maghunahuna kon unsa kaha ang iyang kinabuhi kon iyang gibuhat

ang iyang gusto imbis unsay gusto sa Dios.

“Tingali makaangkon ko og gold medal,” miingon siya. “Tingali makadula nga propesyunal, mahimo sab nga dili.”

Apan ang magtiayon wala magmahay sa mga desisyon nga ilang gihimo. Dili sila sigurado kon sa unsang paagi nga mas magmalipayon pa sila.

“Naminyo ko sa templo,” miingon si Bleck. “Naa koy talagsaong asawa, upat ka matahum nga mga anak, ug naa gihapon ko sa Simbahan. Ang pag-basketball lamang dili makahatag kanako bisan asa niana. Kadto mga panalangin nga miabut isip resulta sa pag-una sa Ginoo.”

Ang pag-una sa Ginoo wala makapahunong sa pagsungog sa iyang amahan, apan naghatag kini og bag-ong kahulugan niadto nga mga pulong. Pipila ka tuig na ang milabay dihang ang federation mikonsiderar sa pag-iskedyul sa mga dula sa liga sa adlawng Dominggo, ang mga presidente sa club nagmiting sa paghisgot niini. Dunay nangutana, “Inyo bang gipangutana si Bleck?”

Ang proposal wala madayon.

Tungod kay giuna ni Bleck ang Ginoo, wala lamang makaila ang tanan kang Bleck—nahibalo sila unsay iyang gituohan. ■

Alang kang Bleck ug Myranda, ang kalamposan sa ilang sport nahimong ubos na lang nga prayoridad kay sa kalamposan sa ilang pamilya.

Mga Pangutana ug mga Tubag

“Nganong kinahanglan ko nga motambong sa seminary nga mahimo ra man kong magtuon sa kasulatan nga ako-ako lang?”

Sa tibuok nimo nga kinabuhi mahimo kang magtuon sa kasulatan nga ikaw-ikaw lang, mao nga kon kini anaa, pahimusli karon ang oportunidad sa pagtuon sa mga kasulatan diha sa seminary uban ang hanas nga mga magtutudlo ug mga higala.

Ang pagkat-on ug pagtuon gikan sa maayong magtutudlo makatabang kanimo nga makakat-on og bag-ong ideya kabahin sa mga kasulatan nga wala kaayo nimo masabti sa una. Ang magtutudlo mahimong mopakigbahin usab og mga pagtulun-an gikan sa mga propeta ug ubang mga lider sa Simbahan nga naghatag kanimo og mas maayong pagsabut sa kasulatan.

Dugang pa, sa kasagaran mas makalingaw nga magkat-on uban sa inyong klase. Ikaw adunay kahigayunan sa paghisgot sa mga butang nga imong nadiskobrehan samtang nagbasa. Ang imong mga kaklase mahimong adunay mga kasinatian nga nakapahimo sa partikular nga mga kasulatan nga ilang paborito. Ang pagkadungog sa ilang mga kasinatian makahatag og kahulugan sa kasulatan alang kanimo. Ug tungod kay nagtuon ka sa ebanghelyo nga adunay mga kauban, makatagamtam ka niining gisaad nga mga panalangin: “Diin duha o tulo nagpundok nga naghiusa diha sa akong ngalan, . . . Ako anaa diha sa taliwala kanila” (D&P 6:32).

Ang seminary makahan-ay usab sa imong pagtuon. Ikaw madasig sa pagbasa sa usa ka partikular nga gipas-pason, nga makatabang kanimo nga mahuman og basa ang matag kasulatan. Ikaw adunay oportunidad sa paghisgut ug pagmemorya sa mga bersikulo alang sa pagkahanas sa kasulatan. Mas sigurado nga makakat-on ka og daghan sa kasulatan pinaagi sa pagtambong sa seminary kaysa bisan unsang pamaagi niining higayona sa imong kinabuhi.

Bag-ong mga Higala, Bag-ong mga Ideya



Sa seminary makahimamat ka og bag-ong mga higala, ug kamo magkasuod sa usag-usa, sama sa usa ka pamilya. Ikaw makakat-on og daghang bag-o nga mga butang nga dili nimo mahibaloan kon ikaw-ikaw lang. Kini makalingaw ug espirital kaayo. Kini makasigurado kanimo nga ang imong adlaw magsugod nga sakto. Kon wala ka moapil karon, sugdi ug kini makausab sa imong kinabuhi.

Katarina B., 16 anyos, California, USA

Kalipay



Ang seminary maoy sinugdanan sa akong adlaw. Kini nakapahimo kanako nga mas malipayon nga tawo ug mas andam nga mohisgut sa ebanghelyo ngadto sa ubang mga tawo. Mas lalum ang among panaghisgutan sa kasulatan, mao nga mas nakasabut ko.

Madi S., 15 anyos, Colorado, USA

Hingpit nga Kombinasyon



Ang seminary makapabayaw nga kasinatian. Usahay ang pagtuon nga ikaw-ikaw lang dili paigo. Ang personal nga pagtuon ug seminary mao ang hingpit nga kombinasyon. Hanas kaayo ang mga magtutudlo, ug kon ikaw adunay mga pangutana, ang imong mga magtutudlo ug kaklase makatabang kanimo sa pagtubag niini.

Dawson D., 15 anyos, Idaho, USA

Mas Lig-ong Pagpamatuod



Una, ang Ginoo miingon nga kon duha o tulo ka tawo magpundok diha sa Iyang ngalan, Siya maa-naa kanila (tan-awa sa Mateo 18:20; D&P 6:32). Ang pagbati sa Iyang Espiritu makatabang kanato sa pagpamalandong sa Iyang mga nahimo alang kanato. Ikaduha, kon magtuon sa mga kasulatan nga adunay mga kauban, kita mas makasabut kon unsa ang nasulat. Samtang maminaw sa usag usa, kita makadungog og usa ka butang nga wala nato mismo mabantayi, ug susama usab ang mahitabo sa uban kon kita mopakigbahin sa atong kahibalo. Ikatulo, kon ako motambong sa seminary, ang akong pagpamatuod malig-on. Ang seminary

Ang mga tubag gituyo alang sa pagtabang ug panglantaw, dili isip usa ka opisyal nga mga pamahayag sa doktrina sa Simbahan.

mao ang usa ka oportunidad nga mopakigbahin sa atong mga pagpamatuod ug maminaw sa pagpamatuod sa uban. Kini makatabang kanato nga magpabilin sa saktong dalan.

Dmitri G., 16 anyos, Dnipropetrov'sk, Ukraine

Pagkat-on gikan sa Uban



Kinahanglanon gayud alang kanako ang pagtambong sa seminary. Dili lang ang akong mapahinunguron nga magtutudlo mo-

tudlo ug mopasabut sa mga kamatuoran nga makita sa kasulatan, nakakat-on usab ko og daghan gikan sa among diskusyon sa klase. Ang ubang mga estudyante mopakigbahin sa ilang mga kasinatian sa mga butang nga ilang nakat-unan, ug sila nakatabang kanako nga makabaton og daghang kahibalo sa ebanghelyo ug sa Manluluwas ug sa Iyang Pagula. Dili paigo nga ako-ako lang magtuon, tungod kay ako nakakaplag og mga tubag sa akong mga problema sa mga diskusyon diha sa klase. Makapamatuod ko nga ang seminary adunay mahinungdanon nga bahin sa pagpalambo sa akong pagpamatuod sa tinuod nga Simbahan ni Jesukristo.

Denzel J., 15 anyos, Western Samoa

Mas Daghang Masabtan



Kon mag-inusara ko og tuon sa balaan nga kasulatan, dili kaayo ko malingaw kaysa magtuon nga adunay mga kauban. Dugang pa,

kita makakat-on og makapainteres nga mga ideya sa uban kon kita dungan nga magtuon sa kasulatan. Pinaagi sa seminary nakakat-on ko og daghang makapainteres nga mga istorya, ug mas nakahibalo ko sa background sa kasulatan, nga nakapahimo sa pagtuon nga mas kulbahinam! Nalipay ko nga midesisyon sa pag-apil sa seminary.

Rebecca M., 16 anyos, Schleswig-Holstein, Germany

Kahayag ug Kamatuoran



Kon motambong ko sa seminary, nagtinguha ko sa kahayag ug kamatuoran ug nagsul-ub sa tibuok taming sa Dios (tan-awa sa D&P 27:15–

18). Kana nga taming nakatabang kanako sa pag-ila sa Iyang tingog sa tanang panahon ug dapit. Ang pagbasa sa kasulatan matag adlaw naglig-on sa akong pagtuo ug pagpamatuod ug nagtabang kanako nga magmalig-on sa akong mga pagsulay. Ang pagtambong sa seminary mao ang usa sa labing maayo nga paagi sa pagkakaplag og kahayag ug kamatuoran ug sa pagtuon sa kasulatan ug pagpamalandong.

Nohehi M., 17 anyos, Puebla, Mexico

Tulo ka Rason

Una, tungod kay gusto ko nga magmision, nagtambong ko og seminary. Ang mga misyonaryo kinahanglan mobangon og sayo ug magtuon sa ebanghelyo sa buntag. Ang pagtambong sa seminary nakatabang kanako nga mapalambo ang maayong batasan sa pagmata og sayo. Ikaduha, sa buntag, tin-aw ang atong panghuhuna, mao nga maka-concentrate kita sa atong pagkat-on ug pagtuon. Malaamon nga gamiton ang atong labing maayo nga oras sa adlaw sa pagkat-on kabahin sa Dios. Ikatulo, kon ako-ako lang ang magtuon,

mahimong dili ko makasabut ingon kalalum sa akong magtutudlo. Uban sa iyang paggiya ug pagtutudlo, mas daghan kong makat-unan kaysa ako-ako lang.

H. Chen Yuan, 16 anyos, T'ai-chung, Taiwan

MGA PANALANGIN SA SEMINARY



“Nasayud ko sa gahum nga naggikan sa pag-apil sa mga programa sa seminary ug institute. Kini nakapalambo sa akong kinabuhi, ug nasayud ko nga kini adunay sama nga epekto diha kaninyo. Kini mopanalipod kaninyo aron kamo malayo sa mga pagtintal ug pagsulay sa kalibutan. Adunay talagsaon nga panalangin sa pagbaton og kahibalo sa ebanghelyo. Ug walay laing dapit nga akong nasayran alang sa mga batan-on sa Simbahan sa pag-angkon og espesyal nga kahibalo sa sagradong mga butang gawas lang sa mga programa sa institute ug seminary.”

Elder L. Tom Perry sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, “Receive Truth,” *Ensign*, Nob. 1997, 61–62.

SUNOD NGA PANGUTANA

“Unsaon nako sa pagpasabut sa akong higala ngano ang pagsupak sa balaod sa kaputli dili maayo nga ideya?”

Isumiter ang inyong tubag sa dili pa ang Mayo 15, 2012, sa liahona.lds.org, pinaagi sa e-mail ngadto sa liahona@ldschurch.org, o ipadala ngadto sa:

Liahona, Questions & Answers 5/12
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Ang mga tubag tingali i-edit alang sa gitason o sa pagklaro.

Ang mosunod nga impormasyon ug pagtugot kinahanglan gayud nga ilakip: (1) kompleto nga pangalan, (2) petsa sa pagkatawo, (3) ward o branch, (4) stake o district, (5) inyong sulat sa pagtugot, ug, kon kamo ubos sa 18 anyos, ang sulat sa pagtugot sa inyong ginikanan (ang e-mail mahimong madawat) aron sa pagmantala sa inyong tubag ug litrato.

Nganong Seminary?

APIL SA SEMINARY


"Ang Seminary makatabang kaninyo nga makasabut ug mosalig sa mga pagtulun-an ug Pag-ula ni Jesukristo. Inyong mabati ang Espiritu sa Ginoo samtang kamo nagkat-on nga maganahan kaayo sa mga kasulatan. Kamo makaandam sa inyong kaugalingon alang sa templo ug sa pagserbisyo og misyon.

"Mga batan-on, mohangyo ko kaninyo sa pag-apil sa seminary. Pagtuon sa inyong kasulatan matag-adlaw. Paminaw pag-ayo sa inyong mga magtutudlo. Gamita ang inyong nakat-unan sa mainampoong paagi."

Presidente Thomas S. Monson,
"Participate in Seminary [Apil sa Seminary]," seminary.lds.org.

Sa inyong hunahuna unsa kaha ang pinakaimportante nga butang nga maangkon sa usa ka estudyante gikan sa seminary ug institute? Sa dihang gipangutana ang Commissioner sa Church Educational System, si Elder Paul V. Johnson sa Seventy, sa usa ka grupo sa mga estudyante sa seminary niining sama nga pangutana, gitubag niya nga ang pinakaimportante nga butang nga inyong maangkon mao ang "tinuoray nga pagpamatuod nga si Jesus mao ang Kristo. Ang pagsabut nga ang *tinuod* nga kahibalo mao ang espiritwal nga kahibalo. Kini naggikan sa Espiritu Santo ngadto sa atong indibidwal nga kalag. Kana mao ang labing gamhanan nga kamatuoran, ang labing gamhanan nga butang nga maangkon gikan sa seminary ug institute. Dili lang kini makapausab sa inyong nahibaloan; kini makapausab kon si kinsa kamo, ug makausab kini sa inyong panglantaw sa kalibutan. Ug kana nga matang sa mas taas nga edukasyon makatabang nga makompleto ang inyong ubang edukasyon" ("A Higher Education," *New Era*, Apr. 2009, 15).

Si Elder Johnson mao ang usa sa daghang mga General Authority nga namulong kabahin sa talagsaong mga panalangin nga maangkon sa pagtambong sa seminary ug institute. Busa kon kamo mahibulong nganong kinahanglan mo nga motambong sa seminary, ania ang dugang pa nga maayong mga rason gikan sa mga propeta ug apostoles.



PAGTUKOD OG PUNDASYON ALANG SA KALIPAY UG KALAMPUSAN

"Ang mga programa sa seminary makatabang kanimo isip batan-ong lalaki o babaye sa pagtukod og pundasyon alang sa kalipay ug kalampusan sa kinabuhi."

Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, "Karon Mao ang Panahon sa Pagserbisyo og Misyon!" *Liahona*, Mayo 2006, 88.





PAGKAT-ON SA MGA KAMATUORAN SA EBANGHELYO

“Nanghinaut ko nga ang matag lalaki ug babaye makatambong og seminary, tungod kay didto sila makakat-on og daghang kamatuoran sa ebanghelyo. Ang seminary mao ang dapit diin sila makakat-on sa mga sumbanan kon unsa ang angay nilang buhaton, ug sila mag-misyon.”

Presidente Spencer W. Kimball (1895–1985), “President Kimball Speaks Out on Being a Missionary,” *New Era*, Mayo 1981, 49.

HATAGI KINI OG PRAYORIDAD

“Mga estudyante, kon ang inyong mga mithi matarung, dili kamo magduhaduha nga dili mo-enroll og elective class nga mahimong makalingaw imbes nga klase sa instruksyon nga mohiusa sa pinaka pundasyon sa kinabuhi. Dayon, kon ma-enroll na, pagtambong, pagtuon, ug pagkat-on. Awhaga ang inyong mga higala nga mobuhat sa susama usab. Dili gayud kamo magmahay niini; isaad ko kini kaninyo.”

Presidente Boyd K. Packer, Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, “Agency and Control,” *Ensign*, Mayo 1983, 67.



PAGDAPIT OG MGA PANALANGIN SA INYONG KINABUHI

“Mapasalamaton ko sa sistema sa seminary ug programa sa institute sa Simbahan. Awhagon ko ang matag estudyante sa high school sa pagpahimulos sa programa sa seminary. Ang inyong kinabuhi mas mapanalanginan kon buhaton kini ninyo.”

Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008), “Excerpts from Recent Addresses of President Gordon B. Hinckley,” *Ensign*, Dis. 1995, 67.

DISKOBREHA ANG TULO KA BUTANG NGA MAHIMO SA SEMINARY

“Adunay tulo ka mga gamhanang butang nga mahimo sa seminary. Una, mahiusa niini ang mga batan-on nga adunay susama og mga mithi. Ang mga kabatan-onan ganahang makig-uban sa mga adunay susama kanila og pagtuo ug nahigugma sa mga kasulatan. Ikaduha, mapundok ang mga kabatan-onan uban sa usa ka magtutudlo nga adunay pagpamatuod, ug ilang mabati ang kainit niini sa higayon nga kini ipaambit. Ikatulo, ang seminary modasig sa mga batan-on nga mainteresado sa mga kasulatan.”

Presidente Henry B. Eyring, Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan, “Usa ka Pagtuki mahitungod sa Pagtuon sa Kasulatan,” *Liahona*, Hulyo 2005, 11.

MAMAHIMONG GRADUWADO SA SEMINARY

“Pagtambong kanunay sa seminary ug mamahimong graduwado sa seminary. Ang instruksyon sa seminary mao ang usa sa pinakaimportante nga espirituhanong kasinatian nga masinati sa usa ka batan-ong lalaki [ug babaye].”

Presidente Ezra Taft Benson (1899–1994), “To the Youth of the Noble Birthright,” *Ensign*, Mayo 1986, 44; “To the Young Women of the Church,” *Ensign*, Nob. 1986, 82.



LITRATO NI SPENCER W. KIMBALL SA MAAAYONG KABUBUTON SA LDS CHURCH ARCHIVES





SEMINARY diha sa Kalasangan sa Ecuador

Sa usa ka hilit nga lasang, ang seminary nakahimo og dakong kalainan alang nining mga kabatan-onan.

Ni Joshua J. Perkey

Mga Magasin sa Simbahan

Sa silangan sa Quito, Ecuador, lapas sa mga bulkan ug sa Andes Mountains, ang mga agianan dulhugon kaayo paingon sa lasang sa Amazon. Didto makakita kamo og baga nga kakahayon, abundang mga sapa, mga unggoy, mga toucan, ug gani pink nga mga dolphin.

Makita usab ninyo ang siyudad nga ginganlan og Puerto Francisco de Orellana. Layo kaayo kini, hinoon, ang tanan sa Ecuador layo. Kinse ka tuig ang milabay, adunay pipila lang ka tawo sa dapit. Apan ang pagdiskobre sa petroleum nakapadaghan sa industriya, mga tawo nga nangita og trabaho, ug mga miyembro sa Simbahan.

Seminary diha sa usa ka Gamay nga Branch

Pipila sa mga batan-on, sama ni Oscar R., mga miyembro na sa dihang gitukod ang branch, apan kadaghanan bag-ong mga kinabig. Ug adunay kadasig sa ilang mga kasingkasing. “Kami lig-on,” miingon si Oscar.

Niadtong Septyembre 2010, usa lang ka tuig human kini natukod, gisugdan sa branch ang programa sa seminary. “Sa dihang nagsugod pa lang mi og pundok mga pipila ka tuig ang milabay,” miingon si Oscar, “gamay lang mi.

Ako ra ang batan-on.

Apan nagpadayon

mi sa pagtubo. Sa wala madugay aduna mi 6, dayon 10, ug karon mas daghan pa nga mga batan-on.”

Tungod kay pipila sa mga batan-on moeskwela sa buntag ug ang uban sa hapon, sila nag-organisar og duha ka eskedyul sa klase sa seminary—usa sa buntag gikan alas-8 hangtud alas-9 ug usa sa hapon sa alas-4:30 hangtud alas-5:30.

Mahimong dili kaayo daghan ang batan-on sa programa, apan alang niadtong mga batan-on nga mitambong, ang seminary nakapausab sa ilang kinabuhi.

Nganong Motambong?

“Ang seminary usa ka dako nga panalangin alang kanako,” miingon si Luis V., bag-o nga kinabig. “Kini nakatabang sa pag-andam kanako nga mahimong maayo nga misyonaryo. Nag-atubang ko og daghang mga hagit ug tintasyon sukad nga namiyembro ko sa Simbahan, apan nakahimo ko nga magpabiling malig-on tungod kay nasayud ko nga ang akong gibuhat sako.”

Ug dili lang si Luis ang mibati ni-ana. “Bag-o lang ko nga namiyembro sa Simbahan,” miingon si Ariana J., “apan kanunay kong motambong og seminary sukad gibunyagan ko. Malipayon ko nga motambong tungod kay nagkat-on ko og daghang tinuod nga mga butang kabahin sa ebanghelyo ni Jesukristo nga mipuno og paglaum sa akong kasingkasing ug panabut sa akong hunahuna.

Ang seminary naglig-on sa mga batan-on sama kanila sa Ecuador, kadaghanan kanila mga bag-ong kinabig.



Ang pagtambong sa seminary nakapalig-on ni Ariana sa ebanghelyo. “Alang kanako, usa ka panalangin nga mahimong kabahin niining mga klase,” miingon si Ariana. “Kini nakapalig-on sa akong espiritu ug nakatabang kanako sa pagpangandam aron sa umaabut ako mahimong maayo nga asawa, inahan, lider sa Simbahan, ug tingali usa ka full-time nga misyonaryo.”

Ang igsoong lalaki ni Ariana, si



Gerardo, susama og gibati. “Mapasalamaton ko tungod kay ang seminary nahimong importante nga bahin sa akong kinabuhi,” siya miingon. “Kini nag-andam kanako nga moserbisyo og misyon sa umaabut nga adlaw. Didto nakakat-on ko sa plano sa kaluwasan nga giandam sa Dios alang kanako. Ang matag klase nga akong gitambongan naghatag kanako og paglaum nga ako makapanunod sa celestial nga gingharian ug naghatag kanako og kasiguradoan nga akong nadawat ang ebanghelyo ni Jesukristo.

Si Gerardo usahay kapuyon kaayo atol sa klase. Iya unang ihatud ang iyang manghud nga lalaki sa eskwelahan ug mobalik dayon sa balay aron kuhaon ang iyang igsoong babaye aron sila makatambong sa seminary. Apan ok ra ni alang kaniya.

“Kining tanan bag-o alang kanako, apan puno ko kaayo sa

kalipay,” miingon si Gerardo. “Nasayud ko nga anaa ko sa saktong dalan nga maghatag kanako og oportunidad nga makita pag-usab ang akong Amahan sa Langit. Ang Espiritu Santo naghatag kanako niining kasiguradoan. Kinahanglan lang ko nga maningkamot ug molahutay hangtud sa katapusan.”

Dili Angay nga Makulbaan

Alang kang Walter A., ang seminary sa sinugdanan medyo kulba. “Nakulbaan ko sa unang higayon nga mitambong ko,” miingon siya. “Apan pagsulod na nako sa klase, mibati ko nga espesyal tungod kay nabati nako ang gugma nga inyong bation kon kamo magtuon sa kasulatan. Ug inig biya nako, nalig-on ko uban sa kalipay diha sa akong kasingkasing sa akong nakat-unan. Usa sa dakong panalangin sa Langitnong Amahan alang sa kabatan-onan mao ang seminary.”

“Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nakapausab sa akong kinabuhi,” miingon si Abel A., kinsa nangandam nga mag-misyon. “Nagkat-on ko sa mga pagtulun-an sa mga propeta. Nahigugma ko ni Joseph Smith. Siya maisugon sa pagpahinabo sa Pagpahiuli sa tinuod nga Simbahan bisan pa sa tanang mga problema nga gihatag niini ngadto kaniya. Gusto kong magmaisugon sama kaniya.”

Daghang mga batan-on ang nag-sakripisyo aron makatambong sa

seminary. Dili kini sa kanunay sayon, apan alang sa kabatan-onan sa Puerto Francisco de Orellana, Ecuador, angay lang ang pagpaningkamot.

“Kon maghunahuna ko kabahin sa pagpadayon sa unahan, sama sa gisulti diha sa kasulatan,” mipasabut si Abel, “sa akong hunahuna kini nagpasabut sa paghan-ay sa atong mga prayoridad sa kinabuhi. Ang seminary usa niini. Ingon nga kini nakapausab sa akong kinabuhi, kini makausab gihapon sa ubang mga batan-on.”

Bisan sa pinakalayo nga lasang sa Ecuador, ang Simbahan ni Jesukristo ug ang programa niini sa seminary alang sa kabatan-onan naglambo ug nag-usab sa mga kinabuhi niadtong motugot niini. ■



UNSA ANG SUNOD HUMAN SA SEMINARY?

Ang paggradwar sa seminary dili mao ang katapusan sa inyong relihiyoso nga mga pagtuon. Adunay usa ka talagsaon nga butang nga giandam gihapon alang kaninyo.

Ni David A. Edwards

Mga Magasin sa Simbahan

Sa seminary nagtuon kamo sa mga kasulatan ug tingali naka-himamat sa inyong mga kaedad sa kanunay. Mobati kamo nga gi-welcome, ug mabati ninyo ang Espiritu. Busa kon nakompleto na ninyo ang seminary, kini ba nga mga kasinatian nahuman na? Wala pa gayud.

Ang sunod nga lakang mao ang programa sa institute sa Simbahan, ug maganahan kaayo mo niini. Bisan kon moeskwela ka sa kolehiyo o dili, makapadayon kamo sa pagkat-on sa ebanghelyo, pagpangandam sa misyon ug kaminyoon sa templo, ug pagpakigbahin sa mga kasinatian uban sa inyong mga kaedad.

Ania ang pipila ka tubag sa nag-unang mga pangutana kabahin sa institute. Makakita kamo og dugang sa institute.lds.org.

Unsa ang institute?

Ang institute naglangkob sa mga klase sa pagtuon sa ebanghelyo, lakip ang mga klase sa kasulatan, pagtulun-an sa mga propeta, ug pagpangandam sa misyon o pagminyos sa templo. Sa ubang mga institute makapili kamo gikan sa daghang mga klase.

Kinsa ang makatambong?

Tanang young single adult giawhag gayud sa pagtambong sa mga klase sa institute. Bisan kinsa—minyo o batan-on—nag-edad og 18 hangtud 30 makatambong.



MGA KASAYURAN KABAHI SA INSTITUTE

Gidaghanon sa mga estudyante: sobra sa 350,000

Gidaghanon sa mga lokasyon: sobra sa 2,500

Gidaghanon sa mga kurso nga anaa: 15 ka nag-unang mga kurso, ug aduna pay pipila ka opsyonal nga mga kurso

Unang institute: Moscow, Idaho, USA (1926)

Unang institute gawas sa U.S. ug Canada: Mexico (1959)

Katuyoan sa institute: Pagtabang sa mga young adult nga makasabut ug makasalig sa mga pagtulun-an ug Pag-ula ni Jesukristo, makasarang sa mga panalangin sa templo, ug makaandam sa ilang kaugalingon, sa ilang mga pamilya, ug sa uban alang sa kinabuhing dayon uban sa ilang Amahan sa Langit.

Asa ko makakita sa institute?

Ang ubang mga dapit adunay mga institute building duol sa mga kolehiyo ug unibersidad. Sa ubang mga dapit ang mga klase pagahimoon sa mga building sa Simbahan o sa ubang mga dapit. Kontak ang inyong bishop o presidente sa branch aron makat-on kabahin sa programa sa institute sa inyong dapit, o adto sa institute.lds.org aron makakita sa institute nga duol kaninyo.

Nganong kinahanglang moeskwela ko og institute?

Si Presidente Thomas S. Monson miingon: “Himoa nga usa ka prayoridad ang pag-apil sa institute. . . . Hunahunaa kini. Makabaton kamo og mga higala, ang Espiritu mabati, ug ang pagtuo malig-on. Mosaad ko kaninyo nga samtang moapil mo sa institute ug makugihong magtuon sa kasulatan, molambo ang inyong gahum sa paglikay sa tintasyon ug sa pagdawat og direksyon sa Espiritu Santo sa tanan ninyong gibuhar” (institute.lds.org, Abr. 21, 2009). ■



2 Timoteo 3:16-17

Si Apostol Pablo mitudlo sa unsang paagi nga ang mga kasulatan nakapanalangin sa atong kinabuhi.



Tibuok nga Kasulatan

“Kon kita gustong makigsulti sa Dios, mag-ampo kita. Ug kon kita gusto nga Siya makigsulti kanato, mosiksik kita

sa mga kasulatan; kay ang Iyang mga pulong gisulti pinaagi sa Iyang mga propeta. Unya siya dayon motudlo kanato samtang kita maminaw sa mga pag-aghat sa Balaang Espiritu.

“Kon kamo wala makadungog sa Iyang tingog nga misulti karong bag-o pa, balik ngadto sa mga kasulatan nga morag primero pang nakakita ug primero pang nakadungog. Sila mao ang atong espiritwal nga sumpay sa atong kinabuhi.”

Elder Robert D. Hales sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, “Balaan nga mga Kasulatan: Ang Gahum sa Dios alang sa Atong Kaluwasan,” *Liahona*, Nob. 2006, 26–27.

Maayong Buluhaton

Unsa nga mga matang sa maayong buhat nga ang mga kasulatan nagtabang kaninyo nga buhaton? Ania ang pipila nga mas klaro. Makahunahuna pa kamo og dugang? Isulat kini sa inyong journal.

- Pagserbisyo isip full-time nga misyonaryo
- Pagtuman sa mga calling sa Simbahan (sama sa kapangulohan sa korum ug klase)
- Pagtudlo sa ebanghelyo
- Pagpamatuod
- Pagpakigbahin sa ebanghelyo
- Pagtubag sa mga pangutana sa mga higala kabahin sa Simbahan

Pagpanul-id

Ang orihinal nga pulong sa Griyego nga gigamit sa Biblia literal nga nagpasabut “sa pagpatarung.” Busa ang kasulatan makatabang sa pagtul-id kaninyo ug pagsubay sa higpit ug pig-ot nga dalan (tan-awa sa 2 Nephi 9:41).

16 Ang tibook nga Kasulatan gi-bugna sa Dios, ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto sa pagkamatarung:
17 Aron ang tawo sa Dios mamahingpit, nga maandam sa bug-os alang sa tanang maayong buhat.

Pagpamadlong

Pagpamadlong—pag-dili, pagpanton, o pag-pangasaba, o pagkorihir, kasagaran sa mabinatong paagi.

Masinangkapan

Masinangkapan—giandam, gihatagan.



Doktrina

“Ang tinuod nga doktrina, unya nasabtan, mopausab sa mga kinaiya ug pamatasan. Ang pagtuon sa mga doktrina sa ebanghelyo mas dali

nga makapalambo sa pamatasan kay sa pagtuon bahin sa pamatasan aron mapalambo kini.”

Presidente Boyd K. Packer, Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, “Ayaw Kahadlok,” *Liahona*, Mayo 2004, 79.

Mubo nga sulat sa editor: Kini nga pahina wala himoa nga kinatibuk-ang pagpasabut sa pimili nga bersikulo sa kasulatan, kini usa lamang ka punto sa pagsugod sa inyong kaugalingon nga pagtuon.



AYAW OG KAHAGSA

Likayi ang dagkong mga problema pinaagi sa pagsulbad sa gagmayng mga problema karon.

Ni Adam C. Olson

Mga Magasin sa Simbahan



MGA ESPIRITUHANONG PAGSUSI

“Kinahanglan kitang mopahigayon og regular nga espirituhanon nga pagsusi

sa atong kaugalingon sa pagdeterminar sa mga dapit diin kita kinahanglan nga molambo.

“Kasagaran atong mabatyagan kining gagmay nga mga sayop uban sa tabang sa Espiritu Santo. . . . Kinahanglan kita nga maminaw pag-ayo sa unsay gidasig kanato sa Espiritu, mga lider sa Simbahan, hinigugma, kauban sa trabaho, ug mga higala.”

Elder Marcos A. Aidukaitis sa Seventy, “Honesty in the Small Things,” *Ensign*, Sept. 2003, 30.

Si Andrei ganahan kaayo og eroplano sukad sa bata pa siya. Samtang daghan ang nagdamgo nga makapalupad og eroplano, ang tumong ni Andrei dili ang makapalupad; ang iyang interes anaa sa pagmintinar. Kining 16 anyos nga gikan sa Romania nag-eskwela aron mahimong mekaniko sa eroplano.

Sa Romania ang mga batan-on makapili nga moeskwela og high school aron mangandam para sa kolehiyo o sa trade school. Tungod kay gusto kaayo ni Andrei ang mga eroplano, ang iyang desisyon sa pag-eskwela sa aviation trade school sayon ra.

Ang mga aircraft mechanic dili lang moayo og guba nga mga eroplano. Usa sa pinakaimportante nga butang nga ilang buhaton mao ang pagsusi ug pagmintinar sa mga eroplano aron kini dili maguba. Kanunay nilang susihon ang tanan sa eroplano, gikan sa palabang hangtud sa mga landing gear ug ang tanang piyesa.

“Lisud pangitaon ang gamayng problema nga makapahagsa sa eroplano,” miingon si Andrei. “Apan ang pagpangita niini mas sayon kaysa pag-assemble pag-usab og tibuok eroplano.”

Ang pagsunod sa regular nga eskedyul sa pagmintinar ug ang dili gyud paglaktaw niini importante kaayo—alang sa mga eroplano ug sa mga miyembro sa Simbahan—aron mahibaloan ug makorihian ang mga problema sa dili pa mabutang sa peligro ang kinabuhi sa mekanikal o espiritwal nga paagi.

Pagmintinar sa Espiritwal

Si Andrei nagpuyo sa Bucharest, usa ka siyudad nga adunay hapit duha ka milyon nga mga tawo. Hinoon, ang Simbahan bag-o pa lang sa Romania, ug adunay igo lang nga mga miyembro sa Bucharest alang sa duha ka branch. Si Andrei ug iyang pamilya nagpuyo layo sa ubang mga miyembro sa ilang branch. Si Andrei nakabati sa pagtintal sa kalibutan palibut kaniya sa eskwelahan ug diha sa iyang mga higala. Siya nasayud kon unsa ka sayon nga mahagsa—naghisgut sa espirituhanon nga paagi—kon dili siya kanunay magmintinar sa espiritwal nga paagi.

Ang kinabuhi mahimong puno sa mga buluhaton [hectic]. Lakip sa panahon nga gigahin ni Andrei sa pagtuon, pagdula og football, ug pag-computer, naggahin siya og panahon sa pag-ampo, pagpuasa, pagtuon sa kasulatan, ug pagtuman sa iyang mga responsibilidad isip priest. Siguraduon usab niya sa “pagtambong” sa seminary, nga iyang buhaton diha sa internet tungod sa kalayo.

Ang pagbuhat niining mga butanga kabahin sa regular nga espirituhanon pag-mintinar nga nakatabang sa pag-ila ug pagkorihir sa mga kahuyang sa dili pa kini mopadulong sa makuyaw nga espirituhanon pagkahagsa.

“Adunay mga butang nga kinahanglang regular ninyong buhaton—himoon nga batasan,” siya miingon. “Ayaw lang pasagdai ang kinabuhi.”

Mga Espirituhanong Pagkahagsa

Si Andrei nakakat-on nga kon kita dili kanunay mobuhat sa espirituhanon nga pagmintinar, ang mga pwersa sama sa stress o pagpamugos sa kaedad makapahuyang sa atong pagbuntog sa tintasyon. Kon kana mahitabo, dili madugay mawala ang atong direksyon, kontrol, ug sa katapusan ang atong espirituhanon nga gahum.

Sama sa eroplano nga mapalyar mahagsa sa hinay-hinay, kon kita makasala, mawala ang atong espirituhanong gahum ug mahagsa sa hinay-hinay, mapalayo ang atong kaugalingon sa langit ug sa dili madugay espirituhanon nga mahagsa.

Samtang posible nga ang Pag-ula sa Manluluwas makapabalik kanato pag-usab human nga kita mahagsa, mas maayo nga mosalig sa Iyang gahum sa pagtabang kanato sa pag-sulbad sa problema samtang gamay pa—sa dili pa kini mahimong hinungdan sa espirituhanong pagkadaut.

Ang Kakuyaw sa Paglaktaw

Wala gayud maghunahuna si Andrei sa paglaktaw sa mekanikal nga pagmintinar sa eroplano. Ang paglaktaw dili opsyon. “Adunay mga balaod kabahin niana,” siya miingon. Apan kon iyang *buhaton* nga molaktaw bisan—kausa lang—iyang gi-angkon nga “siguro wala ray dautang mahitabo.”

Tingali ang pinakadako nga problema sa paglaktaw dili nga ang eroplano mahagsa diha-diha dayon apan dili dayon makita ang resulta sa



paglaktaw. “Kon walay dautang ma-hitabo kon molaktaw karon, mas dali kong matintal nga molaktaw ugma,” siya miingon.

Kon kanunay nga laktawan ang pagmintinar, ang pwera ug mga stress diha sa eroplano—o ngari kanato—maoy hinungdan nga adunay maguba sa dili madugay. “Sa katapusan kita mahagsa,” siya miingon.

Mao kana ang rason nganong ang Ginoo naghatag kanato og mga balaod kabahin sa regular nga espirituhanong pagmintinar. “Magtigum [sa Simbahan] *kanunay*” (3 Nephi 18:22; emphasis gidugang). Mag-ampo sa *kanunay* (tan-awa sa 3 Nephi 18:19). *Makugihong* magsiksik sa kasulatan

(tan-awa sa 3 Nephi 23:1–5). “Hi-moa ang hiyas modayandayan sa inyong mga hunahuna nga *walay paghunong*” (D&P 121:45; emphasis gidugang). Bisitaha ang templo *kanunay*.¹

Ang pagsunod niadtong mga balaod ug pagbuhat sa regular nga espirituhanong pagmintinar maka-padayon kanato sa pagpakabuhi nga ensakto.

“Ang eroplano gihimo aron makalupad, mahilayo sa kalibutan,” miingon si Andrei. “Kini mao ang gusto sa Langitnong Amahan alang kanato. Uban sa regular nga pagmintinar, luwas kita nga makaadto asa nato gusto—balik sa langit.” ■

MUBO NGA SULAT

1. Tan-awa sa Thomas S. Monson, “Ang Balaan nga Templo—ang Suga sa Kalibutan,” *Liahona*, Mayo 2011, 92.

“Susiha ang inyong kaulingon sa pagsuta kon kamo nagapadayon ba sa inyong pagtuo” (2 Mga Taga-Corinto 13:5).

TSIKLIST SA ESPIRITUHANONG PAGMINTINAR

Ang mga mekaniko sa eroplano sa kasagaran adunay tsiklist sa mga butang nga kina-ahanglan nilang susihon sa kanunay. Ang mga lider sa Simbahan nagsugyot kanato sa pagpahigayon og kanunay nga espirituhanon nga pagsusi.¹ Ania ang pipila ka mga pangutana nga makatabang kaninyo sa pagsusi sa inyong espirituhanong kahimsog matag karon ug unya. Kon kamo adunay mga kabalaka sa inyong mga tubag, pakig-istorya sa inyong mga ginikanan o bishop o presidente sa branch.

- Nag-ampo ba ako sa kanunay ug kinasingkasing?
- Nagbusog ba ako sa pulong sa Dios diha sa kasulatan ug sa mga pagtulunan sa buhing mga propeta?
- Nagbalaan ba ako sa adlaw nga Igpapahulay ug nagtambong sa kanunay sa mga miting sa Simbahan?
- Nagpuasa ug nagbayad ba ko sa akong ikapulo ug mga halad nga kinasingkasing?
- Andam ba ako nga mopasaylo sa uban?
- Nangita ba ko sa kanunay og paagi sa pagserbisyo sa uban?
- Naghinumdom ba ko kanunay sa Manluluwas ug nagsunod sa Iyang panig-ingnan?
- Naghimo ba ko nga malimpyo kanunay ang akong panghunahuna ug pinulungan?
- Nagmatinuoron ba ko sa tanang butang?
- Nagtuman ba ko sa Pulong sa Kaalam?

MUBO NGA SULAT

1. Tan-awa sa Joseph B. Wirthlin, “True to the Truth,” *Ensign*, Mayo 1997, 17.

PAGPAMALANDONG SA MGA KASULATAN

Tuguti ang seminary nga makapausab kaninyo.

(Tan-awa sa 1 Nephi 19:23.)



PAGHULAGWAY SA UTRATO PINAAGI NI CARY HEINRE; SI LEHI UC ANG IVANG KATAWHAN MIABUT SA YUTA MGA SAAD, NI ARNOLD FRIBERG © 1951 IRI; GIBUNTOG NI NEPHI ANG IVANG MASINUPAKONG IGSOONG MGA LALAKI, NI ARNOLD FRIBERG, SA MAAYONG KABUBUTON SA CHURCH HISTORY MUSEUM; SI ABINADI SA ATUBANGAN NI HARING NOAH, NI ARNOLD FRIBERG © 1951 IRI

Panahon sa Pag-istoryahanay

“Tahuron nako ang akong mga ginikanan ug mohimo sa akong bahin sa pagpalig-on sa akong pamilya” (Ang Akong mga Sumbanan sa Ebanghelyo).

Ni Hilary Watkins Lemon

Gibase sa usa ka tinuod nga istorya

Sige, tanan! Mag-istoryahanay na ta,” mitawag si Mama.

Si Josie tibuok adlaw naghinam-hinam sa panahon sa pag-istoryahanay. Matag gabii, sila si Josie ug ang iyang duha ka manghud nga lalaki, sila si Ben ug Wes, magpundok sa sala uban ni Mama ug Papa aron mag-istoryahanay kon unsay nahitabo kanila.

Karong gabii si Papa misaad nga iyang tabangan si Josie sa pagpraktis sa iyang script alang sa mga pahibalo sa buntag. Ang pagbasa sa mga pahibalo sa buntag usa ka espesyal nga pribilehiyo sa eskwelahan ni Josie. Inigka-ugma si Josie motugtug og gamay nga bahin sa iyang paborito nga kanta ug ipadungog pinaagi sa mga speaker sa eskwelahan ug mogamit sa mikropono sa pagpahibalo sa mga kalihokan sa adlaw ug menu sa paniudto.

Si Josie midagan paingon sa sala, naghinam-hinam sa pagpraktis sa iyang script.

“Ania na ang atong sikat nga tig-anunsyo!” Miingon si Papa sa dihang miambak tapad kaniya si Josie. “Unsa ang imong gibati para ugma?”

“Naghinam-hinam ko apan

gikulbaan og gamay. Nahadlok ko nga masayop sa atubangan sa tibuok eskwelahan,” miingon si Josie.

“Mao kana nga magpraktis ta,” miingon si Papa. “Busa padayon ug basaha ang imong script, ug mamina ko sa mga parte nga angayang palambuon.”

“Salamat, Pa,” miingon si Josie.

Giribyu nila ni Papa ang script makadaghan nga wala na maihap ni Josie kon kapila. Dayon mibarug si Josie ug gipasundayag ang iyang script sa katapusang higayon alang sa iyang pamilya. Si Mama ug Papa miabiba. Miapir si Ben kaniya, ug si Wes mipahiyom ug mipakpak sa iyang kamot.

Si Josie natulog nga malipayon ug masaligon.

Pagkaugma maayo ang nahitabo sa tanan. Bisan tuod siya gikulbaan,

si Josie mipahiyom sa dihang iyang nadungog sa mga speaker sa eskwelahan nga gitugtog ang iyang musika. Siya nalipay nga siya naka-praktis sa script uban ni Papa, ug gibasa niya kini sa hinay-hinay ug klaro nga walay sayop.

“Maayo kaayo nimo nga pagkabuhat,” miingon si Mrs. Blake, ang assistant principal.

Pagkahuman sa mga klase, si Josie milinya para sa bus. Usa ka magulang nga lalaki milingi ug nangutana, “Ikaw ba ang babaye nga mibasa sa mga pahibalo ganiha?”

Mipahiyom si Josie. “Oo,” siya miingon.

“Nganong gipili nimo kadto nga kanta?” nangutana ang lalaki. “Bati kaayo kadto nga kanta. Imo gyung giguba ang mga pahibalo sa buntag.” Dayon gitawag siya og ngil-ad



nga ngalan ug gikataw-an sa lalaki uban sa iyang mga higala.

Naglingkod si Josie nga nag-inusara sa atubangang lingkuranan sa bus. Nagguol siya pag-ayo.

Sa dihang miabut si Josie sa balay, iyang nakit-an si Mama nga nakigdula ni Wes.

“Ma, nasayud ko nga dili pa panahon sa pag-istoryahanay, apan naghunahuna ko kon mahimo ba nga mag-istoryahanay ta karon,” miingon si Josie.

“Siyembre, Josie,” miingon si Mama. “Unsay nahitabo? Nasayop ka ba sa mga pahibalo sa buntag?”

“Wala,” miingon si Josie. “Ang tanan maayo kaayo. Maoy akong pagtuo, hangtud usa ka batang lalaki miingon kanako nga mipili ko og bati kaayo nga kanta. Gitawag usab ko niya og ngil-ad nga ngalan.”

Gipaphaan ni Mama ang salug duol kaniya. Miduol si Josie ug

milingkod. Gigakos siya pag-ayo ni Mama. Giistoryahan nila ni Josie ug Mama ang tanang nahitabo niana nga adlaw, lakip ang pagdayeg ni Gng. Blake.

“Nagguol ko nga ang batang lalaki ug iyang mga higala dili mahigalaon kanimo,” miingon si Mama. “Apan morag ang mga tawo nga imong gitahud, sama ni Gng. Blake, nahimuot pag-ayo sa imong pagbasa sa mga pahibalo. Si Papa ug ako mapasigarbuhon kanimo. Nagkugi ka pag-ayo, ug kini nagantihan!”

Gigakos ni Josie pag-usab si Mama. “Salamat, Ma,” miingon si Josie. “Arang-arang na ang akong gibati.” Si Josie nalipay nga bisan unsang panahon mahimong panahon sa pag-istoryahanay. ■



“**W**alay laing mas importante ngadto sa relasyon tali sa mga sakop sa pamilya gawas ang bukas, matinuoron nga komunikasyon.”

Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, “Like a Flame Unquenchable,” *Liahona*, Hulyo 1999, 103.





KAUBAN NGA MAG-ISTORYAHANAY

Ania ang pipila ka mga sugyot sa pagpahigayon og “panahon sa pag-istoryahanay” sa inyong pamilya.

- Hangyoa ang inyong ginikanan sa paggahin og pipila ka minuto

matag adlaw nga mag-istoryahanay ang inyong pamilya. Kini mahimong atol sa pagpangaon o sa piho nga oras sa adlaw.

- Siguradoa nga ang tanan makapuli-puli sa pag-istorya

ug pagpaminaw. Ang tanan iapil!

- Pagmatinahuron sa mga opinyon sa mga sakop sa pamilya. Siguradoa nga ang tanan mobati nga ang iyang gisulti importante.

MGA DULA SA PAG-ISTORYAHANAY

Nanginahanglan og pipila ka mga ideya alang sa panahon sa pag-istoryahanay? Sulayi kini nga mga dula:

Beanbag Toss: Kon ang inyong pamilya daghang sakop o naglisud sa pagpuli-puli, gamit og beanbag aron mahibaloan kon kinsang turno nga mosulti. Human og sulti sa tawo nga may beanbag, ipasa ang beanbag sa laing sakop sa pamilya aron siya may higayon nga makasulti.

Tig-interbyu: Pagtinagurha ug pagpuli-puli nga magpakaaron-ingnon nga mga tig-interbyu. Paghunahuna og pipila ka mga pangutana alang sa inyong paris ug dayon pangutan-a siya. Gani mahimo kamong mogamit og tinuod nga mikropono o sound recorder alang sa mga interbyu.

Unsa ang Inyong Buhaton? Pagpuli-puli sa pagpangutana sa inyong pamilya sa lain-laing mga pangutana nga nagsugod og “Unsa ang inyong buhaton . . . ?” Pipila sa mga ehemplo mao ang “Unsa ang inyong buhaton kon kamo mawala?” ug “Unsa ang inyong buhaton kon makaadto mo sa bisan asa nga dapit sa kalibutan?”



MGA TABANG ALANG SA MGA GINIKANAN: PAGGAHIN OG PANAHON SA TAGSA-TAGSA

Bisan kon makalingaw nga mag-istorya isip pamilya, importante usab alang sa mga ginikanan ug mga bata nga mogahin og panahon sa tagsa-tagsa. Pahimusli ang mga higayon sa adlaw sa tinagsa-tagsa nga pakig-istorya sa inyong mga anak. Dapita ang usa ka bata sa pagtabang kaninyo sa pagkompleto sa buluhaton sa balay, mokuyog ninyo sa pagpamalit, o makig-istorya kaninyo sa inyong kwarto sulod sa pipila ka minuto. Bisan pipila lang ka mubong panahon makahatag na og makahuluganon nga pag-istoryahanay.



Iyang Gibugto ang mga **HIGOT SA KAMATAYON**



Ni Elder Patrick Kearon
Sa Seventy

“Sila nakaangkon og kinabuhi nga dayon pinaagi ni Kristo, kinsa mi-bugto sa mga higot sa kamatayon” (Mosiah 15:23).

Usa ka gabii sa dihang gag-may pa ang among mga anak, kami nagbasa sa kasulatan isip pamilya. Kami nagbasa kabahin sa Manluluwas ug naghis-gut nga Siya wala

gayud makahimo og sayop.

Nianang pagka-gabii gipakatulog sa akong asawa ang among tres angs nga anak nga babaye, si Susie. Si Susie mitan-aw sa iyang inahan ug miingon, “Ma, si Jesus nakahimo og sayop.”

“Unsay buot nimo nga ipasabut?” nangutana ang iyang inahan.

“Nakabugto Siya og usa ka butang,” miingon si Susie.

Ingon og naglibog, ang iyang inahan nangutana, “Unsa ang Iyang gibugto?”

“Gibugto ni Jesus ang mga higot sa kamatayon,” miingon si Susie.

Ang akong asawa nakaamgo nga siya ug si Susie nanganta makadaghan sa kanta sa Primary “Matahum nga Panahon sa Tingpamulak”, ug si Susie nakakat-on sa mga pulong “Panahon’s tingpamulak, Jesus mibangon mibiyas gilubngan; nabuntog ang kamatayon.”¹ Ang inahan ni Susie mipasabut nga ang pagbugto

sa mga higot sa kamatayon nagpasabut nga si Jesus nabanhaw aron kitang tanan mabuhi pag-usab.

Kana nga pag-istoryahanay naka-hatag sa akong asawa ug kanako og daghang mga oportunidad sa pagtudlo sa among anak nga babaye, nga sila Lizzie, Susie, ug Emma, kon unsa ang tinuod nga kahulugan sa Pag-ula sa matag usa kanamo. Sakto si Susie: Si Jesus mibugto sa mga higot sa kamatayon. Apan kini dili sayop. Kini mao ang labing mahinungdanon nga gasa nga Iyang mahatag kanato! (Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 14:7.)

Ang Manluluwas namatay ug nabanhaw aron kitang tanan mabuhi pag-usab uban sa atong Langitnong Amahan ug sa atong mga pamilya sumala sa atong pagkamatarung. Kon kita takus, kita makatagamtam sa mga panalangin sa pagka-imaltal ug kinabuhing dayon sa umaabot. Mapasalamaton ko nga adunay gibugto si Jesus—ang mga higot sa kamatayon! ■

MUBO NGA SULAT

1. “Matahum nga Panahon sa Tingpamulak,” *Songbook sa mga Bata*, 57.



Inyong magamit kini nga leksyon ug kalihokan aron makat-on og dugang kabahin sa tema sa Primary karong bulana.

Si **JESUKRISTO** Nagtudlo Kanako sa Pagpili sa Matarung

Alang kang Tanner, ang Pasko sa Pagkabanhaw lahi karong tuiga. Ang iyang lolo namatay, ug nagguol si Tanner nga dili na siya makapaambit niining espesyal nga panahon uban sa iyang apohan.

Apan atol sa Primary, si Tanner napahinumdu-man nga ang rason nga mosaulog kita sa Pasko sa Pagkabanhaw tungod kay buhi si Jesus!

Sa dihang Siya nabanhaw, ang Iyang espiritu nahiusa pag-usab sa Iyang lawas hangtud sa kahang-turan, dili na makasinati pag-usab og kamatayon. Si Tanner nakakat-on nga tungod kay si Jesus nabanhaw, moabut ang adlaw nga ang tanan mabanhaw, lakip ang iyang lolo!

Usa ka kanta alang sa Pasko sa Pagkabanhaw ang nakapali-pay ni Tanner

samtang siya mikanta: “Jesus nabanhaw, nga higala. Nalipay mi; Buhi Siya.”¹ Gusto ni Tanner nga ipakigbahin kining maayo nga balita ngadto sa tanan. Siya mihukom nga sa dili pa ang Pasko sa Pagkabanhaw, butangan niya ang hagdanan sa iyang silingan og gamayng pundok sa mga bulak nga may kasulatan kabahin sa Pagkabanhaw ni Jesus. Siya naghunahuna sa mga pahiyum sa ilang nawong kon ilang makita ang iyang regalo sa buntag sa Pasko sa Pagkabanhaw. ■

MUBO NGA SULAT

1. “Si Jesus Nabanhaw,” *Songbook sa mga Bata*, 44.



Mga Awit ug Kasulatan

- Juan 13:15
- Awit nga inyong mapilian kabahin ni Jesukristo
- Gisugyot nga mga awit gikan sa *Songbook sa mga Bata*: “Si Jesus Nabanhaw” (44), “Nabuhì Ba Gayud Pag-usab si Jesus?” (45), “Siya Namatay Aron Kita Mabuhi Pag-usab” (*Liahona*, Abril 2005, H13), “Hosanna sa Pasko sa Pagkabanhaw” (*Liahona*, Abril 2003, H8)

Kalihokan sa CTR

Asa sa Kalibutan?


Human mabanhaw si Jesukristo, Iyang gibisita ang mga tawo dili lang sa Jerusalem apan ang matarung usab nga mga tawo sa Amerika. Isip usa ka pamilya, pag-drawing ug linya sa matag litrato ngadto sa yuta (sa Jerusalem o sa Amerika) diin kini nahitabo. Pagpuli-puli sa pagbasa sa mga kasulatan aron makat-on og dugang kon unsa ang nahitabo diha sa mga litrato.




J e r u s a l e m

Kamo Lang

Makahimo kamo og mga Easter bundle sama ni Tanner. Gamit og usa ka rektangulo nga piraso sa puti o kinoloran nga papel ug sunda ang mga lakang sa ubos. Pun-a ang cone sa gagmayng mga bulak og mga libreng dalit [treat] aron isurprisa ang usa ka higala o sakop sa pamilya.



Gipanalanginan ni Jesus ang mga bata
3 Nephi 17:11-25




Nagpakita si Jesus kang Maria Magdalena
Juan 20:14-18



Nagtudlo si Jesus sa Amerika
3 Nephi 11:8-11



Mikayab si Jesus sa langit
Mga Buhat 1:9-11



Nagpakita si Jesus ngadto sa matarung nga mga tawo
3 Nephi 11:1-8



Gipakita ni Jesus ang Iyang mga samad ngadto sa Iyang mga Apostoles
Lucas 24:36-40



Gipangita ni Jesus ang mga rekord sa Nephite
3 Nephi 23:7-13



Nagpakita si Jesus ngadto sa Iyang mga Apostoles
Mateo 28:16-20

A m e r i k a





Maninguha Kong Mahimong Mahisama Kang Jesus

May pagkayano

May pasalig ♩ = 104-116

Mga pulong ug musika ni Janice Kapp Perry

1. Ma - ni - ngu-ha kong ma - hi - mong; Ma - hi - sa - ma
(2. Hi) - gug - ma-on ang si - li - ngan; Hi - ga - la ko

kang Je - sus. Sa - ma's I - yang pag - hi -
sil - bi - han. Ka - li - pay kong pa - a -

gug - ma sa bu - hat ug sa sul - ti. Kon
bu - ton ang pag - ba - lik ni Je - sus. A -

© 1980 ni Janice Kapp Perry. Tanang mga katungod gigahin.
Kini nga kanta mahimong kopyahan alang sa panagsa nga higayon,
dili pangnegosyo nga paggamit sa simbahan o sa panimalay.
Kini nga pahibalo kinahanglang ilakip sa matag kopya nga himoon.

tin - ta - lon ko nga sa - yop pi - li - on, A - pan na - mi -
 ko ma-ngan - dam sa ka - u - ga - li - ngon. Ug un - ya nag -

naw ko sa Es - pi - ri - tung nag-hung - hong, "Hi-gug - ma - on ta
 hung-hong ang Es - pi - ri - tu nag - i - ngon:

ang u - sag usa. Ang ka - a - yo a - tong i - pa - ki -

ta. Pag - bi - nu - o - tan sa bu - hat ug sul - ti, Kay

su - go man Ni - ya ki - ni." _____ 2. Hi - ni." _____

Managsuon sa **Pangalan** *ug* **Hugot** **nga Pagtuo**

Ni Heather Wrigley

Mga Magasin sa Simbahan

Sila si Maria ug Diana D. dili lang managsuon; sila usab suod nga higala. Si Diana 10 anyos, ug si Maria nag-12 anyos sa miaging Agosto. Sila nagpuyo sa Romania, diin adunay mga 3,000 ka mga miyembro sa Simbahan. Ilang padayon nga nalig-on ang ilang pagtuo ni Jesukristo pinaagi sa pagsimba, pagbasa sa kasulatan, ug pag-ampo.

“Sa simbahan nakakat-on ko sa pagbaton og pagtuo sa Dios,” miingon si Maria. Usa ka adlaw siya adunay eksamin, mao nga nag-ampo siya sa Langitnong Amahan sa ngalan ni Jesukristo para tabangan. Sa dihang nakakuha siya og maayo nga grado, mibati siya nga ang Langitnong Amahan mitabang kaniya.

Si Diana miingon nga ang Basahon ni Mormon nakatabang kaniya sa pagbaton og hugot nga pagtuo. “Matag adlaw nga mobasa ko sa Basahon ni Mormon, aduna koy nindot nga adlaw,” siya miingon. Ang iyang paborito nga istorya sa kasulatan mao ang istorya ni Joseph Smith. “Siya nag-ampo, ug ang Dios ug si Jesukristo mitabang kaniya,” siya miingon. ■



TSOKOLATE

Ang paboritong dessert nilang duha mao ang tsokolata.

Si Maria ganahan og brownies, ug si Diana ganahan og chocolate cake.

LITRATO SA MANAGSUONG BABAYE PINAAGI NI
ADAM C. OLSON; PAGHUGAWAY SA CAKE UG
BROWNIE PINAAGI NI THOMAS S. CHILD

PABORITO NGA KANTA

Sila si Maria ug Diana makatugtog sa piano. Ang paborito nga awit ni Maria mao ang "Maghigugmaay." Kabahin kini sa sugo ni Jesus sa paghigugma sa ubang mga tawo. Si Diana hapit nang mahingpit ang pagtugtog, apan ang katapusan mao ang pinakalisud, siya miingon.



GUSTO KO NGA MAKITA ANG TEMPLO

Sila Maria ug Diana ganahan nga maminyo sa templo inig-abut sa panahon. Sila nagpuyo sa Distrito sa Templo sa Kyiv Ukraine.

Kon modako na si Diana, siya moadto sa Templo sa Kyiv Ukraine aron sa pagpahigayon og mga bunyag alang sa patay. Karon si Maria sakto na sa edad para moadto. Ang templo dunay mga 500 ka milya (805 km) kalayo.

UNAHON ANG PAMILYA

Sila Maria ug Diana nahigugma sa ilang mga ginikanan. "Si Mama makahimo kanamo nga mobati nga maarang-arang kon kami magkasakit," miingon si Maria. "Si Papa mohatud kanamo sa eskwelahan," miingon si Diana.

MGA HIMNO

Ang paborito nga himno ni Diana mao ang "Sa Layo nga mga Patag sa Judea," nga naghigot kabahin sa pagkatawo si Jesukristo. Ang mga miyembro sa Romania naggamit sa green nga hymnbook sa Simbahan. "Imnuri" nagpasabut nga "mga himno" sa Romanian.





Unsay akong buhaton aron makasunod sa plano sa LANGITNONG AMAHAN alang kanako?

Si Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipakigbahin sa pipila sa iyang mga hunahuna niini nga hilisgutan.



Pagkat-on kabahin sa talagsaong plano sa kalipay pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan.



Paminaw sa tingog sa mga propeta karon ug sa nangagi.



Sunda ang pagbati diha sa dughan nga moabut isip pagdasig gikan sa Espiritu Santo.



Kon gikinahanglan, tinguhaa ang tambag ug giya gikan sa mga ginikanan ug inyong mga lider sa priesthood.

Gikan sa "The Joy of Living the Great Plan of Happiness," Ensign, Nob. 1996, 75.

ANG AKONG MGA SUMBANAN SA EBANGHELYO

Sundon nako ang plano sa Langitnong Amahan alang kanako.

Hinumduman nako ang akong pakigsaad sa
bunyang ug maminaw sa Espiritu Santo.

Mopili ako sa matarung.
Nasayud ako nga ako makahinulsol kon ako makahimo og sayop.

Magmatinuoron ako sa Langitnong Amahan, sa uban,
ug sa akong kaugalingon.

Akong gamiton ang mga ngalan sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo sa balaang paagi. Dili ako mamalikas
o mogamit og binastos nga mga pulong.

Himoon ko kadtong mga butang sa Igpapahulay nga makatabang kanako
nga masuod ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Tahuron nako ang akong mga ginikanan ug mohimo sa akong
bahin sa pagpalig-on sa akong pamilya.

Akong himoong sagrado ug putli ang akong hunahuna ug lawas,
ug dili nako gamiton ang mga butang nga makadaot kanako.

Magsinina ako og tarung aron sa pagpakita og pagtahud sa
Langitnong Amahan ug sa akong kaugalingon.

Mobasa ug motan-aw lamang ako og mga butang nga
makapahimuot sa Langitnong Amahan.

Maminaw lamang ako og musika nga makapahimuot
sa Langitnong Amahan.

Mangita ko og maayong mga higala ug magbinuotan ngadto sa uban.

Magpuyo ako karon nga mahimong takus nga moadto sa templo ug
mohimo sa akong bahin aron makaangkon og mahangturong pamilya.

AKO ANAK SA DIOS



*Nasayud ko nga ang Langitnong Amahan nahigugma kanako,
ug ako nahigugma Kaniya.*

*Makaampo ko sa Langitnong Amahan bisan kanus-a, bisan asa.
Naningkamot ko nga mohinumdom ug mosunod ni Jesukristo.*

Pagkakaplag sa Hingpit nga Kalipay sa Pasko sa Pagkabanhaw


Gibase sa usa ka tinuod nga istorya





Mga Tunob sa Pasko sa Pagkabanhaw

Si Jesukristo naghimo og importante nga buhat sa espesyal nga mga lugar sa mga adlaw sa wala pa Siya malansang ug mabanhaw. Sunda ang mga tunob aron masayran asa Siya miadto ug unsa ang Iyang gibuhat.



2. Si Jesus nagsakay og asno paingon sa Jerusalem. Daghang mga tawo ang nalipay nga nakakita Kaniya.


6. Si Jesus nabanhaw.

5. Si Jesus gilansang.

1. Si Jesus nagtudlo sa katawhan sa usa ka bungtod nga gitawag og Bungtod sa mga Olivo.

3. Si Jesus miayo sa mga masakiton diha sa templo.

4. Sa Tanaman sa Getsemani, si Jesus nag-ampo sa Langitnong Amahan ug miantus sa atong mga sala.



Mga Balita sa Simbahan

Bisitaha ang news.lds.org alang sa dugang nga mga balita ug panghitabo sa Simbahan.

Ang Tibuok Kalibutan nga Pagbansay sa Pagpangulo Naghatag og Empasis sa Tinuod nga Kalamboan

Ni Heather Whittle Wrigley

Mga Balita ug Panghitabo sa Simbahan

Ang mga lider sa Simbahan mipasabut sa kamahinungdanon sa “tinuod nga kalamboan” ug kon unsaon sa pagkab-ot niini atol sa Tibuok Kalibutan nga Miting sa Pagbansay sa Pagpangulo niadtong Pebrero 11, 2012.

Sila si Presidente Dieter F. Uchtdorf, Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan, ug ang mga sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ang Kapangulohan sa Seventy, ug mga kapangulohan sa auxiliary sa Simbahan miapil sa instruksyon ngadto sa mga lider sa Simbahan sa tibuok kalibutan.

“Sa termino nga gigamit sa Simbahan ang, *kalamboan* masabut nga mao ang ‘bag-ong mga miyembro.’ . . . Ang *tinuod nga kalamboan*, bisan pa, gipasabut nga ‘kalamboan sa gidaghahan sa aktibong mga miyembro,’” mipasabut si Presidente Uchtdorf.

Si Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles midugang, “Ang kalamboan mahitabo kon ang personal, tibuok kinabuhi nga pagkakabig sa ebanghelyo moresulta sa nagtubo nga kamatinud-anon sa matag indibidwal ug pamilya.”

Kana nga nagtubo nga kamatinud-anon naglakip sa mga butang nga dili sayon nga sukdon, sama sa inadlaw nga pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, family home evening, gugma sa panimalay, ug personal nga mga kasinatian uban sa Pag-ula, si Presidente Uchtdorf miingon.

“Sagad kaayo, usahay atong gihimong komplikado ang katahum ug kayano sa ebanghelyo ni Jesukristo uban sa walay katapusang lista sa kuti nga mga ekspektasyon,” siya miingon. “Hinoon, kon mag-focus kita sa ‘katuyoan’ sa ebanghelyo, daghan sa mga kalibug mahanaw.”

Daghan sa mga pagsibya nag-focus sa importanting mga doktrina ug mga baruganan, nga naghatag og tubag sa mga pangutana sa unsa ang “katuyoan”.

“Ang tukma nga mga pangutana sa ‘katuyoan’ sa ebanghelyo mogiya kanato ngadto sa tukmang mga desisyon kon si ‘kinsa,’ ‘unsa,’ ‘kanus-a,’ ‘asa,’ ‘ngano,’ ug ‘unsaon,’ kini sa paghimo,” si Presidente Uchtdorf miingon.

Kaminyoon ug ang Pamilya diha sa Plano

“Ang Simbahan naglangkob sa mga pamilya,” si Presidente Boyd K. Packer, Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, miingon. “Ang mga ward ug stake anaa sa pag-suporta. Kon maghisgot kita kabahin sa mga pamilya, niana atong makita ang tinuod nga kalamboan sa Simbahan.”

Miingon siya nga ang matag bana ug amahan kinahanglan nga maoy opisyal sa priesthood diha iyang panimalay, modumala sa iyang pamilya sa pagkamatarung. Sa samang paagi, siya miingon, ang mga lider sa priesthood kinahanglang takus nga mangulo—bisan og ang mga office diha sa priesthood magkalahi, ang matag tighupot sa priesthood adunay igo nga priesthood sama sa sunod (tan-awa sa D&P 1:20).

Si Elder Russell M. Nelson sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipasabut nga ang mga bana ug asawa, mga amahan ug inahan, kinahanglang motukod og relasyon sa paghigugma, paghinulsol, ug pag-ampo aron magmalampuson sa paglig-on ug pagpanalipod sa pamilya, nga maoy “mahinungdanon ngadto sa plano sa Tiglalang alang sa walay katapusan nga destinasyon sa iyang mga anak” (“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag sa Kalibutan,” *Liahona* ug *Ensign*, Nob. 2010, 129).

“Tulo ka higayon diha sa sagradong mga kasulatan ang pahimangno gihimo nga ang tibuok yuta hingpit nga malaglag sa pagbalik sa Ginoo kon ang piho nga mga kondisyon dili mapahimutang,” siya miingon. “Sa matag hitabo kana nga pahimangno may kalabutan sa kahintang sa tawhanong pamilya diin wala ang pagbugkos nga mga ordinansa sa templo. Kon wala kini nga mga ordinansa sa kahimayaan, ang himaya sa Dios dili matuman.”

Sa pagkab-ot nianang katapusan nga tumong—kinabuhing dayon ug kahimayaan sa tanang mga anak sa Dios—nagkinahanglan nga mahitabo ang tinuod nga kalamboan sa atong mga panimalay, sa mga ward, ug mga branch, ug sa tibuok Simbahan.



Paggamit sa Ebanghelyo

Ang tinuod nga kalamboan ug pagkakabig mobut pinaagi sa paggamit sa ebanghelyo sa inadlaw nga kinabuhi. Sa usa ka diskusyon nga pangutana ug tubag, si Elder L. Tom Perry ug Elder D. Todd Christofferson sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipasabut nga ang pinakaimportante nga paggamit sa ebanghelyo mao ang paghimo ug paghupot sa mga pakigsaad sa templo. Ang pagsunod sa mga pakigsaad, si Elder Christofferson miingon, makausab sa kinainyanhon nga tawo ngadto sa pagka-Santos paglabay sa panahon.

Ang pagtabang sa uban usa ka laing importante nga aspeto sa paggamit sa ebanghelyo. Ang mga miyembro maoy responsable sa tinagsa ug isip usa ka Simbahan sa pagtabang niadtong anaa sa temporal ug espirituhanong panginahanglan, ang mga lider miingon.

Kinahanglang dili kita magpanuko sa pagpakigtambayayong uban sa laing mga tinuohan ug anad sa pagserbisyo nga mga organisasyon sa pag-atiman sa timawa ug mga kabus, si Elder Christofferson miingon. Ang mga lider sa priesthood kinahanglan nga mangulo niini nga mga paningkamot, apan ang mga miyembro ug mga misyonaryo kinahanglang mosuporta usab niana nga tahas.

Usa ka panel nga diskusyon mipasabut gayud sa pag-focus sa pagpangalagad sa mga pamilya, paglig-on sa mga naghupot sa Melchizedek Priesthood, ug pagtabang nga malig-on ang pagtuo ug mga pagpamatuod sa mga kabatan-onan. Sila si Elder Ballard ug Elder Neil L. Andersen sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles miapil, uban nila si Elder Ronald A. Rasband sa Kapangulohan sa Seventy; Elaine S. Dalton, kinatibuk-ang presidente sa Young Women; ug Rosemary M. Wixom, kinatibuk-ang presidente sa Primary.

Si Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles namulong atol sa usa ka panel nga diskusyon nga gipahigayon isip kabahin sa Tibuok Kalibutan nga Miting sa Pagbansay sa Pagpangulo niadtong Pebrero 2012.

Atol sa Tibuok Kalibutan nga Miting sa Pagbansay sa Pagpangulo niadtong Pebrero, si Presidente Dieter F. Uchtdorf, Ika-duhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan, miingon, “Ang unang butang nga kinahanglan natong buhaton mao ang pagsabut. Ikaduha mao ang pagbutang sa atong pagsabut ngadto sa paglihok. . . . Adunay gamay nga kaayohan ang pagkadungog sa pulong sa Dios kon dili nato gamiton sa atong kinabuhi ang atong nadungog.”

Gidapit niya ang mga lider sa Simbahan sa paghimo niining tulo ka butang human sa sibya sa pagpangulo ug sa tibuok nila nga panahon sa pagserbisyo sa ilang mga calling nga kat-unan ang pinakadaghang instruksyon pinaagi sa mga lider sa Simbahan:

1. Sa tinagsa ug isip mga council, ikonsiderar sa mainampoong paagi ang mga instruksyon nga inyong nadawat ug pangitaa ang “katuyoan” sa inyong pagserbisyo ug pangalagad.
2. Mosunod sa pagpamalandong ug diskusyon, mahibaloan ang pipila ka piho nga mga aksyon nga gipasalig ninyo nga iimplementar. Ang mga aksyon kinahanglan nga ipahaum sa mga sirkumstansya ug panginahanglan sa matag organisasyon, ward, stake, pamilya, o indibidwal.
3. Kon nahimo na ninyo kini nga mga pasalig, i-follow up kini diha sa nalakip sa inyong responsibilidad ug mga calling sa matag miting sa inyong council.

Si Elder Rasband miingon nga ang matag lider kinahanglan nga moapil sa pagpabalik sa mga miyembro sa hingpit nga pagkaaktibo, ug si Elder Andersen mipasabut nga ang mga kabatan-onan kinahanglan nga moapil gayud sa pagpaaktibo ug paglig-on sa ubang mga kabatan-onan.

Pagkab-ot sa Tinuod nga Kalamboan

Ang tinuod nga kalamboan moabut samtang atong gamiton ang mga baruganan sa ebanghelyo sa inadlaw natong kinabuhi, mipasabut si Presidente Uchtdorf.

“Samtang ikonsiderar ninyo kini nga mga hilisgutan, pangutan-a ang inyong kaugalingon sa ‘katuyoan’ sa inyong pagserbisyo ug pangalagad ug ang sangputanan nga ‘busa, unsa man diay’ diha sa inyong mga responsibilidad isip mga indibidwal ug isip mga council,” siya miingon.

Pagkat-on pa og Dugang

Ang mga indibidwal mahimong motan-aw, maminaw, makaimprinta, ug maka-download og materyal gikan sa sibya sa dinosena nga mga pinulongan pinaagi sa pag-adto sa lds.org/study/other-addresses ug sa pag-klik sa **Worldwide Leadership Training.** ■

Panawagan alang sa mga Artikulo

Ang *Liahona* ganahan nga mobasa mahitungod sa inyong mga tradisyon sa Pasko:

- Giunsa sa pagsaulog sa inyong pamilya ang kapaskohan?
- Unsa nga mga tradisyon ang komon sa inyong kultura?
- Unsa nga mga tradisyon ang inyong namugna aron mapaduol ang inyong kaugalingon ug ang inyong pamilya sa Manluluwas?
- Unsang halandumon nga mga kasinatian sa Pasko—ilabi na niadtong may kalabutan sa mga tradisyon—ang ikapakigbahin ninyo kanamo?

Palihug ipadala ang inyong mga panumduman ug mga ideya ngadto sa *Liahona* sa dili pa ang Hunyo 1, 2012, sa liahona@ldschurch.org. ■

Ang BibleVideos.LDS.org Gasa sa Kalibutan

Atol sa 2011 nga Debosyonal sa Pasko sa Unang Kapangulohan, ang mga lider sa Simbahan mipresentar sa The Life of Jesus Christ Bible Videos website, usa ka “gasa” sa kalibutan.

BibleVideos.lds.org usa ka tipiganan alang sa orihinal nga mubong mga video nga nagpakita sa mga eksena sa kinabuhi ni Kristo, nga nagsugod gikan sa mga anghel nga nanagna sa pagkatawo ni Kristo hangtud sa Pagkabanhaw sa Manluluwas.

Si Presidente Henry B. Eyring, Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan, mipahibalo sa mao nga site atol sa debosyonal.


“Sama sa mga kasulatan diin matinud-anong gisubay kining minugbo nga mga salida maingon og hilum kini alang kaninyo,” siya miingon. “Ang inyong hugot nga pagtuo ug ang Espiritu Santo momugna og emosyon nga angay niining

mausab-usabon nga kalibutan.”

Ang mga materyal alang sa mga video gisangkap gikan sa footage shot sa new LDS Motion Picture sa Simbahan sa Studio South Campus sa Goshen, Utah, diin ang paghimo og salida sa Bag-ong Tugon nga Proyekto sa Library sa Kasulatan gisugdan niadtong Agosto 2011.

Ang proyekto mohimo pa og kapin sa 100 ka mubong mga salida nga maghulagway sa kinabuhi ni Kristo, nga gikuha direkta gayud gikan sa teksto sa King James Version sa Biblia.

Ang website adunay mahigalaon nga mobile design ug naa na kini sa Iningles (BibleVideos.lds.org), Spanish (videosdela biblia.org), ug Portuguese (videosdabiblia.org). Usa ka libre nga iPad app anaa na usab, nagtanyag og bag-ong paagi sa pagsinati sa mga istorya sa Biblia pinaagi sa pagtan-aw, pagpaminaw, ug paghikap. ■



Sa kadugayan, mokabat sa hapit 100 ka mga video nga nagpakita sa mga eksena sa kinabuhi ni Kristo sa Bag-ong Tugon maanaa na sa website nga The Life of Jesus Christ Bible Videos.

Sila si Elder Christofferson, Elder Jensen Nanudlo sa mga Miyembro sa Argentina

Niadtung Sabado, Nobyembre 12, 2011, sila si Elder D. Todd Christofferson sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug Elder Jay E. Jensen sa Kapangulohan sa Seventy namulong sa mga kabatan-onan, mga young adult, mga lider sa priesthood, mga misyonaryo, ug sa mga miyembro sa Salta, Argentina.

Didto usab mitambong sila si Elder Mervyn B. Arnold, Presidente sa South America South Area; iyang asawa, Devonna; ug si Elder Ruben Spitale, Area Seventy. Ang asawa ni Elder Christofferson, si Kathy, ug ang asawa ni Elder Jensen, si Lona, nanambong usab.

Hapit 1,300 ka mga batan-on ug mga ginikanan ang mitambong sa fireside diin sila si Elder Christofferson ug Elder Jensen namulong. Lain usab nga 10,000 ka mga miyembro sa 70 ka mga stake center sa tibuok Argentina ang nanan-aw sa sibya.

Si Elder Jensen, kinsa kanhiay nga miserbisyo isip Presidente sa Area sa South America South, miingon, “Kon dili kamo makahinumdom og bisan unsa nga akong giingon, gusto kong mahinumdom kamo sa usa ka hugpong sa pulong sa usa ka propeta, Presidente Thomas S. Monson, kinsa akong gipamatuod nga usa ka matuod nga propeta sa Dios. Mao kini ang hugpong sa pulong: ‘Ang mga pagdesisyon modeterminar sa destinasyon.’”

Aduna kitay kabubut-on—ang abilidad ug pribilehiyo sa paghimo og mga desisyon—si Elder Jensen

miingon, ug uban niadto nga mga desisyon atong gipili ang atong mga destinasyon.

Giasoy niya ang istorya sa usa ka higala kinsa mipili nga mag-inom ug mo-drive ug naaksidente nga mipatay og duha ka tawo. Iya kining gisukwahi sa iyaha ug sa iyang asawa nga istorya sa pagpili nga dili una magminyo aron makaserbisyo siya og misyon isip batan-ong lalaki.

“Sa [akong pag-uli] nagminyo kami sa templo. Mihimo kami og mga pakigsaad, diin among gibag-o matag semana panahon sa tibuok namong kinabuhi. Mihimo kami og mga desisyon nga mitino sa among destinasyon,” siya miingon.

Misunod si Sister Christofferson, mipaambit sa iyang pagpamatuod mahitungod sa mga panalangin sa paghupot sa mga pakigsaad, ug gitapos ni Elder Christofferson ang miting.

“Ang bugtong butang nga tinuoray ninyong gikinahanglan mao ang gugma ug hugot nga pagtuo,” si Elder Christofferson miingon. “Ang hugot nga pagtuo maoy nagtabang sa among kaminyoon, pamilya, propesyon, [ug] panarbaho.”

Iyang gipasabut nga ang mga sugo naghatag og direksyon sa atong kinabuhi ug nagtabang ka-natong makabaton kon unsa gayud ang importante.

Siya dayon mitambag sa mga batan-on ug sa ilang mga ginikanan sa paghimo og pasalig nga mosunod sa tambag nga anaa sa pamphlet nga *Alang sa*

IMAHÉ PINAAGI NI JAMES DAIRYPIRE



Kalig-on sa mga Kabatan-onan .

“Makalig-on kaayo kini sa inyong mga anak, bisan kon ilang makita ang ilang kaugalingon nga nag-inu-sara—nahibalo nga ang ilang mga ginikanan nagsunod niining sama nga mga baruganan,” siya miingon.

Gitapos ni Elder Christofferson uban sa ekspresyon sa paghigugma ngadto sa mga miyembro sa Argentina, diin siya miserbisyo og misyon dul-an na sa mga dekada ang milabay.

Samtang didto sa Salta, si Elder Christofferson ug Elder Jensen nakigkita usab sa lokal nga mga misyonaryo ug mga young single adult, diin ilang gipahibalo ang ilang gugma gikan sa mga Kaigsoonan.

Sa pagbasa mahitungod sa pangalagad sa modernong mga Apostoles, bisitaha ang Prophets and Apostles Speak Today sa LDS.org. ■

Sila si Elder Christofferson ug Elder Jensen namulong sa mga misyonaryo gikan sa Argentina Resistencia Mission sa sayo niadtung Nobyembre 2011.



Ang Templo sa Quetzaltenango Guatemala, nga gipahinungod niadtong Disyembre 11, 2011, ni Presidente Dieter F. Uchtdorf, mao ang ika-136 nga templo.

Pagpahinungod Gipahigayon alang sa Templo sa Quetzaltenango Guatemala

Ang Templo sa Quetzaltenango Guatemala gipahinungod pagka-Dominggo, Disyembre 11, 2011, sa tulo ka sesyon pinaagi ni Presidente Dieter F. Uchtdorf, Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan. Ang mga sesyon sa pagpahinungod gisibya ngadto sa mga kongregasyon sa Simbahan sulod sa temple district.

“Pagkaanindot niini nga templo,” si Presidente Uchtdorf miingon atol sa Sabado nga kasaulugan, diin ang mga tigpasundayag nga mga kabatan-onan gikan sa mga kongregasyon sa area nanayaw, nanganta, ug mi-presentar og usa ka visual display sa lokal nga kasaysayan ug kultura. “Kini adunay masidlakon nga kasanag sama sa mutya, ug kini ang mutya niini nga dapit niini nga nasud.”

Ang Templo sa Quetzaltenango Guatemala mao ang ika-136 nga templo sa tibuok kalibutan ug ikalima sa Central America. Kini nga templo moserbisyo sa gibana-bana nga 60,000 ka mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Ang Simbahan nag-Ground Breaking alang sa Ikapito nga Templo sa Brazil

Niadtong Nobyembre 15, 2011, si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nangulo sa seremonya sa groundbreaking alang sa Templo sa Fortaleza Brazil, ang ikapito nga templo sa Simbahan sa Brazil.

“Kini nga templo mamahimo nga tinubdan sa paglaum, kahayag, ug hugot nga pagtuo sa Dios alang sa tanan nga moanhi ug magalakaw dinhi ug niini nga hawan,” si Elder Bednar miingon. “Kini nga siyudad kanunay nga mas mamaayo ug lahi tungod sa templo nga tukuron dinhi.”

Ang templo tukuron sa Avenida Santos Dumont sa Fortaleza, Ceará, Brazil. Si Presidente Thomas S. Monson mipahibalo sa pagtukod sa Templo sa Fortaleza Brazil atol sa Oktubre 2009 nga kinatibuk-ang komperensya. ■

Ang Konsyerto sa Puerto Rico Mipundok og mga Liboan

Niadtong Disyembre 18, 2011, ang mga miyembro sa lima ka stake sa Puerto Rico miapil sa konsyerto sa Pasko nga gipahigayon didto sa Paseo de las Artes sa siyudad sa Caguas. Gibana-bana nga 85 ka mga miyembro sa Simbahan ang mipasundayag, ug mga 2,500 ka mga miyembro sa komunidad ang nanambong.

Ang New Young Adult Center mao ang Ikatulo sa Africa

Niadtong Nobyembre 4, 2011, ang mga young adult sa Soweto South Africa Stake mipahigayon sa ilang unang kalihokan sa bag-ong building nga eksklusibo lamang isip usa ka young adult center.

Kapin sa 140 ka mga center ang anaa na sa tibuok Europe, ug pipila ang nagkatap sa Estados Unidos. Ang center sa Soweto mao ang ikatulo sa Africa; ang uban anaa sa Democratic Republic of Congo ug sa Zimbabwe.

Lahi nga Pamaagi sa Pagpaila Nakaagni og mga Pagpangutana

Usa ka linukot nga papel maoy tinubdan sa “Mga Pangutana alang sa Dios” kalihokan sa mga misyonaryo sa Nizhniy Novgorod, Russia, niadtong Oktubre 9, 2011.

Sulod sa pipila ka oras nga kalihokan, kapin sa 150 ka tawo ang mihunong dapit sa duha ka lamesa sa usa ka busy nga dalan, mipunit og ballpen, ug misulat sa ilang mga pangutana. Tanan-tanan, 84 ka mga pangutana ang nasulat sa usa ka linukot nga papel. Daghang tawo ang mipadayag sa ilang tinguha nga matubag gikan sa mga misyonaryo nga didto.

Aron mabasa ang daghan pa ug ubang mga istorya, palihug bisitaha ang news.lds.org. ■

Ang Kompas nga Kinahanglanon

Ang *Liahona* mao ang akong kahayag niini nga kinabuhi. Uban niini, dili gayud ako masaag. Nagatuo ako nga ang tanan nga mobasa sa mga magasin sa Simbahan makakita sa tukmang paagi kon unsa ang iyang gikinahanglan. Ako ang presidente sa Primary, ug akong nakita nga ang mga bata ganahan nga maminaw sa mga istorya mahitungod sa mga bata sama nila diha sa magasin. Ang *Liahona* mao ang kompas nga gikinahanglan kaayo sa atong kinabuhi; makatabang kini kanato nga malikay sa mga gahong ni Satanas.


Yanina Ivanivna Davydenko, Ukraine

Ang mga Kasinatian Makahatag og Kahupayan

Ang *Liahona* nakatabang kaayo kanako pinaagi sa mensahe ug mga artikulo niini. Uban sa samok namo nga kinabuhi, kasagaran akong mahunong sa adlaw ug mobasa og usa ka artikulo gikan sa magasin nga nagpakigbahin sa mga kasinatian sa kinabuhi sa ubang mga miyembro. Kini nga mga artikulo kanunay nga nakatabang kanako aron makakita og espirituanong kahupayan ug mabag-o ang akong tinguha nga makabalik sa presensya sa Dios ug ni Jesukristo uban sa akong pamilya.

João Carlos, Brazil

Palihug ipadala ang inyong ikasulti o mga sugyot ngadto sa liahona@ldschurch.org. Ang mga gisumiter mahimo nga i-edit alang sa gitas-on o sa pagklaro. ■



Kini nga isyu naglangkob og mga artikulo ug mga kalihokan nga mahimong magamit alang sa family home evening. Ang mosunod mao ang duha ka mga ehemplo.



“Ang mga panalangin sa Seminary,” pahina 20: Ribyuha daan ang artikulo ug hukmi kon unsa ang pinakamaayo nga paggamit niini nga mensahe sa inyong pamilya. Kon kamo dunay mga tin-edyer sa seminary, sugdi pinaagi sa pagpangutana kanila kon nganong ang seminary importante kanila. Dayon basaha ang seksyon nga gitawag og “Pagdawat sa Gisaad nga mga Panalangin.” Awhaga ang mas gagmayng mga bata sa pagpangandam nga motambong sa seminary kon sila modako na. Kon kamo walay batan-on nga nanag-edad para sa seminary, mahimo kamong mobasa sa artikulo ug dayon maghigot sa kaimportante sa seminary alang sa mga kabatan-onan karon.

“Ang Tanan Nakaila kang Bleck,” pahina 42: Hunahunaa ang pagpanganta sa “Buhata Unsa ang Matarung” (*Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata*, nu. 34) isip pangbukas nga awit. Basaha o i-summarize ang istorya mahitungod ni Bleck. Hangyoga ang sakop sa pamilya sa pagpakigbahin og usa ka kasinatian dihang kinahanglan sila nga mohimo og lisud nga desisyon tali sa magkalahi nga dalan ug unsa ang mga sangputanan nga miabut gumikan sa desisyon nga ilang gihimo. Tapusa pinaagi sa pagbasa sa kutlo gikan ni Presidente Thomas S. Monson. ■

Simpli, Kalma, ug Dili Makalimtan

Dili kadto makalimtan nga family home evening uban sa duha namo ka gagmayng anak nga babaye, si Angélique, edad 6, ug Béthanie, edad 4. Ako ug ang akong bana dili makabarug sa among gilingkuran, sa kakapoy, ug wala mahibalo asa kami magsugod. Mao nga ang among mga anak nga babaye ang misugod ug mihimo sa family home evening assignment wheel, mihatag og buluhaton namong matag usa. Ang akong bana ang mo-conduct, si Béthanie sa musika, ako sa mga kalihokan, ug si Angélique mohatag og leksyon.

Gipili ni Béthanie ang “Gusto ko nga Makita ang Templo” (*Songbook sa mga Bata*, 99), ug kini among gikanta. Si Papa ang mihatag sa pangbukas nga pag-ampo. Dayon si Angélique mikuha sa pinakabag-o nga isyu sa *Liahona* ug mipili og artikulo sa seksyon alang sa mga bata. Nagkat-on siya sa pagbasa sa iyang eskwelahan, mao nga gibasa niya ang artikulo ngari kanamo. Ang pagbati sa among panimalay usa ka pagbati sa kakalma. Ang Espiritu mipamatuod nga ang iyang gibasa matuod.

Nagdula kami, ug ako ang mihatag sa panapos nga pag-ampo. Samtang nag-ampo ko, nagpasalamat gayud ako sa Langitnong Amahan tungod sa Iyang Espiritu ug gugma ug usab sa pagkaangkon og panalangin sa duha ka gagmayng espiritu sa among panimalay. Ang akong bana ug ako nahibalo nga ang among responsibilidad mao ang pag-atiman kanila ug sa pagtudlo kanila sa ebanghelyo. Ang pahimo og family home evening mao ang bahin niana nga sagradong responsibilidad. ■

Sylvie Poussin, Réunion



**Ni Bishop
Richard C. Edgley**
Unang Magtatambag sa
Presiding Bishopric

PAGLAUM DIHA SA PAG-ULA

Nakahimamat ako og mga tawo nga nawad-an na gayud sa paglaum. Ilang gibati nga ang paghinulsol dili alang kanila ug walay kapasayloan alang kanila. Sila wala makasabot sa makalimpyo nga gahum sa Pag-ula. O, kon sila nakasabot, wala gayud nila masabti ang kahulugan sa pag-antus ni Jesukristo sa Getsemani ug sa krus. Alang kanato ang pagkawala sa paglaum alang sa paglimpyo sa atong kinabuhi mao ang pag-salikway sa kalalum, gahum, ug kinutuban sa Iyang pag-antus alang kanato.

Mga pipila ka tuig ang milabay aduna koy buluhaton samtang anaa sa komperensya sa stake sa pag-interbyu sa 21 anyos nga lalaki sa pagtino sa iyang katakus sa pagserbisyo og misyon. Karon, sa kasagaran ang mga General Authority dili mointerbyu og potensyal nga mga misyonaryo. Mao nga kini talagsaon. Samtang nagbasa ko sa background sa mga rason alang sa interbyu, nasagmuyo ko. Kini nga batan-ong lalaki nakahimo og grabeng kalapasan. Natingala ko nganong gihangyo ko nga mointerbyu sa usa ka tawo nga ingon niini ang background, nakahukom nga talagsaon kaayo alang kanako ang pagrekomendar og pagtugot kaniya isip misyonaryo.

Pagkahuman sa Sabado sa gabii nga sesyon sa komperensya, miadto ko sa opisina sa presidente sa stake para sa interbyu. Samtang nagpaabut ko, usa ka gwapo nga batan-ong lalaki nga may talagsaong panagway ang miduol. Naghunahuna kon unsaon nako sa pagrason nga dili ko makig-istorya kaniya tungod kay nakita nako nga gusto niyang makig-istorya kanako ug ako adunay sabut uban sa usa ka problemadong lalaki. Dayon iyang gipaila-ila ang iyang kaugalingon. Siya mao ang batan-ong lalaki nga akong interbyuhunon.

*Ang paglaum
kinahanglang
dili lang ibase
sa kahibalo ug
pagpamatuod
apan ibase usab
kini sa paghi-
mong personal
sa Pag-ula.*

Sa pagkapribado sa opisina, nangutana lang ko og usa ra ka pangutana: “Nganong mointerbyu man ko nimo?”

Iyang gisaysay ang iyang kaagi. Sa dihang natapos na siya, siya misugod sa pagpasabut sa mga lakang ug personal nga pag-antus nga iyang giagian. Siya naghigsut kabahin sa Pag-ula—ang mahangturong gahum sa Pag-ula. Siya mipamatuod ug mipahayag sa iyang gugma alang sa Manluluwas. Ug dayon siya miingon, “Nagtuo ko nga ang personal nga pag-antus sa Manluluwas sa Getsemani ug sa Iyang sakripisyo diha sa krus may igong gahum sa pagluwas gani sa tawo nga sama nako.”

Natandog sa iyang pagkamapainubsanon ug sa Espiritu, miingon ko, “Morekomendar ko nimo sa pagserbisyo isip usa ka representante ni Jesukristo.” Ug dayon miingon ko, “Usa lang ka butang ang akong hangyoon kanimo. Gusto ko nga mahimo kang pinakamaayo nga misyonaryo sa tibuok Simbahan. Kana lang.”

Tulo o upat ka bulan ang milabay, si Sister Edgley ug ako namulong sa missionary training center. Sa pagtapos sa debosyonal, nakighimamat ko sa mga misyonaryo sa dihang nakakita ko og usa ka batan-ong lalaki nga pamilyar ang dagway.

Siya nangutana, “Nakahinumdom ka kanako?”



Ingon og naulaw, miingon ko, “Pasayloa ko. Morag kaila gyud ko nimo, dili lang gyud ko kahinumdom.”

Dayon siya miingon, “Tuguti ko sa pagsulti kon si kinsa ako. Ako mao ang pinakamaayo nga misyonaryo sa missionary training center.” Ug mituo ko kaniya.


Ang paglaum niining batan-ong lalaki wala lamang nakabase sa kahibalo ug pagpamatuod sa Pag-ula apan nakabase kini sa paghi-mong personal niini nga gasa. Siya nakasabot nga kini personal alang kaniya! Siya nasayud sa gahum sa Pag-ula ug sa paglaum nga mahatag niini kon ang tanan ingon og nawala na o wala nay paglaum. ■

Gikan sa usa ka debosyonal nga pakigpulong sa Brigham Young University nga gihatag niadtong Nobyembre 4, 2008. Alang sa kompleto nga teksto sa Iningles, bisitaha ang <http://speeches.byu.edu>.


Karong tuiga daghang isyu sa *Liahona* adunay set sa mga tawo sa kasulatan diha sa Basahon ni Mormon. Aron kini mahimong lig-on ug dali ra nga magamit, guntinga kini ug ipapilit kini sa baga nga papel, gamay nga paper sack, o craft sticks. Ibutang ang kada set sa envelope o bag, nga may marka nga naghigut asa makita ang istorya sa kasulatan nga may kalabutan sa tawo.



Alma



Amulek



Zeezrom

Ang Misyon nila ni Alma ug Amulek sa Ammonihah

Alma 8–14



“Kamo ug ako sa panahon sa kahuyang maka-tuaw, ‘Walay nakasabut. Walay nakahibalo,’” misulat si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. “Walay tawo, tingali, ang nahibalo. Apan ang Anak sa Dios hingpit nga nahibalo ug nakasabut, kay Siya mibati ug mipas-an sa atong mga palas-anon una pa kanato. Ug tungod kay Iyang gibayaran ang hingpit nga kantidad ug mipas-an sa palas-anon, Siya hingpit nga makasabut kanato ug makatunol ngari kanato sa Iyang mga bukton sa kalooy sa daghang yugto sa atong kinabuhi. Siya makatunol, makahikap, makatabang—sa tinuoray makapa-duol kanato—ug makalig-on kanato.” Tan-awa sa “Ang Pag-ula ug ang Panaw sa Pagka-mortal,” pahina 12.